

Aneks XV

(PRILOG IV DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) 2021/1698 od 13. jula 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Evropskog parlamenta i Vijeća s proceduralnim zahtjevima za priznavanje kontrolnih tijela i kontrolnih tijela nadležnih za provođenje kontrola nad subjektima i grupama subjekata certificiranih kao organski i nad organskim proizvodima u trećim zemljama, kao i s pravilima o njihovom nadzoru i kontroli i drugim aktivnostima koje trebaju provoditi ta kontrolna tijela i kontrolna tijela)

Katalog mjera u slučaju nepravilnosti i kršenja pravila

U slučaju otkrivanja nepravilnosti ili kršenja odredbi Uredbe kod proizvođača ili grupe proizvođača (EU) 2018/848 o organskoj poljoprivredi, sadržanim u izvještaju o inspekciji ili koji proizlaze iz provedenih istraga i procjena usklađenosti, primjenjuju se sankcije.

Sankcije izriče stručnjak za certifikaciju iz DQS Polska sp. z oo (u daljnjem tekstu "DQS"). U slučaju ponovljenih nepravilnosti ili kršenja, primijenjena sankcija je veća od minimalne; međutim, stručnjak za certifikaciju može, u opravdanim slučajevima, odlučiti ponovo primijeniti minimalnu sankciju, osim ako drugi zahtjevi ne navode drugačije.

U nastavku su navedeni sljedeći podaci:

- A. Dodatne odredbe o mjerama koje treba preduzeti u slučaju nepoštovanja propisa
- B. Dodatne odredbe o pravnim lijekovima u slučaju nepoštivanja
- C. Katalog mjera iz člana 22(3) Uredbe (EU) 2021/1698, uključujući postupke u slučaju nepravilnosti i kršenja

A. Dodatno recepti u vezi s aktivnosti poduzet U slučaj nedosljednosti

1. Kada DQS jedinica posumnja ili će primiti razumne informacije, također Od ostalo poglavlje organi kontrolni kanal ili jedinice kojim se potvrđuje da proizvod koji Možda NE biti kompatibilan Sa regulacija (EU) 2018/848, ima ostati donio Sa zemlje treći U svrha uvoz ovo proizvod dolje promet U Unija, Ali nosi oznaka referirajući se sebe dolje proizvodnja ekološki, ili Kada organ kontrola ili jedinica certificiranje oni će biti informiran od strane predmet o sumnja nedosljednosti prema Sa umjetnost. 27 ovo propisi:
 - a) odmah oni izvršavaju postupak objašnjavajući U svrha verifikovano usklađenost Sa regulacija (EU) 2018/848 ili Sa datoteke delegirano ili izvođači prihvaćeno na osnova ovo propisi; takav napredak nakon objašnjavajući mora ostati završeno U na najbližem moguće i razuman rok, Sa uzimajući u obzir traje zauvijek proizvod i složenost pitanja
 - b) oni zabranjuju uvoz dato proizvod Sa ovo zemlje treći na potrebe uvoz ovo proizvod dolje promet u EU kao proizvod ekološki ili proizvod U period konverzije, dolje vrijeme primanje rezultata postupak objašnjavajući, o koji se spominju u lit. i). Prije donošenje takve odluke privremeno odluke kontrolno tijelo ili jedinica certificiranje pruža predmet ili grupa entiteti mogućnost nastupi komentari.
 - c) Ako U postupak objašnjavajući, o koji govor U paragraf 1 dosjetnik i), NE demonstrirao bez ch nedosljednosti imajući ch utjecaj na integritet proizvodi ekološki ili proizvodi U period konverzija, dozvoljava sebe na gomila bijelog ti ch proizvodi i označavanje ic h kako bi bilo proizvodi ekološki ili proizvodi U period konverzija.
2. Razvijen od strane DQS-a katalog znači korišteno u slučaj izjave nedosljednosti Sa propisi. Ovo katalog znači odmori sebe na elementi specifičan ch U aneks IV dolje propisi (EU) 2021/1698 i uključuje:
 - a). popis nedosljednosti Sa propisi zajedno Sa referenca prema propisima detaljno propisi (EU) 2018/848 ili taj čin delegirani ch ili izvršni direktor prihvaćeno poglavlje na osnova ovo propisi; lista ovo uključuje Šta najmanje nedosljednosti navedeno U dijelovi B prilog IV dolje Uredbe (EU) 2021/1698;
 - b). klasifikacija nedosljednosti Sa propisi dolje tri kategorija:
 - blagi,
 - značajan
 - kritičan

Kako navedeno U dijelovi I prilog IV dolje Uredbe (EU) 2021/1698, Sa uzimajući u obzir sljedeće poglavlje kriteriji:

- koristiti znači mjere predostrožnosti, o koji govor U umjetnost. 28 paragraf 1 propisi (EU) 2018/848,
 - znači praktičan, o koji govor U umjetnost. 10 paragraf 1 dosjetnik i) podtačka (ii) Uredbe (EU) 2021/1698
 - i kredibilitet vlastiti ch kontrola provedeno Od predmet ili grupa entiteti prema Sa umjetnost. 11 paragraf 1 dosjetnik f) Uredba (EU) 2021/1698;
 - utjecaj na integritet proizvodi ekološki ili proizvodi U period konverzija;
 - kapacitet sistem identifikator validnosti dolje locirati dato proizvod ili proizvodi U lanac hu isporuke i zabrana uvoz proizvod ili proizvodi Sa zemlje treći U svrha uvoz njihov dolje promet U Na nju Sa referenca dolje proizvodnja ekološki;
 - odgovor entitet ili grupa entiteti na prethodni zaključci organ kontrola ili jedinice certificiranje;
- c). znači, Šta trebao primijeniti U slučaj pojedinac nedosljednosti.
- d). DQS dokumentira rezultate istraga iz člana 29(1)(a) Uredbe (EU) 2018/848

B. Dodatno recepti u vezi s znači U slučaj nedosljednosti

1. UNUTRA slučaj nedosljednosti utjecaj na integritet proizvodi ekološki ili proizvodi U period k na verziji na sve faze proizvodnje, pripreme i distribucija, takav Kako koji proizlaze iz upotrebe neprihvatljiv ch proizvodi, tvari ili ova tehnika, ili zbuđenost Sa proizvodi

neorgansko, DQS osigurava, od osim znači, koji Maj ostati uzet prema Sa paragraf 2 i 3 – U označavanje i oglašavanje cijeli članak o zabavi ili serija proizvodnja proizvod namijenjen dolje uvoz Sa zemlje treći U svrha uvod ovo proizvod dolje promet U Unija NE postavljen reference dolje proizvodnja ekološki specifičan ch U poglavlje IV propisi (EU) 2018/848.

2. UNUTRA slučaj izjave neusklađenosti DQSPL preuzima:

- a) bilo koji akcije neophodno dolje definicije na tapiji i opseg nedosljednosti i aranžmani odgovornost entitet ili grupa entiteti i
- b) prikladno znači U svrha uvjeravanja, Do predmet ili grupa entiteti uklonili su nekompatibilnost i pobjegli su govor sljedeći slučajevi takav nedosljednosti.

Od zauzimajući odluke o izbor DQS mjere uključuju lik ovaj nedosljednosti i relevantno za vrijeme historija entitet ili grupa entiteti U u opsegu usklađenost Sa propisi.

- a) primjenjuje se katalog znači, o koji govor U umjetnost. 22 paragraf 3 Uredbe (EU) 2021/1698;
- b) osigurava, Do predmet ili grupa entiteti povećan učestalost kontrola vlastiti c h;
- c) osigurava, Do definirano akcije entitet ili grupa entiteti bili su podložni pojačan ili sistematski kontrola To DQS stranice

3. U slučaju ozbiljnog ili nakon ponavljanja ili konstantni DQS osigurava neusklađenosti, od osim znači specifičan U paragraf 2 i 3 – entiteti ili grupe entiteti zabranjeno na naznačeno period uvod dolje promet U Unija proizvodi sadrži ch reference dolje proizvodnja ekološki i od njihov certifikati, o koji h govor U umjetnost. 45 paragraf 1 dosjetnik b) podtačka (i) propisi (EU) 2018/848, ostali – U odgovarajući ch slučajevi – suspendovan ili povučen /a

DQSPL prolazi dalje predmet ili grupa entiteti napisan nakon obavještenja o tvoj vlastiti odluke u vezi s akcije ili srednji, koji trebao primijeniti prema Sa ovim članak, zajedno Sa opravdanje ovaj odluke.

C. Katalog znači, o koji govor U umjetnost. 22 paragraf 3

Zdravo I

Elementi u vezi s studije i aplikacija katalog znači

1. SA podložno dijelovi B D QS klasifikuje slučajevi nedosljednosti Sa propisi kako bi bilo nedosljednosti blagi, značajan ili kritičan na osnova kriteriji klasifikacija specifičan ch U umjetnost. 22 paragraf 3 dosjetnik b) Uredba (EU) 2021/1698, ako to se dešava Šta najmanje jedan Sa sljedeće poglavlje situacija:

- a) nekompatibilnost Sa propisi Je beznačajan, ako:
 - (i) znači mjere predostrožnosti predstavljen Od predmet su proporcionalan i prikladno, i kontrole uveden Od predmet su efektivno, prema Sa stopa organ kontrola ili jedinice certificiranje;
 - (ii) nekompatibilnost Sa propisi NE ima utjecaj na integritet proizvod ekološki ili proizvod U period konverzija;
 - (iii) sistem identifikator validnosti Možda locirati dato proizvod/podaci proizvodi U lanac isporuke i možeš spriječiti uvoz proizvod Sa zemlje treći U svrha uvod njega dolje promet U Unija Sa referenca dolje proizvodnja ekološki;

- b) nekompatibilnost Sa propisi Je značajan, ako:
 - (i) znači mjere predostrožnosti NE su proporcionalan i prikladno, i kontrole uveden Od predmet su neefikasan, prema Sa stopa organ kontrola ili jedinice certificiranje;
 - (ii) nekompatibilnost Sa propisi ima utjecaj na integritet proizvod ekološki ili proizvod U period konverzija ;
 - (iii) predmet NE ispravljeno U prikladno vrijeme beznačajan nedosljednosti Sa propisi;
 - (iv) Hvala sljedivost možeš locirati dato proizvod/podaci proizvodi U lanac isporuke i možeš spriječiti uvoz proizvod Sa zemlje treći U svrha uvod njega dolje promet U Unija Sa referenca dolje proizvodnja ekološki;

- c) nekompatibilnost Sa propisi Je kritično, ako:
 - (i) znači mjere predostrožnosti NE su proporcionalan i prikladno, i kontrole uveden Od predmet su neefikasan, prema Sa stopa organ kontrola ili jedinice certificiranje;
 - (ii) nekompatibilnost Sa propisi ima utjecaj na integritet proizvod ekološki ili proizvod U period konverzija ;
 - (iii) predmet NE ispravlja ranije poglavlje značajan nedosljednosti Sa propisi ili više puta NE Ko namješta ostalo poglavlje kategorija nedosljednosti Sa propisi; i
 - (iv) nedostatak Je informacije Sa sistem identifikator validnosti u vezi s locirati dato proizvod/ podaci proizvodi U unutar isporuke i NE možeš spriječiti uvoz proizvodi Sa zemlje treći U svrha uvod njega dolje promet U Unija Sa referenca dolje proizvodnja ekološki .

2. Sredstva

Šta DQS koristi najmanje jedan Sa sljedećim mjerama U način proporcionalan dolje spomenuto poglavlje kategorija slučajevi nedosljednosti Sa propisi:

Kategorija	Srednji
Blago <i>malo</i>	Podnošenje Od predmet plan akcije U na vrijeme određen na korekcija nedosljednosti Sa propisi
Značajno <i>Glavni</i>	Zabrana reference dolje proizvodnja ekološki U označavanje i oglašavanje cijeli predmet zabava ili serija proizvodnja (usjevi ili životinje) prema Sa umjetnost. 42 paragraf 1 propisi (EU) 2018/848

	Zabrana uvoz Sa zemlje treći U svrha uvoz relevantno proizvod dolje promet U Unija kao proizvodnja ekološki Od navedeno period, prema Sa umjetnost. 42 paragraf 2 propisi (EU) 2018/848 Obavezno novo period konverzija Ograničenje opseg certifikat Poboľšanje implementacija znači mjere predostrožnosti i kontrola provedeno Od predmet U svrha uvjeravanja usklađenost
Kritično	Zabrana reference dolje proizvodnja ekološki U označavanje i oglašavanje cijeli predmet zabava ili serija proizvodnja (usjevi ili životinje) prema Sa umjetnost. 42 paragraf 1 propisi (EU) 2018/848 Zabrana uvoz Sa zemlje treći U svrha uvoz relevantno proizvod dolje promet U Unija kao proizvodnja ekološki Od navedeno period, prema Sa umjetnost. 42 paragraf 2 propisi (EU) 2018/848 Obavezno novo period konverzija Ograničenje opseg certifikat Suspenzija certifikat Povlačenje certifikat

Zdravo B

Predavanje slučajevi nedosljednosti Sa propisi i odgovarajući njih klasifikacija, koji obavezno trebao uzeti u obzir U katalog znači

Nekompatibilnost	Kategorija
Važno razlika između proračuni znači proizvodnja i proizvodnja (balansiranje masa)	Značajno
Nedostatak dokumentacija, U ovo dokumentacija finansijski potvrđujući kompatibilnost Sa regulacija (EU) 2018/848	Kritično
Svrhovit izostavljanje informacije vodeći dolje nepotpun dokumentacija	Kritično
Šminkanje dokumenti u vezi s certifikacija proizvodi ekološki	Kritično
Svrhovit Promjena označavanje proizvodi o smanjeno status na ekološki	Kritično
Svrhovit miješanje proizvodi ekološki Sa proizvodi U tokom konverzija ili neekološki	Kritično
Svrhovit koristiti zabranjeno stvari ili proizvodi ulazak U raspon propisi (EU) 2018/848	Kritično
Svrhovit koristiti GMO	Kritično
Predmet on odbija vlasti kontrola ili jedinica certificiranje pristup dolje predmeti podložno ch kontrola ili dolje vlastiti h knjige, U ovo dokumentacija finansijski, ili on odbija prijem organ kontrola ili jedinice certificiranje U svrha preuzimanja uzorci.	Kritično

Zdravo C

Katalog mjera iz člana 22(3) Uredbe (EU) 2021/1698

1. Katalog mjera je razvijen za upotrebu u ocjenjivanju usklađenosti i ekvivalentnosti radi usklađenosti sa zahtjevima Uredbe 2018/848, uključujući oni na koji se odnosi član 22(3) Uredbe (EU) 2021/1698.
2. Katalog mjera uključuje zahtjeve sadržane u sljedećim propisima, sa izmjenama i dopunama:
 - a. Uredba (EU) 2018/848 Evropskog parlamenta i Vijeća,
 - b. Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1698
 - c. Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/279
 - d. Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/464
 - e. Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/771
 - f. Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1165
 - g. Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2119
 - h. Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2146
 - i. Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2307
3. može promijeniti kategoriju neusklađenosti utvrđenu tokom inspekcije tako da bude proporcionalna pronađenoj neusklađenosti.
4. Na osnovu kategorije neusklađenosti, DQS odabire mjere na osnovu:
 - a. karakteristike pojedinačnog događaja koji je procijenjen kao radnja organskog proizvođača koja nije bila u

skladu sa određenom odredbom,

- b. Sistemski dokument koji posebno opisuje opšte kriterije za odabir mjera kako bi se osigurala jedinstvena primjena kataloga na sve proizvođače pod kontrolom certifikacijskog tijela. Kriteriji mogu uključivati, na primjer, historiju prethodnih neusklađenosti proizvođača i efikasnost korektivnih mjera poduzetih kao odgovor na informacije koje je tijelo dostavilo proizvođaču.

Kod	Katalog sankcija DQS-a od 28.01.2026.	
Kod	Naziv odjeljka / tekst pitanja	Kategorija
1	Opći propisi o proizvodnji	
1.1	Prije stavljanja bilo kojih proizvoda na tržište kao "organskih" ili "proizvoda iz konverzije" ili prije perioda konverzije, operateri i grupe operatera iz člana 36. koji proizvode, pripremaju, distribuiraju ili skladište organske proizvode ili proizvode iz konverzije, uvoze takve proizvode iz treće zemlje ili ih izvoze u treću zemlju ili stavljaju takve proizvode na tržište, dužni su obavijestiti nadležne organe države članice u kojoj obavljaju svoje aktivnosti i u kojoj njihovo preduzeće podliježe sistemu kontrole (član 34. stav 1. Uredbe 2018/848).	Značajno
1.2	Opis proizvodne jedinice koju posjeduje DQS Polska u skladu je sa činjeničnim stanjem na dan inspekcije (Član 3, stavovi 9, 10, 11 i 12 Uredbe 2018/848)	Blago
1.3	Subjekt se pridržava općih pravila proizvodnje utvrđenih u članu 9. Uredbe 2018/848 (Član 9. stav 1. Uredbe 2018/848)	Blago
1.4	Cijelo gazdinstvo se upravlja u skladu sa zahtjevima ove Uredbe 2018/848 koji se primjenjuju na organsku proizvodnju. (Član 9, stav 2, Uredbe 2018/848)	Značajno
1,5		
1.6	Da li su na snazi strože mjere kontrole za proizvode visokog rizika? (ažurirane smjernice DG AGRI-ja)	Kritično
1,7		
1.8 nije nezavisni	Sljedeći proizvodi i tvari iz člana 2(3) Uredbe (EZ) br. 1107/2009 mogu se koristiti u organskoj proizvodnji, pod uvjetom da su odobreni prema toj Uredbi: (Član 9(3) Uredbe 2018/848) a) safeneri , sinergisti i koformulanti sadržani u proizvodima za zaštitu bilja; (Član 9(3a) Uredbe 2018/848)	Kritično
1.9	Sljedeći proizvodi i tvari iz člana 2(3) Uredbe (EZ) br. 1107/2009 mogu se koristiti u organskoj proizvodnji, pod uvjetom da su odobreni prema toj Uredbi : (član 9(3) Uredbe 2018/848) b) pomoćna sredstva namijenjeno za miješanje sa sredstvima za zaštitu bilja. (Član 9(3b) Uredbe 2018/848)	Kritično
1.10	Organska hrana ili hrana za životinje ili sirovine koje se koriste u organskoj hrani ili hrani za životinje ne smiju se tretirati jonizujućim zračenjem. (Član 9, stav 4, Uredbe 2018/848)	Kritično
1.11	Kloniranje životinja i uzgoj vještački proizvedenih poliploidnih životinja je zabranjeno. (Član 9, stav 5 Uredbe 2018/848)	Kritično
1.12	U svakoj fazi proizvodnje, pripreme i distribucije, poduzimaju se preventivne i mjere predostrožnosti gdje je to primjereno. (Član 9, stav 6, Uredbe 2018/848)	Značajno
1.13		
1.14	Bez obzira na stav 2, poljoprivredno gazdinstvo se može podijeliti na jasno i efikasno odvojene proizvodne jedinice: organske , one u konverziji i neorganske , pod uslovom da u pogledu neorganskih proizvodnja jedinice : a) u slučaju stoke – drže se različite vrste; (Član 9, stav 7a Uredbe 2018/848) U slučaju algi i životinja iz akvakulture, mogu se držati iste vrste, pod uslovom da postoji jasno i efikasno odvajanje proizvodnih mjesta ili jedinica.	Značajno
1.15	Bez obzira na stav 2, poljoprivredno gazdinstvo se može podijeliti na jasno i efikasno odvojene proizvodne jedinice: organske , one u konverziji i neorganske , pod uslovom da u pogledu neorganskih proizvodnja jedinice : b) u slučaju biljaka, uzgajaju se različite sorte koje se mogu jasno razlikovati. (Član 9, stav 7b Uredbe 2018/848) U slučaju algi i životinja iz akvakulture, iste vrste se mogu držati, pod uslovom da postoji jasna i efikasna odvojenost između proizvodnih mjesta ili jedinica.	Značajno
1.16	Odstupajući od stava 7(b) člana 9. Uredbe 2018/848, u slučaju višegodišnjih usjeva koji zahtijevaju period uzgoja od najmanje tri godine, mogu se uzeti u obzir različite sorte koje se ne mogu lako razlikovati ili iste sorte, pod uslovom da je predmetna proizvodnja dio plana konverzije i pod uslovom da konverzija posljednjeg dijela dotične površine u organsku proizvodnju započne što je prije moguće i završi se u roku od najviše pet godina. (Član 9(8) Uredbe 2018/848):	Značajno
1.17	Odstupajući od člana 9. stav 7. tačka (b) Uredbe 2018/848, u slučaju višegodišnjih usjeva koji zahtijevaju period uzgoja od najmanje tri godine, mogu se uključiti različite sorte koje se ne mogu lako razlikovati ili iste sorte, pod uslovom da je predmetna proizvodnja dio plana konverzije i pod uslovom da konverzija posljednjeg dijela dotične površine na organsku proizvodnju započne što je prije moguće i završi se u roku od najviše pet godina. U takvim slučajevima: (a) poljoprivrednik obavještava nadležni organ ili, gdje je primjenjivo, kontrolni organ ili kontrolnu organizaciju o početku žetve svakog od dotičnih proizvoda najmanje 48 sati unaprijed ; (član 9. stav 8.a Uredbe 2018/848)	Blago

1.18	Odstupajući od stava 7(b) člana 9. Uredbe 2018/848, u slučaju višegodišnjih usjeva koji zahtijevaju period uzgoja od najmanje tri godine, mogu se uključiti različite sorte koje se ne mogu lako razlikovati ili iste sorte, pod uslovom da je predmetna proizvodnja dio plana konverzije i pod uslovom da konverzija posljednjeg dijela dotične površine na organsku proizvodnju započne u najkraćem mogućem roku i završi se u roku od najviše pet godina. U takvim slučajevima: (b) nakon žetve, poljoprivrednik obavještava nadležni organ ili, gdje je to primjereno, kontrolni organ ili kontrolnu organizaciju o tačnim količinama ubranim u dotičnim jedinicama, kao i o mjerama preduzetim za odvajanje proizvoda; (Član 9(8b) Uredbe 2018/848)	Blago
1.19	Odstupajući od stava 7(b) člana 9. Uredbe 2018/848, u slučaju višegodišnjih usjeva koji zahtijevaju period uzgoja od najmanje tri godine, mogu se uključiti različite sorte koje se ne mogu lako razlikovati ili iste sorte, pod uslovom da dotična proizvodnja čini dio plana konverzije i pod uslovom da konverzija posljednjeg dijela dotične površine na organsku proizvodnju započne što je prije moguće i završi se u roku od najviše pet godina. U takvim slučajevima: (c) plan konverzije i mjere koje treba preduzeti kako bi se osiguralo efikasno i jasno odvajanje odobrava godišnje nadležno tijelo ili, gdje je primjenjivo, kontrolno tijelo ili kontrolna organizacija nakon početka plana konverzije. (Član 9(8c) Uredbe 2018/848)	Blago
1.20		
1.21		
1.22	U situacijama iz stavova 7, 8 i 9, kada se ne upravlja svim proizvodnim jedinicama gazdinstva u skladu s pravilima organske proizvodnje, subjekti: (a) moraju odvojeno držati proizvode korištene u organskim i proizvodnim jedinicama u konverziji od proizvoda korištenih u neorganskim proizvodnja jedinice ; (Član 9, stav 10a Uredbe 2018/848)	Značajno
1.23	U situacijama iz stavova 7, 8 i 9, kada se ne upravlja svim proizvodnim jedinicama gazdinstva u skladu s pravilima o organskoj proizvodnji, subjekti: b) moraju odvojeno skladištiti proizvode proizvedene u organskim proizvodnim jedinicama, proizvodnju u konverziji jedinice i neorganski proizvodnja jedinice ; (Član 9, stav 10b Uredbe 2018/848)	Značajno
1,24	U situacijama iz stavova 7, 8 i 9, kada se ne upravlja svim proizvodnim jedinicama gazdinstva u skladu s pravilima organske proizvodnje, subjekti: (c) moraju voditi odgovarajuću evidenciju kako bi dokazali efektivno odvajanje tih proizvodnih jedinica i tih proizvoda. (Član 9, stav 10c Uredbe 2018/848)	Značajno
1,25	Poljoprivrednici i operateri koji proizvode alge ili životinje za akvakulturu moraju se pridržavati perioda konverzije. Tokom cijelog perioda konverzije moraju primjenjivati sva pravila o organskoj proizvodnji utvrđena ovom Uredbom, a posebno primjenjiva pravila o konverziji utvrđena u ovom članu i u Prilogu II. (Član 10(1) Uredbe 2018/848)	Značajno
1,26		
1,27		
1,28		
1,29		
1.30	Proizvodi proizvedeni tokom perioda konverzije ne smiju se stavljati na tržište kao organski proizvodi ili kao proizvodi iz perioda konverzije. Međutim, sljedeći proizvodi proizvedeni tokom perioda konverzije i u skladu s članom 10(1) Uredbe 2018/848 mogu se staviti na tržište kao proizvodi iz perioda konverzije: a) biljni reproduktivni materijal, pod uslovom da je ispoštovan period konverzije od najmanje 12 mjeseci; (član 10(4a) Uredbe 2018/848)	Značajno
1.31	Proizvodi proizvedeni tokom perioda konverzije ne smiju se stavljati na tržište kao organski proizvodi ili kao proizvodi iz perioda konverzije. Međutim, sljedeći proizvodi proizvedeni tokom perioda konverzije i u skladu s članom 10(1) Uredbe 2018/848 mogu se staviti na tržište kao proizvodi iz perioda konverzije: b) prehrambeni proizvodi biljnog porijekla i proizvodi za stočnu hranu biljnog porijekla, pod uslovom da proizvod sadrži samo jedan biljni sastojak poljoprivrednog porijekla i pod uslovom da je ispoštovan period konverzije od najmanje 12 mjeseci prije žetve. (Član 10(4b) Uredbe 2018/848)	Značajno
1,32	GMO, proizvodi proizvedeni od GMO-a i proizvodi proizvedeni pomoću GMO-a ne smiju se koristiti u proizvodnji organske hrane i stočne hrane, niti kao hrana, stočna hrana, pomoćna sredstva u preradi, sredstva za zaštitu bilja, gnojiva, poboljšivači tla, biljni reproduktivni materijal, mikroorganizmi ili životinje. (Član 11. stav 1. Uredbe 2018/848)	Kritično
1,33	Za potrebe zabrane utvrđene u stavu 1, u vezi s GMO-ima i proizvodima proizvedenim od GMO-a za upotrebu u hrani ili stočnoj hrani, subjekti se mogu osloniti na informacije sadržane na etiketama proizvoda koje su pričvršćene na proizvod ili dostavljene u skladu s Direktivom 2001/18/EZ, Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Evropskog parlamenta i Vijeća (1) ili Uredbom (EZ) br. 1830/2003 Evropskog parlamenta i Vijeća (2) ili bilo kojim pratećim dokumentom dostavljenim u skladu s tim. (Član 11(2) Uredbe 2018/848)	Značajno
1,34	Operateri mogu pretpostaviti da u proizvodnji kupljene hrane i hrane za životinje nisu korišteni GMO ili proizvodi proizvedeni od GMO-a ako ti proizvodi nisu označeni ili dostavljeni ili ih ne prati bilo kakav dokument izdat na osnovu pravnih akata iz stava 2, osim ako druge informacije koje su primili ne ukazuju na to da označavanje predmetnih proizvoda nije u skladu s tim pravnim aktima. (Član 11. stav 3. Uredbe 2018/848)	Značajno

1,35	U svrhu zabrane utvrđene u stavu 1 za proizvode koji nisu obuhvaćeni stavovima 2 i 3, subjekti Korištenje neorganskih proizvoda kupljenih od trećih strana zahtijeva od prodavca da potvrdi da ti proizvodi nisu proizvedeni od ili pomoću GMO-a. (Član 11, stav 4 Uredbe 2018/848)	Značajno
2	Propisi o proizvodnji usjeva	
2.1	Operateri koji proizvode biljke ili biljne proizvode moraju se posebno pridržavati detaljnih odredbi utvrđenih u Prilogu II, Dio I, R848. (Član 12, stav 1 Uredbe 2018/848)	Značajno
2.2	Organski usjevi, osim onih koji prirodno rastu u vodi, proizvode se u živom tlu ili živom tlu pomiješanom ili gnojnom materijalima i proizvodima dozvoljenim u organskoj proizvodnji u vezi s podzemljem i matičnom stijenom (Prilog II Dio I str. 1.1 Uredbe 2018/848)	Značajno
2.3	Hidroponska proizvodnja, što znači metoda uzgoja biljaka koje ne rastu prirodno u vodi, pri čemu im korijenje ostaje samo u hranjivom rastvoru ili u inertnom mediju kojem se dodaje hranjivo sredstvo, je zabranjena. (Prilog II Dio I str. 1.2 Uredbe 2018/848)	Kritično
2.4	Odstupajući od tačke 1.1, dozvoljene su sljedeće prakse: (a) proizvodnja proklijalog sjemena, uključujući klice, izdanke i potočarku, isključivo koristeći nutritivne rezerve dostupne u sjemenu, vlaženjem u čistoj vodi, pod uslovom da je sjeme organsko. Upotreba supstrata za uzgoj je zabranjena, sa izuzetkom inertnog medija namijenjenog isključivo održavanju vlažnosti sjemena, kada su komponente tog inertnog medija odobrene u skladu sa članom 24; (Prilog II Dio I str. 1.3a Uredbe 2018/848)	Značajno
2,5	Odstupajući od tačke 1.1, dozvoljene su sljedeće prakse: (b) dobijanje glavica cikorijske, uključujući i umakanje u čistu vodu, pod uslovom da je biljni reproduktivni materijal organski. Upotreba supstrata za uzgoj dozvoljena je samo ako su njegove komponente dozvoljene u skladu sa članom 24. (Prilog II Dio I str. 1.3b Uredbe 2018/848)	Značajno
2.6	Odstupajući od tačke 1.1, dozvoljene su sljedeće prakse: (a) uzgoj ukrasnog bilja i začinskog bilja u saksijama koje se prodaju krajnjem potrošaču zajedno sa saksijom; (Prilog II Dio I str. 1.4a Uredbe 2018/848)	Značajno
2.7	Odstupajući od tačke 1.1, dozvoljene su sljedeće prakse: b) uzgoj sadnica ili reznica u posudama za naknadno presađivanje. (Prilog II Dio I str. 1.4b Uredbe 2018/848)	Značajno
2.8	Sve korištene tehnike proizvodnje biljaka sprječavaju ili minimiziraju zagađenje okoliša. (Prilog II Dio I str. 1.6 Uredbe 2018/848)	Blago
2.9	Da bi se biljke i biljni proizvodi smatrali organskim, pravila proizvodnje utvrđena ovom Uredbom moraju se primjenjivati na parcelama tokom perioda konverzije najmanje dvije godine prije sjetve ili, u slučaju travnjaka ili krmnih kultura, najmanje dvije godine prije njihove upotrebe kao organske hrane za životinje ili, u slučaju višegodišnjih kultura koje nisu krmne kulture, najmanje tri godine prije prve žetve organskih proizvoda. (Prilog II Dio I str. 1.7.1 Uredbe 2018/848)	Značajno
2.10	U slučaju područja povezanih s organskom stočarskom proizvodnjom: (a) odredbe o konverziji primjenjuju se na cijelo područje proizvodne jedinice na kojem se proizvodi stočna hrana. (Prilog II Dio I str. 1.7.5a Uredbe 2018/848)	Značajno
2.11	Za proizvodnju biljaka i biljnih proizvoda koji nisu biljni reproduktivni materijal, koristit će se samo organski biljni reproduktivni materijal (Prilog II Dio I str. 1.8.1 Uredbe 2018/848)	Blago
2.12	Kako bi se dobio organski biljni reproduktivni materijal koji će se koristiti za proizvodnju proizvoda koji nisu biljni reproduktivni materijal, matična biljka i, gdje je primjenjivo, druge biljke namijenjene za proizvodnju biljnog reproduktivnog materijala moraju se proizvoditi u skladu s ovom Uredbom najmanje jednu generaciju ili, u slučaju višegodišnjih usjeva, najmanje jednu generaciju tokom dvije vegetacijske sezone. (Prilog II Dio I str. 1.8.2 Uredbe 2018/848)	Blago
2.13	Prilikom odabira organskog biljnog reproduktivnog materijala, operateri će dati prednost organskom biljnom reproduktivnom materijalu koji je pogodan za organsku poljoprivredu. (Prilog II Dio I str. 1.8.3 Uredbe 2018/848)	Blago
2.14	U slučaju proizvodnje organskih sorti pogodnih za organsku proizvodnju, oplemenjivački rad se provodi u organskim uvjetima i usmjeren je na povećanje genetske raznolikosti, na temelju prirodnog prinosa, kao i agronomске učinkovitosti, otpornosti na bolesti i prilagodbe različitim lokalnim tlima i klimatskim uvjetima. uslovi (Aneks II Dio I str. 1.8.4 Uredbe 2018/848)	Blago
2.15	Sve prakse razmnožavanja, osim kultura zasnovanih na meristemu, podliježu certificiranom organskom upravljanju (Prilog II Dio I str. 1.8.4 Uredbe 2018/848)	Značajno
2.16	Da li subjekt ima odstupanje koje je odobrio nadležni organ za korištenje konverzije sjeme ili neorganski biljni reproduktivni proizvod materijal ? (Prilog II Dio I str. 1.8.5.1 Uredbe 2018/848)	Značajno

2.17	Neorganski biljni reproduktivni proizvodi materijal ne smiju se tretirati nakon žetve sredstvima za zaštitu bilja osim onima koja su odobrena za tretiranje biljnog reproduktivnog sistema. materijal u skladu s članom 24(1) ove Uredbe, osim ako nadležni organi dotične države članice ne preporučuju hemijski tretman u skladu s Uredbom (EU) 2016/2031 u fitosanitarne svrhe za sve sorte i heterogeni materijal određene vrste u području gdje se biljni reproduktivni materijal treba koristiti. (Prilog II Dio I str. 1.8.5.3 Uredbe 2018/848) Ako se koristi neorganski biljni reproduktivni materijal podvrgnut preporučenom hemijskom tretmanu kako je navedeno u prvom podstavku, parcela na kojoj se nalazi tretirani biljni reproduktivni materijal je odrastao podliježe , gdje je primjenjivo , periodu konverzije predviđenom u tačkama 1.7.3 i 1.7.4.	Značajno
2.18	Dozvola za upotrebu neorganskih biljnih reproduktivnih proizvoda materijal moraju se dobiti prije sjetve ili sadnje. (Prilog II Dio I str. 1.8.5.4 Uredbe 2018/848)	Blago
2.19	Organska proizvodnja usjeva koristi prakse uzgoja koje doprinose održavanju ili povećanju količine organskih tvari u tlu, povećavaju njegovu stabilnost i biodiverzitet, te sprječavaju zbijanje i eroziju tla (Prilog II Dio I str. 1.9.1 Uredbe 2018/848)	Blago
2.20	Plodnost i biološka aktivnost tla održava se i povećava: a) s izuzetkom livada i višegodišnjih usjeva za krmu – primjenom višegodišnjeg plodoreda, uključujući obavezni uzgoj mahunarki kao osnovne ili pokrovni usjev unutar plodoreda i ostalo zeleno gnojivo biljke ; (Prilog II Dio I str. 1.9.2a Uredbe 2018/848)	Značajno
2.21	Plodnost i biološka aktivnost tla održavaju se i povećavaju: (b) u slučaju staklenika ili višegodišnjih usjeva koji nisu krmne kulture, korištenjem kratkotrajnih usjeva zelenog gnojiva i mahunarki, te korištenjem biljne raznolikosti ; i (Prilog II Dio I str. 1.9.2b Uredbe 2018/848)	Značajno
2.22	Plodnost i biološka aktivnost tla održava se i povećava: c) u svim slučajevima – primjenom stajskog gnojiva ili organske tvari, u oba slučaja po mogućnosti kompostirane, iz organske proizvodnje. (Prilog II Dio I str. 1.9.2c Uredbe 2018/848)	Značajno
2.23	Ako se nutritivne potrebe biljaka ne mogu zadovoljiti mjerama predviđenim u tačkama 1.9.1 i 1.9.2, koriste se samo gnojiva i poboljšivači tla dozvoljeni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu s članom 24. Uredbe 2018/848, u skladu s Prilogom II Uredbe 2021/1165 (Prilog II Dio I str. 1.9.3 Uredbe 2018/848).	Značajno
2.24	Operateri moraju voditi evidenciju o upotrebi ovih proizvoda, uključujući datum ili datume svake primjene proizvoda, naziv proizvoda, korištenu količinu i nazive usjeva i parcela na kojima su proizvodi primijenjeni (Prilog II Dio I str. 1.9.3 Uredbe 2018/848)	Značajno
2.25	Ukupna količina stajskog gnojiva od domaćih životinja, kako je definirano u Direktivi Vijeća 91/676/EEZ, primijenjena u jedinicama u konverziji i organskoj proizvodnji, mora biti takva da količina dušika ne prelazi 170 kg godišnje i po hektaru korištene poljoprivredne površine. Ovo ograničenje se odnosi samo na upotrebu stajskog gnojiva, sušenog stajskog gnojiva i dehidriranog živinskog gnojiva, kompostiranog životinjskog izmeta, uključujući živinski gnoj, kompostirani živinski gnoj i tekući životinjski izmet. (Prilog II Dio I str. 1.9.4 Uredbe 2018/848)	Blago
2.26	Subjekt koji upravlja poljoprivrednim gazdinstvom zaključio je pisani sporazum o saradnji za rasipanje viška stajskog gnojiva iz organskih proizvodnih jedinica isključivo sa subjektima koji upravljaju drugim poljoprivrednim gazdinstvima i preduzećima koja se pridržavaju propisa o organskoj proizvodnji. Maksimalna količina iz tačke 1.9.4 izračunava se uzimajući u obzir sve organske proizvodne jedinice uključene u takvu proizvodnju. saradnja (Aneks II Dio I str. 1.9.5 Uredbe 2018/848)	Značajno
2.27	Za poboljšanje općeg stanja tla ili za poboljšanje dostupnosti hranjivih tvari u tlu ili u usjevima, mogu se koristiti pripravci mikroorganizama (Prilog II Dio I str. 1.9.6 Uredbe 2018/848)	Značajno
2.28	<u>aktiviranje mogu se koristiti odgovarajući preparati na biljnoj bazi i preparati mikroorganizama. kompost (Prilog II Dio I str. 1.9.7 Uredbe 2018/848)</u>	Značajno
2.29	Mineralna dušična gnojiva se ne koriste (Prilog II Dio I str. 1.9.8 Uredbe 2018/848)	Kritično
2.30	Upotreba biodinamičkih preparata je dozvoljeno (Prilog II Dio I str. 1.9.9 Uredbe 2018/848)	Kritično
2.31	Sprečavanje štete koju uzrokuju štetočine i korov prvenstveno se oslanja na zaštitu putem: — njihovih prirodnih neprijatelja, — odabira vrsta, sorti i heterogenog materijala, — plodoreda, — tehnika uzgoja kao što su biofumigacija , mehaničke i fizičke metode, i — termički procesi kao što je solarizacija i, u slučaju usjeva pod pokrovom, plitka obrada tla parom (do maksimalne dubine od 10 cm). (Prilog II Dio I str. 1.10.1 Uredbe 2018/848)	Značajno
2.32	Ako nije moguće adekvatno zaštititi biljke od štetočina korištenjem mjera predviđenih u tački 1.10.1, ili u slučaju utvrđene prijetnje usjevu, koriste se samo proizvodi i tvari dozvoljeni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu s članovima 9. i 24. Uredbe 2018/848 , u skladu s Prilogom I Uredbe 2021/1165 , samo u mjeri u kojoj je to potrebno (Prilog II Dio I str. 1.10.2 Uredbe 2018/848)	Značajno
2.33	Operateri moraju voditi evidenciju kojom se dokazuje potreba za korištenjem takvih proizvoda, uključujući datum ili datume primjene svakog proizvoda, naziv proizvoda, aktivne tvari koje se u njemu nalaze, korištenu količinu i dotične usjeve i parcele, kao i štetočine i bolesti protiv kojih bi se trebali koristiti. (Prilog II Dio I str. 1.10.2 Uredbe 2018/848)	Značajno

2.34	Za proizvode i supstance koje se koriste u klopama ili dozatorima za proizvode i supstance koji nisu feromoni, ove klopke ili dozatori moraju spriječiti ulazak proizvoda i supstanci u okoliš i kontakt s kultiviranim biljkama. Sve klopke, uključujući i one koje sadrže feromone, moraju se sakupljati nakon upotrebe, a zatim sigurno odložiti. (Prilog II Dio I str. 1.10.3 Uredbe 2018/848)	Blago
2.35	U slučajevima kada biljke ne mogu biti adekvatno zaštićene od štetočina mjerama predviđenim u tački 1.10.1, ili kada se utvrdi rizik za usjev, mogu se koristiti samo proizvodi i tvari odobreni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu s članovima 9 i 24, i to samo u potrebnoj mjeri. Operateri vode evidenciju koja pokazuje potrebu za upotrebom takvih proizvoda, uključujući datum ili datume primjene svakog proizvoda, naziv proizvoda, aktivne tvari koje sadrži, korištenu količinu, dotične usjeve i parcele te štetočine i bolesti protiv kojih bi se trebali koristiti. (Prilog II Dio I str. 1.10.2 Uredbe 2018/848)	Značajno
2.36	Za čišćenje i dezinfekciju u biljnoj proizvodnji koriste se samo proizvodi dozvoljeni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu s članom 24. Uredbe 2018/848 , u skladu s članom 5. stavom 2. i Prilogom IV Uredbe 2021/1165 (Prilog II). dozvoljeno . Dio I str. 1.11 Uredbe 2018/848)	Značajno
2.37	Operateri moraju voditi evidenciju o upotrebi ovih proizvoda, uključujući datum ili datume upotrebe svakog proizvoda, naziv proizvoda, aktivne supstance koje sadrži i mjesto takvog upotreba (Prilog II Dio I str. 1.11 Uredbe 2018/848)	Značajno
2.38	Operateri su dužni voditi evidenciju o dotičnim parcelama i prinosima. Posebno, operateri su dužni voditi evidenciju o svim drugim vanjskim mjerama primijenjenim na svaku parcelu i, gdje je to primjenjivo, voditi evidenciju o svim odstupanjima od pravila proizvodnje dobijenim u skladu s tačkom 1.8.5. (Prilog II Dio I str. 1.12 Uredbe 2018/848)	Značajno
2.39	Tamo gdje se na bilju provode pripreme operacije koje nisu prerada, opći zahtjevi utvrđeni u Prilogu II, Dio IV, tačke 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 2.2.3 primjenjuju se mutatis mutandis na takve operacije. (Prilog II Dio I str. 1.13 Uredbe 2018/848)	Značajno
3	Detaljni propisi za pojedinačne biljke i biljne proizvode	
3.1	Propisi o proizvodnji glijiva	
3.1.1	U slučaju proizvodnje glijiva, dozvoljeno je koristiti supstrate koji sadrže samo sljedeće komponente (Prilog II Dio I str. 2.1 Uredbe 2018/848): a) stajski gnoj i životinjski izmet:(i) ili iz organskih proizvodnih jedinica ili iz jedinica u njihovoj drugoj godini konverzije; ili(ii) iz tačke 1.9.3, samo ako proizvod iz tačke (i) nije dostupan i pod uslovom da masa tog stajskog gnoja i životinjskog izmeta prije kompostiranja ne prelazi 25% ukupne mase svih komponenti supstrata, isključujući pokrovni materijal i dodanu vodu; b) proizvodi poljoprivrednog porijekla, osim onih iz tačke a), koji potiču iz organskih proizvodnih jedinica; c) treset koji nije hemijski tretiran; d) drvo koje nije impregnirano hemikalijama nakon sječe; e) mineralni proizvodi iz tačke 1.9.3, voda i tlo.	Značajno
3.2	Pravilnik o sakupljanju divljih biljaka biljke	
3.2.1	Sakupljanje divljih biljaka i njihovih dijelova, koje prirodno rastu u prirodnim područjima, šumama i poljoprivrednim površinama, smatra se organskom proizvodnjom, pod uslovom da: operateri vode evidenciju o periodu i mjestu sakupljanja, dotičnim vrstama i količini sakupljenih divljih biljaka. (Prilog II Dio I str. 2.2 Uredbe 2018/848)	Značajno
3.2.2	Sakupljanje divljih biljaka i njihovih dijelova, koje prirodno rastu u prirodnim područjima, šumama i poljoprivrednim površinama, smatra se organskom proizvodnjom pod uslovom da: a) tokom perioda od najmanje tri godine prije sakupljanja, ta područja nisu tretirana proizvodima ili supstancama osim onih koje su odobrene za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa članovima 9 i 24 Uredbe 2018/848 (Prilog II Dio I str. 2.2a Uredbe 2018/848)	Kritično
3.2.3	Sakupljanje divljih biljaka i njihovih dijelova, koje prirodno rastu u prirodnim područjima, šumama i poljoprivrednim površinama, smatra se organskom proizvodnjom, pod uslovom da: b) sakupljanje ne utiče na ravnotežu prirodnog staništa ili održavanje vrsta u području sakupljanja. (Prilog II Dio I str. 2.2b Uredbe 2018/848)	Blago
4	Detaljne odredbe o stavljanju na tržište biljnog reproduktivnog materijala organskog heterogenog materijala	
4.1	Reproduktivni materijal organskog heterogenog materijala može se staviti na tržište bez potrebe da se ispunjavaju uslovi za registraciju i bez potrebe da se ispunjavaju uslovi za certifikaciju predosnovnih, osnovnih i certificiranih kategorija materijala ili uslovi za druge kategorije, koji su sadržani u direktivama 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 98/56/EZ, 2002/53/EZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ, 2002/57/EZ, 2008/72/EZ i 2008/90/EZ ili u aktima donesenim na osnovu tih direktiva. (Član 13. stav 1. Uredbe 2018/848)	Blago

4.2	Reproduktivni materijal organskog heterogenog materijala iz člana 13(1) Uredbe 2018/848 može se staviti na tržište nakon što dobavljač obavijesti nadležna službena tijela iz direktiva 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 98/56/EZ, 2002/53/EZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ, 2002/57/EZ, 2008/72/EZ i 2008/90/EZ o dotičnom organskom heterogenom materijalu putem dosijea koji sadrži: a) kontakt podatke podnosioca zahtjeva; (član 13. stav 2.a Uredbe 2018/848) b) vrste i oznake organskog heterogenog materijala; (Član 13. stav 2.b Uredbe 2018/848) c) opis glavnih agronomskih i fenotipskih karakteristika zajedničkih toj grupi biljaka, uključujući tehnike uzgoja, sve dostupne rezultate ispitivanja koji se odnose na te karakteristike, informacije o zemlji proizvodnje i korištenom matičnom materijalu; (Član 13. stav 2.c Uredbe 2018/848) d) izjava podnosioca zahtjeva o istinitosti elemenata sadržanih u tačkama a), b) i c); (Član 13. stav 2.d Uredbe 2018/848) i e) reprezentativni uzorak. (Član 13. stav 2.e Uredbe 2018/848)	Blago
4.3		
4.4		
4.5		
4.6		
4.7		
5	Propisi o proizvodnji životinja	
5.1	Opći zahtjevi	
5.1.1		
5.1.2	Osim u slučaju pčelarstva, zabranjena je proizvodnja stoke bez zemljišta u slučajevima kada poljoprivrednik koji namjerava da se bavi organskom stočarskom proizvodnjom ne upravlja poljoprivrednim zemljištem niti je sklopio pisani sporazum o saradnji s drugim poljoprivrednikom u vezi s korištenjem jedinica za organsku proizvodnju ili proizvodnih jedinica u konverziji za ovu stoku. (Prilog II Dio II str. 1.1 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.3	Operateri su dužni voditi evidenciju o svim odstupanjima od pravila stočarske proizvodnje dobijenim u skladu s tačkama 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1 slovom c) i tačkom 1.9.4.2 slovom c) (Prilog II Dio II str. 1.1 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.4	U slučaju istovremenog početka konverzije proizvodne jedinice, uključujući pašnjake ili bilo koje zemljište koje se koristi za proizvodnju stočne hrane, i životinje koje postoje na toj proizvodnoj jedinici na početku perioda konverzije te proizvodne jedinice, kako je navedeno u tačkama 1.7.1 i 1.7.5 (b) Dijela I, životinje i životinjski proizvodi mogu se smatrati organskim na kraju perioda konverzije te proizvodne jedinice, čak i ako je period konverzije utvrđen u tački 1.2.2 ovog Dijela za dotičnu vrstu životinje duži od perioda konverzije za proizvodnu jedinicu. Odstupajući od tačke 1.4.3.1, u slučaju istovremene konverzije i tokom perioda konverzije proizvodne jedinice, životinje koje postoje na toj proizvodnoj jedinici od početka perioda konverzije mogu se hraniti hranom za životinje u konverziji proizvedenom na proizvodnoj jedinici u konverziji tokom njene prve godine konverzije, ili hranom za životinje u skladu sa tačkom 1.4.3.1, ili organskom hranom za životinje. Neorganska životinje može se donijeti u proizvodnu jedinicu u fazi konverzije nakon početka perioda konverzije u skladu s tačkom 1.3.4. (Prilog II Dio II str. 1.2.1 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.5	Detaljni prelazni periodi za smjernice za proizvodnju životinja definirani su na sljedeći način: a) 12 mjeseci – u slučaju goveda i kopitara namijenjenih za proizvodnju mesa, a u svakom slučaju ne manje od tri četvrtine njihovog života; (Prilog II Dio II str. 1.2.2a Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.6	Detaljni prelazni periodi za smjernice za stočarsku proizvodnju navedeni su na sljedeći način: b) šest mjeseci – u slučaju ovaca, koza i svinja te životinja namijenjenih za mlijeko proizvodnja ; (Prilog II Dio II str. 1.2.2b Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.7	Detaljni prelazni periodi za smjernice za proizvodnju životinja definirani su na sljedeći način: c) 10 sedmica – u slučaju peradi namijenjene za proizvodnju mesa, s izuzetkom pekinških pataka , koje su uvedene u dobi od manje od tri godine dana ; (Prilog II Dio II str. 1.2.2c Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.8	Detaljni prelazni periodi za upute o proizvodnji životinja definirani su na sljedeći način: d) sedam sedmica – u slučaju pekinških pataka uvedenih u dobi mlađoj od tri godine dana ; (Prilog II Dio II str. 1.2.2d Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.9	Detaljni prelazni periodi za smjernice za proizvodnju životinja definirani su na sljedeći način: e) šest sedmica – u slučaju peradi namijenjene proizvodnji jaja, koja se uvodi u uzgoj u dobi mlađoj od tri godine dana ; (Prilog II Dio II str. 1.2.2e Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.10	Detaljni prelazni periodi za proizvodnju životinja definirani su na sljedeći način: f) 12 mjeseci – u slučaju pčela. (Prilog II Dio II str. 1.2.2f Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.11	Detaljni prelazni periodi za stočarsku proizvodnju definirani su na sljedeći način: f) tokom prelaznog perioda, vosak se mora zamijeniti voskom iz organskog pčelarstva. Međutim , neorgansko pčelarstvo pčelinji vosak može se koristiti (Prilog II Dio II str. 1.2.2f (i)-(iii) Uredba 2018/848): (i) kada vosak iz organskog pčelarstva nije dostupan na tržištu; (ii) kada je dokazano da nije kontaminiran proizvodima ili supstancama koje nisu dozvoljene za upotrebu u organskoj proizvodnji; i (iii) pod uslovom da potiče iz pčelinjih ćelija;	Značajno
5.1.12	Detaljni prelazni periodi za smjernice za proizvodnju životinja definirani su na sljedeći način: g) tri mjeseca – u slučaju kunića ; (Prilog II Dio II str. 1.2.2 Uredbe 2018/848)	Značajno

5.1.13	Detaljni prelazni periodi za smjernice za proizvodnju životinja definirani su na sljedeći način: h) 12 mjeseci – u slučaju jelena. (Prilog II Dio II str. 1.2.2h Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.14	Bez obzira na odredbe o prelasku, organske životinje moraju biti rođene ili izlegnute i uzgajane u organskoj proizvodnji. jedinice (Prilog II Dio II str. 1.3.1 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.15	U pogledu organskog uzgoja životinja: a) koriste se prirodne metode reprodukcije (uključujući umjetnu oplodnja) (Prilog II Dio II str. 1.3.2a Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.16	U pogledu organske proizvodnje životinja: (b) reprodukcija se ne smije inducirati ili inhibirati davanjem hormona ili drugih supstanci sa sličnim učinkom, osim ako se radi o obliku veterinarskog tretmana koji se primjenjuje na pojedincu . životinja ; (Prilog II Dio II str. 1.3.2b Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.18	U pogledu organskog uzgoja životinja: (d) pri odabiru pasmina treba uzeti u obzir njihovu pogodnost za organsku proizvodnju i njihovu sposobnost da osiguraju visoku dobrobit životinja. Odabir pasmina mora doprinijeti sprječavanju bilo kakve patnje životinja i izbjegavanju potrebe za sakaćenjem. (Prilog II Dio II str. 1.3.2d Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.19	Prilikom odabira pasmina ili linija, prednost se daje pasminama ili linijama s visokom genetskom raznolikošću, a uzima se u obzir sposobnost životinja da se prilagode lokalnim uvjetima, njihova uzgojna vrijednost, dugovječnost, vitalnost i otpornost na bolesti ili zdravstvene probleme, bez ugrožavanja njihove... socijalna pomoć (Prilog II). Dio II str. 1.3.3 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.20	Izbor životinjskih pasmina ili linija vođen je mogućnošću izbjegavanja specifičnih bolesti ili zdravstvenih problema povezanih s nekim pasminama ili linijama koje se koriste u intenzivnoj proizvodnji, kao što je sindrom stresa kod svinja, koji može rezultirati laganim, mekim, eksudativnim mesom (PSE), kao i iznenadnom smrću, spontanom pobačajem i teškim porođajima koji zahtijevaju carski rez. odjeljak (Prilog II Dio II str. 1.3.3 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.20	Izbor životinjskih pasmina ili linija vođen je mogućnošću izbjegavanja specifičnih bolesti ili zdravstvenih problema povezanih s nekim pasminama ili linijama koje se koriste u intenzivnoj proizvodnji, kao što je sindrom stresa kod svinja, koji može rezultirati laganim, mekim, eksudativnim mesom (PSE), kao i iznenadnom smrću, spontanom pobačajem i teškim porođajima koji zahtijevaju carski rez. odjeljak (Prilog II Dio II str. 1.3.3 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.21	Prednost se daje autohtonim pasminama i linijama. Subjekt koristi informacije dostupne u sistemima iz člana 26. stav 3. Uredbe 2018/848 (Prilog II Dio II str. 1.3.3 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.22	Neorganske životinje. Odstupajući od tačke 1.3.1. Priloga II, Dio II Uredbe 2018/848, u svrhu uzgoja, životinje koje su uzgajane na neorganski način mogu se uvesti u organsku proizvodnu jedinicu kada su dotične pasmine u opasnosti od gubitka za uzgoj, kako je navedeno u članu 28(10)(b) Uredbe (EU) br. 1305/2013 i aktima donesenim na osnovu toga. U takvom slučaju, životinje ovih pasmina ne moraju nužno biti nerotke. (Prilog II Dio II str. 1.3.4.1 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.23	Odstupajući od tačke 1.3.1 Priloga II, Dio II Uredbe 2018/848, prilikom renoviranja pčelinjaka u organskoj proizvodnoj jedinici, može se zamijeniti 20% matice i pčelinjih kolonija. godišnje s neorganskim maticama i zajednicama, pod uvjetom da se te matice i zajednice smještaju u košnice koje sadrže saće ili satnice iz organskih proizvodnih jedinica. U svakom slučaju, jednom godišnje, jedna kolonija ili jedna matica može se zamijeniti neorganskom kolonijom ili maticom. (Prilog II Dio II str. 1.3.4.2 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.24	Odstupajući od tačke 1.3.1 Aneksa II, Dio II Uredbe 2018/848, kada se jato prvi put formira, obnavlja ili ponovo gradi, i kada se kvalitativne i kvantitativne potrebe poljoprivrednika ne mogu zadovoljiti, nadležni organ može odlučiti da se neorganski uzgojena perad može unijeti u jedinicu za organsku proizvodnju peradi, pod uslovom da su pileće pile namijenjene za proizvodnju jaja i perad namijenjena za proizvodnju mesa mlade od tri dana. Proizvodi proizvedeni od njih mogu se smatrati organskim samo ako se poštuje period konverzije utvrđen u tački 1.2. (Aneks II Dio II str. 1.3.4.3 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.25	Odstupajući od tačke 1.3.1. Aneksa II, Dio II Uredbe 2018/848, kada podaci prikupljeni u okviru programa iz člana 26(2)(b) pokažu da kvalitativne ili kvantitativne potrebe poljoprivrednika u pogledu organskih životinja nisu zadovoljene, nadležni organi mogu odobriti uvođenje neorganskih životinja . životinje u organski proizvodna jedinica pod uslovima predviđenim u tačkama 1.3.4.4.1 do 1.3.4.4.4. Prije nego što zatraži takvo odstupanje, poljoprivrednik provjerava podatke prikupljene u okviru programa iz člana 26(2)(b) kako bi utvrdio da li je njegov zahtjev opravdan. (Prilog II Dio II str. 1.3.4.4 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.26	U svrhu uzgoja, kada se stado osniva prvi put vrijeme , mlado neorgansko sisari moraju se uzgajati u skladu s principima organske proizvodnje odmah nakon odbijanja od sisanja. (Prilog II Dio II str. 1.3.4.4.1 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.27	U svrhu uzgoja, kada je krdo prvo etablirano , mlado neorgansko sisari mora se uzgajati u skladu s pravilima organske proizvodnje odmah nakon odbijanja od sisanja. Osim toga, sljedeća ograničenja primjenjuju se od datuma kada su životinje uvedene u stado: (a) starost goveda, kopitara i jelena ne smije biti veća od šest mjeseci ; (Prilog II Dio II str. 1.3.4.4.1a Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.28	U svrhu uzgoja, kada je krdo prvo etablirano , mlado neorgansko sisari moraju se uzgajati u skladu s pravilima organske proizvodnje odmah nakon odbijanja od sisanja. Osim toga, sljedeća ograničenja primjenjuju se od datuma kada se životinje uvedu u stado: (b) starost ovaca i koza ne smije prelaziti 60 dana ; (Prilog II Dio II str. 1.3.4.4.1b Uredbe 2018/848)	Značajno

5.1.29	U svrhu uzgoja, kada je krdo prvo etablirano , mlado neorgansko sisari moraju se uzgajati u skladu s pravilima organske proizvodnje odmah nakon odbijanja od sisanja. Osim toga, od datuma kada se životinje uvedu u stado, primjenjuju se sljedeća ograničenja: (c) težina svinja ne smije prelaziti 35 kg; (Prilog II Dio II str. 1.3.4.4.1c Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.30	U svrhu uzgoja, kada je krdo prvo etablirano , mlado neorgansko sisari moraju se uzgajati u skladu s pravilima organske proizvodnje odmah nakon odbijanja od sisanja. Osim toga, sljedeća ograničenja primjenjuju se od datuma kada se životinje uvedu u stado: (d) starost kunića ne smije biti veća od tri mjeseca. (Prilog II Dio II str. 1.3.4.4.1d Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.31	Za potrebe uzgoja, mužjaci i ženke koje nisu rađale životinje iz neorganskog uzgoja farme može se uvesti kada obnavljanje stada. Zatim se uzgajaju u skladu s propisima za organsku proizvodnju. (Prilog II Dio II str. 1.3.4.4.2 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.32	Za potrebe uzgoja, mužjaci i ženke koje nisu rađale životinje iz neorganskog uzgoja stada može se uvesti prilikom obnavljanja stada. Zatim se uzgajaju u skladu s pravilima organske proizvodnje. Nadalje, broj ženki podliježe sljedećim godišnjim ograničenjima: a) može se uvesti najviše 10% odraslih kopitara ili goveda. (Prilog II Dio II str. 1.3.4.4.2a Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.33	Za potrebe uzgoja, mužjak i ženka nuliparne neorganske životinje može se uvesti prilikom obnavljanja stada. Zatim će se uzgajati u skladu s pravilima organske proizvodnje. Osim toga, broj ženki podliježe sljedećim godišnjim ograničenjima: (a) može se uvesti najviše 20% odraslih svinja, ovaca, koza, kunića ili jelena ; (Prilog II Dio II str. 1.3.4.4.2a Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.34	Za potrebe uzgoja, mužjak i ženka nuliparne neorganske životinje mogu se uvesti u slučaju obnove stada. Tada će se uzgajati u skladu s pravilima organske proizvodnje. Osim toga, broj ženki podliježe sljedećim godišnjim ograničenjima: (b) za jedinice s manje od 10 kopitara, jelena, goveda ili zečeva, ili manje od pet svinja, ovaca ili koza, takvo obnavljanje bit će ograničeno na najviše jednu životinju godišnje. (Prilog II Dio II str. 1.3.4.4.2b Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.35	Procenti iz tačke 1.3.4.4.2 mogu se povećati na 40% pod uslovom da je nadležni organ potvrdio da je ispunjen jedan od sljedećih uslova: (a) vrši se značajno proširenje gazdinstva; (b) jedna pasmina se zamjenjuje drugom; (c) razvija se nova specijalizacija stoke. (Prilog II Dio II str. 1.3.4.4.3 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.36	Period konverzije utvrđen u tački 1.2.2 Aneksa II Dio II Uredbe 2018/848 počinje najranije kada se životinje uvedu u proizvodnu jedinicu u periodu konverzije (Prilog II Dio II str. 1.3.4.4.4 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.37	U slučajevima iz tačaka 1.3.4.4.1–1.3.4.4.4 Dio II Prilog II Uredbe 2018/848, neorganski životinje su bilo odvojene od ostalih domaćih životinja ili se mogu identificirati prije kraja prelaznog perioda iz tačke 1.3.4.4.4. Dio II Priloga II Uredbe 2018/848 (Prilog II Dio II str. 1.3.4.4.5 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.38	Operateri su dužni čuvati prateću dokumentaciju ili dokumente, uključujući porijeklo životinja, identifikaciju životinja u skladu s relevantnim sistemima (pojedinačno ili grupno/jato/košnica), veterinarske evidencije o životinjama uvedenim na imanje, datum dolaska i period konverzije. (Prilog II Dio II str. 1.3.4.5 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.39	Opći zahtjevi za ishranu. U pogledu ishrane, primjenjuju se sljedeće odredbe: (a) hrana za domaće životinje nabavlja se prvenstveno s poljoprivrednog gazdinstva na kojem se životinje drže ili iz organskih ili proizvodnih jedinica u konverziji na drugim gazdinstvima u istoj regiji; (Prilog II Dio II str. 1.4.1a Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.40	Opći zahtjevi za ishranu. Sljedeće odredbe primjenjuju se na ishranu: (b) domaće životinje hrane se organskom hranom ili hranom iz konverzije koja zadovoljava nutritivne potrebe životinja u različitim fazama njihovog razvoja. (Prilog II Dio II str. 1.4.1b Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.41	Opći zahtjevi za hranjenje. Sljedeće odredbe primjenjuju se na hranjenje: b) Ograničeno hranjenje nije dozvoljeno u stočarstvu, osim ako nije opravdano veterinarskim propisima. razlozi ; (Prilog II Dio II str. 1.4.1b Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.42	Opći zahtjevi za hranjenje. Sljedeće odredbe primjenjuju se na hranjenje: (c) držanje domaćih životinja u uvjetima koji mogu dovesti do anemije ili hranjenje hranom koja može dovesti do ovog efekta je zabranjeno ; (Prilog II Dio II str. 1.4.1c Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.43	Opći zahtjevi za hranjenje. Sljedeće odredbe primjenjuju se na hranjenje: (d) tov uvijek mora biti u skladu s uobičajenim obrascima hranjenja za svaku vrstu i s principima dobrobiti životinja u svakoj fazi procesa uzgoja. (Prilog II Dio II str. 1.4.1d Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.44	Opći zahtjevi za hranjenje. Sljedeće odredbe primjenjuju se na hranjenje: d) Prisilno hranjenje životinja je zabranjeno ; (Prilog II Dio II str. 1.4.1d Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.45	Opći zahtjevi za hranjenje. Sljedeće odredbe primjenjuju se na hranjenje: (e) s izuzetkom pčela, svinja i peradi, stoka mora imati stalan pristup pašnjacima kad god to uvjeti dozvoljavaju ili mora imati stalan pristup krmnoj hrani ; (Prilog II Dio II str. 1.4.1e Uredbe 2018/848)	Značajno

5.1.46	Opći zahtjevi za hranjenje. Sljedeće odredbe primjenjuju se na hranjenje: (f) ne smiju se koristiti stimulatori rasta ili sintetičke aminokiseline ; (Prilog II Dio II str. 1.4.1f Uredbe 2018/848)	Kritično
5.1.47	Opći zahtjevi za hranjenje. Sljedeće odredbe primjenjuju se na hranjenje: g) tokom perioda sisanja, životinje se hrane po mogućnosti majčinim mlijekom tokom minimalnog perioda koji će odrediti Komisija u skladu s članom 14(3)(a) Uredbe 2018/848; tokom ovom periodu, mlijeko zamjene koji sadrže hemijski sintetizirane sastojke ili sastojke biljnog porijekla ne smiju se koristiti (Prilog II Dio II str. 1.4.1g Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.48	Opći zahtjevi za hranjenje. Sljedeće odredbe primjenjuju se na hranjenje: (h) hrana za životinje biljnog, algi, životinjskog ili kvasnog porijekla mora biti organska ; (Prilog II Dio II str. 1.4.1h Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.49	Opći zahtjevi za ishranu. U pogledu ishrane primjenjuju se sljedeće odredbe: i) neorganski Krmivo za životinje biljnog, algi, životinjskog ili kvasnog porijekla, krmivo za životinje mikrobiološkog ili mineralnog porijekla, aditivi za hranu za životinje i pomoćna sredstva u preradi smiju se koristiti samo ako je njihova upotreba u organskoj proizvodnji dozvoljena u skladu s članom 24. Uredbe 2018/848 i članom 3. Uredbe 2021/1165 (Prilog II Dio II str. 1.4.1i Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.50	Ispaša Ispaša na organskom zemljištu Bez obzira na tačku 1.4.2.2, organske životinje se pasu na organskom zemljištu. (Prilog II Dio II str. 1.4.2.1 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.51	Ispaša Ispaša na organskom zemljištu Bez obzira na tačku 1.4.2.2, organske životinje se pasu na organskom zemljištu. Međutim , neorganske životinje životinje svibanj koristiti organski ispaša tokom ograničenog perioda svake godine, pod uslovom da su životinje uzgajane na ekološki prihvatljiv način u područjima koja se podržavaju prema članovima 23, 25, 28, 30, 31 i 34 Uredbe (EU) br. 1305/2013 i da nisu prisutne na organskom zemljištu u isto vrijeme kao i organske životinje. (Prilog II Dio II str. 1.4.2.1 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.52	Ispaša na zajedničkom zemljištu i tokom masovnih okupljanja Organske životinje mogu se pasti na zajedničkom zemljištu pod uslovom da: a) proizvodi ili supstance koje nisu dozvoljene za upotrebu u organskoj proizvodnji nisu korištene na zajedničkom zemljištu najmanje posljednje tri godina ; (Prilog II Dio II str. 1.4.2.2.1a Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.53	Ispaša na zajedničkom zemljištu i tokom masovnih okupljanja Organske životinje mogu se pasti na zajedničkom zemljištu pod uslovom da : (b) neorganski životinje korištenje zajedničkog zemljišta uzgajane su na ekološki prihvatljiv način u područjima koja se podržavaju prema članovima 23, 25, 28, 30, 31 i 34 Uredbe (EU) br. 1305/2013; (Prilog II Dio II str. 1.4.2.2.1b Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.54	Ispaša na zajedničkom zemljištu i tokom sakupljanja Organske životinje mogu se pasti na zajedničkom zemljištu pod uslovom da: (c) stočarski proizvodi koje proizvode organske životinje dok koriste zajedničko zemljište neće se smatrati organskim proizvodima, osim ako nije odgovarajuće odvajanje od neorganskog životinje može se dokazati . (Prilog II) Dio II str. 1.4.2.2.1c Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.55	Tokom perioda sakupljanja, organske životinje mogu pasu na neorganskom zemljištu dok biće tjeraju se s jednog pašnjaka na drugi. Tokom ovog perioda, organske životinje su odvojene od ostalih životinja. (Prilog II Dio II str. 1.4.2.2.2 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.56	Tokom perioda sakupljanja, organske životinje mogu pasu na neorganskom zemljištu kada tjerani s jednog pašnjaka na drugi. Neorganski Hrana u obliku trave i drugih biljaka kojima životinje pasu dozvoljena je: a) u maksimalnom periodu od 35 dana, uključujući i putovanje do i od pašnjaka ; (Prilog II Dio II str. 1.4.2.2.2a Uredbe 2018/848) ili b) u odnosu na maksimalno 10% ukupne godišnje količine hrane izračunate kao postotak suhe tvari hrane za životinje poljoprivrednog porijekla. (Prilog II Dio II str. 1.4.2.2.2b Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.57		
5.1.58	Hrana za životinje iz perioda konverzije. Za farme koje proizvode organsku stoku: (a) do 25% u prosjeku formule hrane u obrocima može se sastojati od hrane za životinje iz perioda konverzije iz druge godine konverzije. Ovaj postotak se može povećati na 100% ako ova hrana za životinje iz perioda konverzije dolazi s farme na kojoj se životinje nalaze čuva se ; (Prilog II Dio II str. 1.4.3.1a Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.59	Hrana za životinje u periodu konverzije. Za farme koje proizvode organsku stoku: (b) do 20% ukupne prosječne količine hrane za životinje koja se daje stoci može poticati od ispaše ili žetve trajnih pašnjaka, parcela višegodišnjeg krmnog bilja ili proteinskih usjeva zasijanih na zemljištu pod organskim upravljanjem u prvoj godini konverzije, pod uslovom da je takvo zemljište dio istog gazdinstva. (Prilog II Dio II str. 1.4.3.1b Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.60	Hrana za životinje iz perioda konverzije Za farme koje proizvode organsku stoku: U slučaju da se koriste obje vrste hrane za životinje iz perioda konverzije iz tačaka (a) i (b), ukupni kombinovani procenat takve hrane ne smije prelaziti procenat utvrđen u tački (a). (Prilog II Dio II str. 1.4.3.1 Uredbe 2018/848)	Blago

5.1.61	Numeričke vrijednosti sadržane u tački 1.4.3.1 izračunavaju se godišnje kao procenat suve materije hrane za životinje biljnog porekla (Prilog II Dio II str. 1.4.3.2 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.62	Operateri moraju voditi evidenciju o sistemu ishrane i, gdje je primjenjivo, periodu ispaše. Posebno, moraju voditi evidenciju o nazivu hrane za životinje, uključujući bilo koji oblik hrane koji se koristi, npr. krmne smjese, udjelu različitih krmiva u obrocima i udjelu hrane sa vlastite farme ili iste regije i, gdje je primjenjivo, periodima pristupa ispaši, periodima selidbe stoke gdje se primjenjuju ograničenja, te dokumentima koji dokazuju primjenu tačaka 1.4.2 i 1.4.3 (Prilog II Dio II str. 1.4.4 Uredbe 2018/848).	Značajno
5.1.63	Prevenција bolesti. Prevenција bolesti zasniva se na odabiru pasmina i sojeva, stočarskim praksama, upotrebi visokokvalitetne hrane, osiguravanju mogućnosti za kretanje, odgovarajućoj gustoći naseljenosti i adekvatnom i prikladnom smještaju koji se održava u higijenskim uvjetima. stanje (Prilog II Dio II str. 1.5.1.1 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.64		
5.1.65	Profilaktička upotreba hemijski sintetiziranih alopatskih veterinarskih lijekova, uključujući antibiotike i boluse sastavljene od hemijski sintetiziranih alopatskih hemijskih molekula, je zabranjena. (Prilog II Dio II str. 1.5.1.3 Uredbe 2018/848)	Kritično
5.1.66	Upotreba promotora rasta ili proizvodnje (uključujući antibiotici , kokcidistatici i drugi vještački rast promotori) i hormoni i slične supstance za kontrolu reprodukcije ili u druge svrhe (npr. indukcija ili sinhronizacija estrusa) je zabranjena. (Prilog II Dio II str. 1.5.1.4 Uredbe 2018/848)	Kritično
5.1.67	U slučaju nabavke domaćih životinja iz neorganskog uzgoja proizvodnja jedinice , specijalne Mjere , kao što su testovi skrininga ili periodična karantina, primjenjivat će se, ovisno o lokalnim uslovi (Aneks II Dio II str. 1.5.1.5 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.68	Što se tiče čišćenja i dezinfekcije, dozvoljeni su samo proizvodi za čišćenje i dezinfekciju zgrada i objekata za domaće životinje koji su dozvoljeni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 24. Uredbe 2018/848 i članom 5. stavom 1. Uredbe 2021/1165 (Prilog II), dozvoljeno . Dio II str. 1.5.1.6 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.69	Operateri su dužni voditi dokumentaciju o upotrebi ovih proizvoda, uključujući datum ili datume upotrebe proizvoda, naziv proizvoda, aktivne supstance koje se u njemu nalaze i mjesto takvog upotreba (Prilog II Dio II str. 1.5.1.6 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.70	Prostorije, ograde, oprema i namještaj trebaju se pravilno čistiti i dezinficirati kako bi se spriječilo širenje infekcije i rast organizama koji prenose bolesti. (Prilog II Dio II str. 1.5.1.7 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.71	Izmet, urin, nepojedenu ili prolivenu hranu treba uklanjati onoliko često koliko je potrebno kako bi se smanjio miris i izbjeglo privlačenje insekata ili glodara. (Prilog II Dio II str. 1.5.1.7 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.72	Za eliminaciju insekata i drugih štetočina u zgradama i drugim objektima za domaće životinje mogu se koristiti rodenticidi (samo u klopkama) i proizvodi i supstance dozvoljeni za upotrebu u organskoj proizvodnji prema članovima 9 i 24 Uredbe 2018/848 (Prilog II) . Dio II str. 1.5.1.7 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.73	Veterinarska njega. Ako se, uprkos primjeni preventivnih mjera za osiguranje zdravlja životinja, životinje razbole ili povrijede, mora se započeti liječenje. odmah (Prilog II Dio II str. 1.5.2.1 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.74	Ako je upotreba biljnih, homeopatskih i drugih lijekova neprikladna, mogu se po potrebi koristiti hemijski sintetizirani alopatski veterinarski lijekovi, uključujući antibiotike, pod strogim uvjetima i pod odgovornošću veterinar (Prilog II Dio II str. 1.5.2.2 Uredbe 2018/848).	Značajno
5.1.75		
5.1.76	Krmivo mineralnog porijekla dozvoljeno za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 24, nutritivni dodaci dozvoljeni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 24 i fitoterapeutski i homeopatski proizvodi imaju prednost u odnosu na liječenje hemijski sintetiziranim alopatskim veterinarskim lijekovima, uključujući antibiotike, pod uslovom da je njihov terapijski učinak efikasan za vrstu životinje i stanje za koje se koriste . namijenjeno (Prilog II Dio II str. 1.5.2.3 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.77	Izuzetak je vakcinacija, tretmana parazitskih bolesti i drugih obaveznih programa kontrole bolesti, u slučajevima kada životinja ili grupa životinja primi više od tri ciklusa liječenja hemijski sintetiziranim alopatskim veterinarskim lijekovima, uključujući antibiotike, u periodu od 12 mjeseci ili više od jednog ciklusa liječenja ako je njihov proizvodni ciklus kraći od godinu dana, dotične domaće životinje ili proizvodi dobiveni od njih ne smiju se prodavati kao organski proizvodi, a domaće životinje moraju proći kroz periode konverzije iz tačke 1.2. Prilog II Dio II Uredbe 2018/848 (Prilog II Dio II str. 1.5.2.4 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.78	Karenca između posljednje primjene hemijski sintetiziranog alopatskog veterinarskog lijeka, uključujući antibiotike, životinji pod normalnim uvjetima upotrebe i proizvodnje organski proizvedenih proizvoda od te životinje mora biti dvostruko duža od zakonske karence propisane u članu 11. Direktive 2001/82/EZ i mora biti najmanje 48 sati (Prilog II Dio II str. 1.5.2.5 Uredbe 2018/848).	Značajno
5.1.79	Operateri moraju voditi evidenciju ili prateću dokumentaciju, uključujući svaki primijenjeni tretman, a posebno identifikaciju tretiranih životinja, datum tretmana, dijagnozu, dozu, naziv lijeka i, gdje je primjenjivo, veterinarski recept za veterinarsku njegu i period karence koji se primjenjuje prije stavljanja na tržište i označavanja životinjskih proizvoda kao organskih (Prilog II Dio II str. 1.5.2.7 Uredbe 2018/848).	Značajno

5.1.80	Izolacija, grijanje i ventilacija zgrada moraju osigurati da se cirkulacija zraka, nivo prašine, temperatura, relativna vlažnost zraka i koncentracije plinova održavaju u granicama koje osiguravaju dobrobit životinja. Zgrada mora omogućavati dovoljnu prirodnu ventilaciju i adekvatnu opskrbu prirodnim svjetlom. (Prilog II) Dio II str. 1.6.1 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.81	Smještaj životinja nije obavezan u područjima s odgovarajućim klimatskim uvjetima za držanje životinja na otvorenom. U takvim slučajevima, životinje moraju imati pristup skloništima ili zasjenjenim područjima kako bi se zaštitile od nepovoljnih vremenskih uvjeta. (Prilog II) Dio II str. 1.6.2 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.82	Gustoća naseljenosti domaćih životinja u objektima osigurava njihovu udobnost i dobrobit te zadovoljava njihove specifične potrebe za vrstu, a posebno ovisi o vrsti, rasi i starosti životinja. Uzimaju se u obzir i potrebe životinja u ponašanju, koje posebno ovise o veličini grupe i spolu životinja. Gustoća osigurava dobrobit životinja pružajući im dovoljno prostora za prirodno stajanje, kretanje, lako ležanje, okretanje, njegu, zauzimanje svih prirodnih položaja i izvođenje svih prirodnih pokreta, poput istezanja ili mahanja krilima. (Prilog II) Dio II str. 1.6.3 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.83	Minimalne površine prostorija i otvorenih prostora, kao i tehnički detalji u vezi s prostorijama utvrđeni su u provedbenim aktima iz člana 14. stav 3. Uredbe 2018/848 (Prilog II) su poštovano . Dio II str. 1.6.4 Uredbe 2018/848; član 3 Uredbe 2020/464, Prilog I Uredbe 2020/464))	Blago
5.1.84	Ukupna gustoća naseljenosti ne prelazi granicu od 170 kg organskog dušika godišnje po hektaru poljoprivrednog zemljišta (Prilog II Dio II str. 1.6.6 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.85	Upotreba kaveza, boksova i ravnih platformi nije dozvoljena pri uzgoju bilo koje životinje. vrste (Prilog II Dio II str. 1.6.8 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.86	Ako se domaća životinja drži sama iz veterinarskih razloga, mora se držati na čvrstoj površini i mora joj se obezbijediti posteljina ili druga odgovarajuća prostirka. Životinja mora biti u stanju da se slobodno okreće i isteže u punoj dužini. (Prilog II Dio II str. 1.6.9 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.87	Organski uzgojene životinje ne mogu se držati u ograđenom prostoru koji se nalazi na vrlo vlažnom ili močvarnom tlu. (Prilog II Dio II str. 1.6.10 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.88	Sve osobe koje drže životinje i rukuju životinjama tokom transporta i klanja moraju imati potrebno osnovno znanje o potrebama i vještinama u vezi sa zdravljem i dobrobiti životinja u tim područjima te moraju imati završenu odgovarajuću obuku koju zahtijevaju posebno Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 (1) i Uredba Vijeća (EZ) br. 1099/2000 (2) kako bi se osigurala pravilna primjena pravila utvrđenih u ovoj Uredba (Prilog II). Dio II str. 1.7.1 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.89	se zadovolje razvojne, fiziološke i etološke potrebe životinja (Prilog II Dio II str. 1.7.2 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.90	Stoka mora imati stalan pristup otvorenim površinama koje omogućavaju životinjama slobodno kretanje, po mogućnosti pašnjacima, kad god vremenski uslovi, godišnje doba i stanje tla to dozvoljavaju, osim ograničenja i obaveza vezanih za zaštitu zdravlja ljudi i životinja koje su nametnute na osnovu zakonodavstva Unije (Prilog II Dio II str. 1.7.3 Uredbe 2018/848).	Blago
5.1.91	Broj stoke je ograničen kako bi se smanjila prekomjerna ispaša, skidanje tla, erozija i zagađenje uzrokovano životinjama ili širenjem stajsko đubrivo (Prilog II Dio II str. 1.7.4 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.92	Vezivanje ili izolacija domaćih životinja je zabranjena, osim pojedinačnih životinja na ograničeni period i u mjeri u kojoj je to opravdano veterinarskim razlozima. Izolacija domaćih životinja može se dozvoliti na ograničeni period samo kada je ugrožena sigurnost radnika ili iz razloga dobrobiti životinja. (Prilog II Dio II str. 1.7.5 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.93	Operater je podnio zahtjev nadležnom organu za odobrenje za vezivanje stoke na imanju s maksimalno 50 životinja (isključujući mlade životinje), ako nije moguće podijeliti životinje u grupe koje odgovaraju njihovom ponašanju, pod uvjetom da imaju pristup pašnjacima tokom perioda ispaše i da imaju pristup otvorenim prostorima za trčanje najmanje dva puta sedmično kada ispaša nije moguća. (Prilog II Dio II str. 1.7.5 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.94	Trajanje prijevoza domaćih životinja ograničeno je na minimum (Prilog II Dio II str. 1.7.6 Uredbe 2018/848)	Blago
5.1.95	Bilo kakva vrsta patnje, bola i nelagode mora se izbjegavati i svesti na minimum tokom cijelog života životinje, uključujući i vrijeme klanja (Prilog II Dio II str. 1.7.7 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.96	Bez obzira na daljnji razvoj zakonodavstva Unije o dobrobiti životinja, kupiranje repova ovaca, obrezivanje kljuna u prva tri dana života i uklanjanje rogova mogu se izuzetno dozvoliti samo u svakom pojedinačnom slučaju, ako te prakse poboljšavaju zdravlje, dobrobit ili higijenu životinja na farmama ili ako je sigurnost radnika ugrožena. (Prilog II Dio II str. 1.7.8 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.97	Uklanjanje pupoljaka može se dozvoliti samo od slučaja do slučaja kada poboljšava zdravlje, dobrobit ili higijenu domaćih životinja ili kada je sigurnost radnika ugrožena. Nadležni organ će dozvoliti ove postupke samo ako je operater prijavio i pravilno obrazložio potrebu za njima i ako ih provodi kvalifikovano osoblje. (Prilog II) Dio II str. 1.7.8 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.1.98	Svaka patnja životinja svodi se na minimum korištenjem odgovarajuće anestezije ili analgezije i angažovanjem kvalifikovanog osoblja za provođenje postupaka, kao i izvođenjem postupaka u najprikladnijoj dobi životinje (Prilog II Dio II str. 1.7.9 Uredbe 2018/848).	Značajno

5.1.99	Fizička kastracija je dozvoljena u slučajevima opravdanim održavanjem kvaliteta proizvoda i tradicionalnih proizvodnih praksi, ali samo pod uslovima utvrđenim u tački 1.7.9. Dio II Priloga II Uredbe 2018/848 (Prilog II Dio II str. 1.7.10 Uredbe 2018/848)	Značajno
5.2	Dodatne opće odredbe za goveda, ovce, koze i konje	
5.2.1	Ishrana	
5.2.1.1	Minimalni period hranjenja majčinim mlijekom. Minimalni period iz tačke 1.4.1(g) Dijela II Priloga II Uredbe (EU) 2018/848 za hranjenje životinja koje sišu, po mogućnosti majčinim mlijekom, iznosi: a) 90 dana od rođenja za goveda i kopitare; (Član 2a Uredbe (EU) 2020/464)	Blago
5.2.1.2	Minimalni period hranjenja za životinje koje sišu. Minimalni period iz tačke 1.4.1(g) Dijela II Priloga II Uredbe (EU) 2018/848 za životinje koje sišu, po mogućnosti majčinim mlijekom, iznosi: b) 45 dana od rođenja za ovce i koze. (Član 2b Uredbe (EU) 2020/464)	Blago
5.2.1.3	U pogledu hranjenja, primjenjuju se sljedeća pravila: (a) najmanje 60% hrane za životinje mora dolaziti s iste farme ili, gdje to nije moguće ili takva hrana nije dostupna, mora se proizvoditi u saradnji s drugim organskim ili proizvodnim jedinicama u konverziji i subjektima u proizvodnji hrane koji koriste hranu za životinje i krmivo iz iste regije. Ovaj postotak će se povećati na 70% od 1. januara 2023. (Prilog II Dio II str. 1.9.1.1a) Uredba 2018/848)	Blago
5.2.1.4	U pogledu hranjenja, primjenjuju se sljedeće odredbe: (b) životinje moraju imati pristup pašnjacima kad god su uslovi ispunjeni dozvoliti ; (Prilog II Dio II str. 1.9.1.1b) Uredba 2018/848)	Blago
5.2.1.5	U pogledu hranjenja, primjenjuju se sljedeće odredbe: (c) bez obzira na tačku (b), bikovi stariji od godinu dana imaju pristup pašnjaku ili otvorenom prostoru područja ; (Prilog II Dio II str. 1.9.1.1c) Uredba 2018/848)	Blago
5.2.1.6	U pogledu hranjenja, primjenjuju se sljedeće odredbe: (d) tamo gdje životinje imaju pristup pašnjacima tokom perioda ispaše i sistem zimskog smještaja omogućava životinjama slobodno kretanje, obaveza obezbjeđivanja otvorenih površina može se odustati tokom zime. mjeseci ; (Prilog II Dio II str. 1.9.1.1d) Uredba 2018/848)	Blago
5.2.1.7	U pogledu ishrane, primjenjuju se sljedeće odredbe: (e) sistem uzgoja zasniva se na maksimalnom korištenju pašnjaka, u skladu s njihovom dostupnošću u različito doba godine ; (Prilog II Dio II str. 1.9.1.1e) Uredba 2018/848)	Blago
5.2.1.8	Sljedeće odredbe primjenjuju se na ishranu: f) najmanje 60% suhe tvari dnevnog obroka mora se sastojati od grube hrane, zelene krme, sušene krme ili silaže. Za životinje namijenjene proizvodnji mlijeka, udio ove hrane može se smanjiti na 50% u maksimalnom periodu od tri mjeseca tokom rane laktacije. (Prilog II Dio II str. 1.9.1.1f) Uredba 2018/848)	Blago
5.2.2	Sobe i poljoprivredne prakse	
5.2.2.1	Gustoća naseljenosti i minimalna površina zatvorenih i otvorenih prostora. Za goveda , ovce , koze i konje, gustoća naseljenosti i minimalna površina zatvorenih i otvorenih prostora održavaju se u skladu s Aneksom I. Dio I Uredbe 2020/464. (Član 3 Uredbe 2020/464)	Značajno
5.2.2.2	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na smještaj i stočarske prakse: (a) pod u smještaju mora biti gladak, ali ne klizav ; (Prilog II Dio II str. 1.9.1.2a) Uredba 2018/848)	Blago
5.2.2.3	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na smještaj i stočarske prakse: (b) smještaj mora imati dovoljno udoban, čist i suh prostor za ležanje ili odmor, čvrste konstrukcije bez letvica. Prostor za odmor mora imati prostran, suh prostor za ležanje prekriven steljom. Stelja se mora sastojati od slame ili drugog odgovarajućeg prirodnog materijala. Stelja se može poboljšati i obogatiti bilo kojim mineralnim proizvodima dozvoljenim kao gnojivo ili poboljšivači tla za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu Član 24. Uredbe (EZ) br. 2018/848 (Prilog II Dio II str. 1.9.1.2b) Uredba 2018/848)	Značajno
5.2.2.4	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se u pogledu smještaja i stočarskih praksi: (c) bez obzira na tačku (a) prvog podstava člana 3(1) i drugi podstav člana 3(1) Direktive Vijeća 2008/119/EZ, držanje teladi starije od jedne sedmice u pojedinačnim boksovima je zabranjeno, osim za pojedinačne životinje u ograničenom periodu i u mjeri u kojoj je to neophodno za veterinarske svrhe. razlozi ; (Prilog II Dio II str. 1.9.1.2c) Uredba 2018/848)	Značajno
5.2.2.5	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na smještaj i stočarsku praksu: (d) ako se tele drži samo iz veterinarskih razloga, mora se držati na području s čvrstim podom i imati posteljinu. Tele mora biti u mogućnosti slobodno se okretati i istezati u punoj dužini. (Prilog II Dio II str. 1.9.1.2d) Uredba 2018/848)	Blago
5.3	Dodatne opće odredbe koje se odnose na jelene	
5.3.1	Ishrana	
5.3.1.1	Minimalni period hranjenja majčinim mlijekom. Minimalni period iz tačke 1.4.1(g) Dijela II Priloga II Uredbe (EU) 2018/848 za hranjenje jelena, po mogućnosti majčinim mlijekom tokom perioda sisanja, iznosi 90 dana od rođenja. (Član 5. Uredbe (EU) 2020/464)	Blago

5.3.1.2	U pogledu hranjenja, primjenjuju se sljedeća pravila: (a) najmanje 70% hrane za životinje mora dolaziti s iste farme ili, gdje to nije moguće ili takva hrana nije dostupna, mora se proizvoditi u saradnji s drugim organskim ili proizvodnim jedinicama u konverziji i subjektima u proizvodnji hrane koji koriste hranu za životinje i krmivo iz iste regije. (Prilog II Dio II str. 1.9.2.1a) Uredba 2018/848)	Blago
5.3.1.3	U pogledu hranjenja, primjenjuju se sljedeće odredbe: (b) životinje moraju imati pristup pašnjacima kad god su uslovi ispunjeni dozvoliti ; (Prilog II Dio II str. 1.9.2.1b) Uredba 2018/848)	Blago
5.3.1.4	U pogledu hranjenja, primjenjuju se sljedeće odredbe: (c) tamo gdje životinje imaju pristup pašnjacima tokom perioda ispaše i sistem zimskog smještaja omogućava životinjama slobodno kretanje, obaveza obezbjeđivanja otvorenih površina može se odustati tokom zime. mjeseci ; (Prilog II Dio II str. 1.9.2.1c) Uredba 2018/848)	Blago
5.3.1.5	U pogledu ishrane, primjenjuju se sljedeće odredbe: (d) sistem uzgoja zasniva se na maksimalnom korištenju pašnjaka, u skladu s njihovom dostupnošću u različito doba godine ; (Prilog II Dio II str. 1.9.2.1d) Uredba 2018/848)	Blago
5.3.1.6	U pogledu ishrane, primjenjuju se sljedeće odredbe: (e) najmanje 60% suhe tvari dnevnog obroka mora se sastojati od grube hrane, zelene hrane, sušene hrane ili silaže. Za ženke jelena koje proizvode mlijeko, dozvoljeno je smanjenje ove hrane na 50% u maksimalnom periodu od tri mjeseca u ranoj fazi laktacija ; (Prilog II Dio II str. 1.9.2.1e) Uredba 2018/848)	Blago
5.3.1.7	U pogledu ishrane, primjenjuju se sljedeće odredbe: (f) tokom vegetacijske sezone mora se osigurati mogućnost prirodne ispaše na ispastima. Držanje životinja na ispastima koji nisu u mogućnosti obezbijediti hranu za ispašu je zabranjeno. zabranjeno ; (Prilog II Dio II str. 1.9.2.1f) Uredba 2018/848)	Blago
5.3.1.8	U pogledu ishrane, primjenjuju se sljedeće odredbe: g) dopunska ishrana je dozvoljena samo u slučaju nedovoljnih mogućnosti ispaše zbog lošeg vremena uslovi ; (Prilog II Dio II str. 1.9.2.1g) Uredba 2018/848)	Blago
5.3.1.9	U pogledu hranjenja, primjenjuju se sljedeće odredbe: h) životinje koje se drže u ograđenim prostorima moraju imati čistu, svježvu vodu. Ako nema lako dostupnog prirodnog izvora vode za životinje, moraju se osigurati pojilišta. (Prilog II Dio II str. 1.9.2.1h) Uredba 2018/848)	Blago
5.3.2	Sobe i poljoprivredne prakse	
5.3.2.1	Gustoća naseljenosti i minimalna površina otvorenih prostora. Za jelene, gustoća naseljenosti i minimalna površina prostorija i otvorenih prostora održavaju se u skladu s Aneksom I. Dio II Uredbe 2020/464. (Član 6 Uredbe 2020/464)	Blago
5.3.2.2	Jelene treba držati u vanjskim ograđenim prostorima ili pašnjacima, s obezbijeđenom ispašom gdje to uslovi dozvoljavaju. (Član 7, stav 1, Uredbe 2020/464)	Blago
5.3.2.3	Vanjski ograđeni prostori ili ispusti moraju biti izgrađeni na način da se pojedinačne vrste jelena mogu odvojiti ako je potrebno. (Član 7, stav 2, Uredbe 2020/464)	Blago
5.3.2.4	Svaki vanjski tor ili ograđeni prostor mora se moći podijeliti na dva područja ili svaki vanjski tor ili ograđeni prostor mora biti uz drugi vanjski tor ili ograđeni prostor, tako da se svako područje ili svaki vanjski tor ili ograđeni prostor može uzastopno održavati. (Član 7, stav 3, Uredbe 2020/464)	Blago
5.3.2.5	Jelenima treba osigurati vizualnu zaštitu i zaštitu od vremenskih uvjeta, po mogućnosti putem prirodnih skloništa, npr. osiguravanjem da vanjski ograđeni prostor ili ispust sadrži grupe drveća ili grmlja, ili dijelove ili rubove šuma; ako to nije dovoljno moguće tokom cijele godine, treba osigurati natkrivena umjetna skloništa. (Član 8, stav 1, Uredbe 2020/464)	Blago
5.3.2.6	Vanjski ograđeni prostori ili trčališta za jelene moraju biti opremljeni elementima ili prekriveni vegetacijom koja omogućava životinjama da samelju rogove. (Član 8, stav 2 Uredbe 2020/464)	Blago
5.3.2.7	U kasnim fazama trudnoće i dvije sedmice nakon porođaja, ženke jelena moraju imati pristup područjima prekrivenim vegetacijom koja će im omogućiti da sakriju svoje mladunce. (Član 8, stav 3, Uredbe 2020/464)	Blago
5.3.2.8	Ograde oko vanjskih ograđenih prostora ili ispuštanja moraju biti izgrađene na način da jelene ne mogu pobjeći. (Član 8, stav 4, Uredbe 2020/464)	Blago
5.3.2.9	Sljedeće odredbe primjenjuju se na smještaj i stočarske prakse: (a) Jelenima se moraju obezbijediti skrovišta, skloništa i ograde koje ne predstavljaju prijetnju životinjama ; (Prilog II Dio II str. 1.9.2.2a) Uredba 2018/848)	Blago
5.3.2.10	Sljedeće odredbe primjenjuju se na praksu smještaja i uzgoja: (b) u prostorima za jelene, životinje moraju moći valjati se u blatu kako bi mogle očistiti dlaku i regulirati tjelesnu temperaturu ; (Prilog II Dio II str. 1.9.2.2b) Uredba 2018/848)	Blago
5.3.2.11	Sljedeće odredbe primjenjuju se na objekte i stočarske prakse: (c) pod u svim objektima mora biti gladak, ali ne klizav ; (Prilog II Dio II str. 1.9.2.2c) Uredba 2018/848)	Blago
5.3.2.12	Sljedeće odredbe primjenjuju se u pogledu smještaja i stočarskih praksi: (d) svi smještaji moraju imati dovoljno udoban, čist i suh prostor za ležanje/odmor čvrste konstrukcije bez letvica. Prostor za odmor mora imati prostran, suh prostor za ležanje prekriven stjelom. Stelja se mora sastojati od slame ili drugog odgovarajućeg prirodnog materijala. Stelja se može poboljšati i obogatiti bilo kojim mineralnim proizvodima dozvoljenim prema članu 24 kao gnojivo ili poboljšivač tla za upotrebu u organskoj proizvodnji. proizvodnja ; (Prilog II Dio II str. 1.9.2.2d) Uredba 2018/848)	Značajno

5.3.2.13	Sljedeće odredbe primjenjuju se na smještaj i stočarsku praksu: e) mjesta za hranjenje moraju se nalaziti u područjima zaštićenim od vremenskih uvjeta i dostupnim i životinjama i ljudima koji se brinu o njima. Tlo u blizini mjesta za hranjenje mora biti popločano, a stalak za hranu mora biti pokriven ; (Prilog II Dio II str. 1.9.2.2e) Uredba 2018/848)	Blago
5.3.2.14	Sljedeće odredbe primjenjuju se na praksu smještaja i uzgoja: (f) ako se ne može osigurati stalan pristup hrani, prostori za hranjenje moraju biti projektirani tako da se sve životinje mogu hraniti u isto vrijeme. (Prilog II Dio II str. 1.9.2.2f) Uredba 2018/848)	Blago
5.4	Dodatne opće odredbe za svinje	
5.4.1	Ishrana	
5.4.1.1	Minimalni period iz tačke 1.4.1(g) Dijela II Priloga II Uredbe (EU) 2018/848 za hranjenje prasadi koje sišu, po mogućnosti majčinih mlijekom, iznosi 40 dana od rođenja. (Član 9 Uredbe (EU) 2020/464)	Blago
5.4.1.2	U pogledu ishrane, primjenjuju se sljedeći zahtjevi: (a) najmanje 30% hrane za životinje mora dolaziti s iste farme ili, ako to nije moguće ili takva hrana nije dostupna, mora se proizvoditi u saradnji s drugim organskim ili proizvodnim jedinicama u konverziji i subjektima u proizvodnji hrane za životinje koji koriste hranu za životinje i krmivo iz iste regije; (Prilog II Dio II str. 1.9.3.1a) Uredba 2018/848)	Blago
5.4.1.3	Za ishranu se primjenjuju sljedeći zahtjevi: (b) u dnevnu prehranu dodaje se voluminozna hrana, zelena krma, sušena krma ili silaža obrok ; (Prilog II Dio II str. 1.9.3.1b) Uredba 2018/848)	Blago
5.4.1.4	U pogledu ishrane, primjenjuju se sljedeći zahtjevi: (c) kada poljoprivrednici nisu u mogućnosti nabaviti proteinsku hranu isključivo iz organske proizvodnje i nadležni organ je potvrdio da organska proteinska hrana nije dostupna u dovoljnom broju količine , neorganska proteinska hrana može se koristiti do 31. decembra 2026. godine, pod uslovom da su ispunjeni sljedeći uslovi: (i) nije dostupno u organskom obliku; (ii) proizvodi se ili priprema bez hemijskih rastvarača; (iii) njegova upotreba je ograničena na ishranu prasadi težine do 35 kg specifičnim proteinskim spojevima; i (iv) maksimalni dozvoljeni procenat tokom perioda od 12 mjeseci za ove životinje ne prelazi 5%. Procenat suve materije hrane za životinje poljoprivrednog porijekla mora se izračunati (Prilog II Dio II str. 1.9.3.1c) Uredba 2018/848)	Značajno
5.4.2	Sobe i poljoprivredne prakse	
5.4.2.1	Za svinje, gustoća naseljenosti i minimalna površina zatvorenih i otvorenih prostora određuju se u skladu s Prilogom I, Dio III. Uredbe 2020/464 (Član 10. Uredbe 2020/464)	Blago
5.4.2.2	Najmanje polovina minimalne površine prostorija i otvorenih prostora navedenih u Aneksu I, Dio III, treba biti čvrsta površina, tj. bez letvica ili rešetki. (Član 11. Uredbe 2020/464)	Blago
5.4.2.3	Otvoreni prostori moraju pružati ugodne uslove za svinje. Gdje je to moguće, prednost se daje područjima prekrivenim drevcem ili šumama. (Član 12, stav 1, Uredbe 2020/464)	Blago
5.4.2.4	Otvoreni prostori moraju imati vanjsku klimu i omogućavati pristup skloništim, kao i uslove koji održavaju tjelesnu temperaturu svinja. (Član 12, stav 2, Uredbe 2020/464)	Blago
5.4.2.5	Sljedeće odredbe primjenjuju se na objekte i stočarske prakse: (a) pod u objektima mora biti gladak, ali ne klizav ; (Prilog II Dio II str. 1.9.1.2a) Uredba 2018/848)	Blago
5.4.2.6	Sljedeće odredbe primjenjuju se na smještaj i stočarske prakse: (b) smještaj mora imati dovoljno udoban, čist i suh prostor za ležanje ili odmor, čvrste konstrukcije bez letvica. Prostor za odmor mora imati prostran, suh prostor za ležanje prekriven stieljom. Stelja se mora sastojati od slame ili drugog prikladnog prirodnog materijala. Stelja se može poboljšati i obogatiti bilo kojim mineralnim proizvodima dozvoljenim kao gnojiva ili poboljšivači tla za upotrebu u organskoj proizvodnji prema članu 24. Uredbe (EZ) br. 2018/848 (Prilog II Dio II str. 1.9.3.2b) Uredbe 2018/848)	Značajno
5.4.2.7	Sljedeće odredbe primjenjuju se u pogledu smještaja i stočarskih praksi: (c) uvijek mora biti obezbijeđen krevet sa slamom ili drugim odgovarajućim materijalom, dovoljno velik da sve svinje u toru mogu legnuti u isto vrijeme, tako da svaka svinja zauzima što više prostora ; (Prilog II Dio II str. 1.9.3.2c) Uredba 2018/848)	Blago
5.4.2.8	Sljedeće odredbe primjenjuju se u pogledu smještaja i stočarskih praksi: (d) krmače se drže u grupama, osim u završnoj fazi gravidnosti i tokom perioda sisanja, tokom kojih se krmače moraju moći slobodno kretati u svojim ograđenim prostorima, a njihovo kretanje može biti ograničeno samo nakratko . periodi ; (Prilog II Dio II str. 1.9.3.2d) Uredba 2018/848)	Blago
5.4.2.9	Sljedeće odredbe primjenjuju se u pogledu smještaja i stočarskih praksi: (e) uz dodatne zahtjeve za slamu, nekoliko dana prije očekivanog datuma praseanja, krmačama se mora osigurati dovoljno slame ili drugog odgovarajućeg prirodnog materijala kako bi mogle izgraditi gnijezdo ; (Prilog II Dio II str. 1.9.3.2e) Uredba 2018/848)	Blago
5.4.2.10	Sljedeće odredbe primjenjuju se na praksu smještaja i stočarstva: (f) ograđeni prostori moraju omogućavati svinjama da vrše nuždu i ukorjenjuju biljke. Za ukorjenjivanje se mogu koristiti različiti supstrati. (Prilog II Dio II str. 1.9.3.2f) Uredba 2018/848)	Blago
5.5	Dodatne opšte odredbe koje se odnose na živinarstvo	
5.5.1	Porijeklo životinja	
5.5.1.1		

5.5.1.2	su uzgoju na otvorenom. održava se (Prilog II Dio II str. 1.9.4.1) Uredba 2018/848). Ako poljoprivrednik ne koristi linije peradi koje sporo rastu, primjenjuje se sljedeća minimalna dob za klanje: a) 81 dan za piliće ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.1a) Uredba 2018/848)	Značajno
5.5.1.3	su uzgoju na otvorenom. održava se (Prilog II Dio II str. 1.9.4.1) Uredba 2018/848). Ako dati poljoprivrednik ne koristi linije peradi koje sporo rastu, primjenjuje se sljedeća minimalna dob klanja: b) 150 dana za kopune ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.1b) Uredba 2018/848)	Značajno
5.5.1.4	su uzgoju na otvorenom. održava se (Prilog II Dio II str. 1.9.4.1) Uredba 2018/848). Ako određeni poljoprivrednik ne koristi spororastuće linije peradi, primjenjuje se sljedeća minimalna dob za klanje: c) 49 dana za pekinske patke ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.1c) Uredba 2018/848)	Značajno
5.5.1.5	su uzgoju na otvorenom. održava se (Prilog II Dio II str. 1.9.4.1) Uredba 2018/848). Ako poljoprivrednik ne koristi spororastuće linije peradi, primjenjuje se sljedeća minimalna dob klanja: d) 70 dana za ženke mošusnih govoda patke ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.1d) Uredba 2018/848)	Značajno
5.5.1.6	su uzgoju na otvorenom. održava se (Prilog II Dio II str. 1.9.4.1) Uredba 2018/848). Ako poljoprivrednik ne koristi spororastuće linije peradi, primjenjuje se sljedeća minimalna dob klanja: e) 84 dana za mužjaka mošusnih govoda patke ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.1e) Uredba 2018/848)	Značajno
5.5.1.7	su uzgoju na otvorenom. održava se (Prilog II Dio II str. 1.9.4.1) Uredba 2018/848). Ako određeni poljoprivrednik ne koristi spororastuće linije peradi, primjenjuje se sljedeća minimalna dob klanja: f) 92 dana za Mulard patke ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.1f) Uredba 2018/848)	Značajno
5.5.1.8	su uzgoju na otvorenom. održava se (Prilog II Dio II str. 1.9.4.1) Uredba 2018/848). Ako određeni poljoprivrednik ne koristi spororastuće linije peradi, primjenjuje se sljedeća minimalna dob klanja: g) 94 dana za gvinejske kokoši perad ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.1g) Uredba 2018/848)	Značajno
5.5.1.9	su uzgoju na otvorenom. održava se (Prilog II Dio II str. 1.9.4.1) Uredba 2018/848). Ako dati poljoprivrednik ne koristi linije peradi koje sporo rastu, primjenjuje se sljedeća minimalna dob za klanje: h) 140 dana za mužjake purana i gusaka namijenjenih pečenju ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.1h) Uredba 2018/848)	Značajno
5.5.1.10	su uzgoju na otvorenom. održava se (Prilog II Dio II str. 1.9.4.1) Uredba 2018/848). Ako poljoprivrednik ne koristi linije peradi koje sporo rastu, primjenjuje se sljedeća minimalna dob za klanje: i) 100 dana za ženke purana. (Prilog II Dio II str. 1.9.4.1i) Uredba 2018/848)	Značajno
5.5.2	Ishrana	
5.5.2.1	U pogledu hranjenja, primjenjuju se sljedeća pravila: (a) najmanje 30% hrane za životinje mora dolaziti sa same farme ili, gdje to nije moguće ili takva hrana nije dostupna, mora se proizvoditi u saradnji s drugim organskim ili proizvodnim jedinicama u konverziji i subjektima u hrani koji koriste hranu za životinje i krmivo iz iste regije; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.2a) Uredba 2018/848)	Blago
5.5.2.2	Što se tiče ishrane, primjenjuju se sljedeće odredbe: b) voluminozna hrana, zelena krma, sušena krma ili silaža dodaju se dnevnoj prehrani obrok ; (Prilog II Dio II str. 1.9.3.2b) Uredba 2018/848)	Blago
5.5.2.3	U pogledu ishrane, primjenjuju se sljedeće odredbe: (c) kada poljoprivrednici ne mogu nabaviti proteinsku hranu isključivo iz organske proizvodnje za vrste peradi i nadležni organ je potvrdio da organska proteinska hrana nije dostupna u dovoljnom broju količina , neorganska proteinska hrana može se koristiti do 31. decembra 2025. godine, pod uslovom da su ispunjeni sljedeći uslovi (Prilog II Dio II str. 1.9.4.2c) Regulation.2018/848): (i) nije dostupno u organskom obliku; (ii) proizvedeno je ili pripremljeno bez hemijskih rastvarača; (iii) njegova upotreba je ograničena na ishranu mlade peradi specifičnim proteinskim jedinjenjima; i (iv) maksimalni dozvoljeni procenat tokom perioda od 12 mjeseci za ove životinje ne prelazi 5%. Procenat suve materije hrane za životinje poljoprivrednog porijekla mora se izračunati.	Značajno
5.5.3	Dobrobit životinja	
5.5.3.1	Zabranjeno je čupanje žive peradi (Prilog II) Dio II str. 1.9.4.3) Uredba 2018/848)	Značajni major
5.5.4	Sobe i poljoprivredne prakse	
5.5.4.1	Za perad, gustoća naseljenosti i minimalna površina prostorija i otvorenih prostora određuju se na osnovu Priloga I, dijela IV. Uredbe 2020/464 (Član 14. Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.2	Peradarnici moraju biti izgrađeni na način da pticama omoguće lak pristup otvorenim površinama. U tu svrhu primjenjuju se sljedeća pravila: a) vanjski zidovi peradarnika moraju imati izlazne/ulazne otvore koji omogućavaju direktan pristup otvorenim površinama; (Član 15, stav 1a, Uredbe 2020/464)	Značajno
5.5.4.3	Peradarnici moraju biti izgrađeni na način da pticama omoguće lak pristup otvorenim površinama. U tu svrhu primjenjuju se sljedeća pravila: b) svaki pojedinačni izlazni/ulazni otvor mora biti veličine koja odgovara veličini ptica; (Član 15, stav 1b, Uredbe 2020/464)	Značajno

5.5.4.4	Kokošinjacima moraju biti izgrađeni na način da pticama omogućuje lak pristup otvorenim površinama. U tu svrhu primjenjuju se sljedeća pravila: c) ptice moraju imati nesmetan pristup izlaznim/ulaznim otvorima; (Član 15, stav 1c, Uredba 2020/464)	Značajno
5.5.4.5	Kokošinjacima moraju biti izgrađeni na način da pticama omogućuje lak pristup otvorenim površinama. U tu svrhu primjenjuju se sljedeća pravila: d) otvori na vanjskoj granici kokošinjaca moraju imati ukupnu dužinu od 4 m na 100 m ² korisne površine minimalne površine prostorija; (Član 15, stav 1d Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.6	Kokošinjacima moraju biti izgrađeni na način da pticama omogućuje lak pristup otvorenim površinama. Za to se primjenjuju sljedeća pravila: e) do podignutih otvora je obezbijeđena rampa. (Član 15, stav 1e Uredbe 2020/464)	Značajno
5.5.4.7	U slučaju peradarnika sa skloništem, primjenjuju se sljedeća pravila: a) vanjski zidovi, kako s unutarnje strane peradarnika prema skloništu, tako i s vanjske strane skloništa prema otvorenom prostoru, moraju imati izlazne/ulazne otvore koji omogućavaju lak pristup skloništu, odnosno otvorenim površinama; (Član 15, stav 2a Uredbe 2020/464)	Značajno
5.5.4.8	U slučaju peradarnika sa skloništem, primjenjuju se sljedeća pravila: b) otvori koji vode iz unutrašnjosti peradarnika do skloništa moraju imati ukupnu dužinu od 2 m na 100 m ² korisne površine minimalne unutrašnje površine peradarnika, a otvori koji vode iz skloništa do otvorenog prostora moraju imati ukupnu dužinu od najmanje 4 m na 100 m ² korisne površine minimalne unutrašnje površine peradarnika; (Član 15, stav 2b, Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.9	U slučaju peradarnika s natkrivenim prostorom, primjenjuju se sljedeća pravila: (c) korisna površina natkrivenog prostora ne uzima se u obzir pri izračunavanju gustoće naseljenosti i minimalne površine unutrašnjih i vanjskih prostora kako je utvrđeno u dijelu IV Priloga I. Međutim, dodatni natkriveni vanjski dio zgrade namijenjen za perad i izoliran tako da taj dio zgrade ima temperaturu drugačiju od one izvan zgrade može se uzeti u obzir pri izračunavanju gustoće naseljenosti i minimalne površine unutrašnjih prostora kako je utvrđeno u dijelu IV Priloga I ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: (Član 15(2c) Uredbe 2020/464): (i) u potpunosti je dostupan 24 sata dnevno ; (Član 15(2c(i) Uredbe 2020/464) (ii) ispunjava zahtjeve utvrđene u tačkama 1.6.1 i 1.6.3 Dijela II Aneksa II Uredbe (EU) 2018/848; (Član 15, stav 2c(ii) Uredbe 2020/464) (iii) ispunjava iste zahtjeve u pogledu izlaznog/ulaznog otvora kao što je navedeno za skloništa u tačkama a) i b) ovog stava; (Član 15, stav 2c(iii) Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.10		
5.5.4.11		
5.5.4.12		
5.5.4.13	U slučaju peradarnika sa skloništem, primjenjuju se sljedeća pravila: (d) korisna površina skloništa ne uključuje se u ukupnu korisnu površinu peradarnika za tov peradi iz tačke 1.9.4.4(m) Dijela II Priloga II Uredbe (EU) 2018/848. (Član 15(2d) Uredbe (EU) 2020/464)	Blago
5.5.4.14	U slučaju peradarnika sa odvojenim prostorijama namijenjenim za više jata: a) odvojene prostorije moraju osigurati ograničen kontakt s drugim jatima i spriječiti miješanje ptica iz različitih jata u peradarniku; (Član 15, stav 3a Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.15		
5.5.4.16	U slučaju peradarnika sa odvojenim odjeljcima namijenjenim za više jata: b) primjenjuju se sljedeće maksimalne veličine jata po odvojenom odjeljku peradarnika: (Član 15, stav 3b Uredbe 2020/464): (i) 3 000 roditelja Gallus gallus ; (Član 15, stav 3b(i) Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.17	U slučaju peradarnika sa odvojenim jedinicama namijenjenim za više jata: b) primjenjuju se sljedeće maksimalne veličine jata po zasebnoj jedinici peradarnika: (Član 15, stav 3b, Uredbe 2020/464): (ii) 10 000 kokica; (Član 15, stav 3b(ii) Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.18	U slučaju peradarnika sa odvojenim prostorijama namijenjenim za više jata: b) primjenjuju se sljedeće maksimalne veličine jata po odvojenoj prostoriji peradarnika: (Član 15, stav 3b Uredbe 2020/464): (iii) 4 800 klanja perad Gallus gallus ; (Član 15, stav 3b(iii) Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.19	U slučaju peradarnika sa odvojenim prostorijama namijenjenim za više jata: b) primjenjuju se sljedeće maksimalne veličine jata po zasebnoj prostoriji peradarnika: (Član 15, stav 3b Uredbe 2020/464): (iv) 2 500 kopuna; (Član 15, stav 3b(iv) Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.20	U slučaju peradarnika sa odvojenim prostorijama namijenjenim za više jata: b) primjenjuju se sljedeće maksimalne veličine jata po odvojenoj prostoriji peradarnika: (Član 15, stav 3b Uredbe 2020/464): (v) 4 000 pilića; (Član 15, stav 3b(v) Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.21	U slučaju peradarnika sa odvojenim odjeljcima namijenjenim za više jata: b) primjenjuju se sljedeće maksimalne veličine jata po odvojenom odjeljku peradarnika: (Član 15, stav 3b Uredbe 2020/464): (vi) 2 500 ćuraka; (Član 15, stav 3b(vi) Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.22	U slučaju peradarnika sa odvojenim odjeljcima namijenjenim za više jata: b) primjenjuju se sljedeće maksimalne veličine jata po odvojenom odjeljku peradarnika: (Član 15, stav 3b,	Blago

	Uredbe 2020/464): (vii) 2 500 gusaka; (Član 15, stav 3b(vii) Uredbe 2020/464)	
5.5.4.23	U slučaju peradarnika sa odvojenim odjeljcima namijenjenim za više jata: b) primjenjuju se sljedeće maksimalne veličine jata po odvojenom odjeljku peradarnika: (Član 15, stav 3b Uredbe 2020/464): (viii) 3 200 mužjaka pekinških pataka ili 4 000 ženki Peking patke ; (Član 15, stav 3b(viii) Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.24	U slučaju peradarnika sa odvojenim odjeljcima namijenjenim za više jata: b) primjenjuju se sljedeće maksimalne veličine jata po odvojenom odjeljku peradarnika: (Član 15, stav 3b Uredbe 2020/464): (ix) 3 200 mužjaka mošusnih pataka ili 4 000 ženki mošusnih pataka; (Član 15, stav 3b(ix) Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.25	U slučaju peradarnika sa odvojenim prostorijama namijenjenim za više jata: b) primjenjuju se sljedeće maksimalne veličine jata po zasebnoj prostoriji peradarnika: (Član 15, stav 3b Uredbe 2020/464): (x) 3 200 mužjaka Mulard pataka ili 4 000 ženki Mulard patke ; (Član 15, stav 3b(x) Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.26	U slučaju peradarnika sa odvojenim prostorijama namijenjenim za više jata: b) primjenjuju se sljedeće maksimalne veličine jata po odvojenoj prostoriji peradarnika: (Član 15, stav 3b Uredbe 2020/464): (xi) 5.200 biserki; (Član 15, stav 3b(xi) Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.27	U slučaju peradarnika sa odvojenim prostorijama namijenjenim za više jata: (c) odvojene prostorije moraju biti odvojene čvrstom pregradom u slučaju tovne peradi, osim nego Gallus gallus ; takva čvrsta pregrada mora osigurati da je svaka zasebna prostorija peradarnika potpuno fizički odvojena od susjednih prostorija od poda do stropa ; (Član 15(3c) Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.28	U slučaju peradarnika sa odvojenim prostorijama namijenjenim za više jata: d) odvojene prostorije moraju biti odvojene čvrstim pregradama, djelomično zatvorenim pregradama, mrežama ili pletivima u slučaju roditelja Gallus gallus , kokoši nesilica kokoši , pileće kokoši , pijetlovi nosilje i tov perad Gallus gallus . (Član 15, stav 3d Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.29		
5.5.4.30	Prilikom korištenja višeslojnih sistema primjenjuju se sljedeća pravila: a) višeslojni sistemi mogu se koristiti samo za Gallus gallus roditelji , polaganje kokoši , piliće namijenjene za kasniju proizvodnju jaja, piliće namijenjene za kasnije roditeljsko jato i pijetlove nesilice; (Član 15. stav 4a Uredbe 2020/464)	Značajno
5.5.4.31	U slučaju korištenja višeslojnih sistema, primjenjuju se sljedeća pravila: b) višeslojni sistemi nemaju više od tri nivoa korisne površine poda, uključujući prizemlje; (Član 15, stav 4b Uredbe 2020/464)	Značajno
5.5.4.32	Prilikom korištenja višeslojnih sistema primjenjuju se sljedeći principi: c) gornji nivoi moraju biti izgrađeni na način koji sprječava padanje izmeta na ptice ispod i moraju biti opremljeni efikasnim sistemom za uklanjanje živinskog izmeta; (Član 15, stav 4c Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.33	Prilikom korištenja višeslojnih sistema primjenjuju se sljedeći principi: d) kontrola ptica mora se lako provoditi na svim nivoima; (Član 15, stav 4d Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.34	Prilikom korištenja višeslojnih sistema primjenjuju se sljedeći principi: e) višeslojni sistemi moraju osigurati lako i slobodno kretanje svih ptica do pojedinačnih nivoa ili međuprostora; (Član 15, stav 4e Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.4.35	Prilikom korištenja višeslojnih sistema primjenjuju se sljedeći principi: f) višeslojni sistemi moraju biti izgrađeni na način da sve ptice imaju lak pristup otvorenim površinama. (Član 15, stav 4f Uredbe 2020/464)	Blago Manji
5.5.4.36	Kokošinjac moraju biti opremljeni prečkama ili povišenim nivoima za sjedenje, ili oboje. Prečke ili povišene niveoe za sjedenje, ili oboje, moraju se obezbijediti pticama od rane dobi u veličinama i proporcijama koje odgovaraju veličini grupe i ptica, kako je navedeno u Aneksu I, Dio IV Uredbe 2020/464 (Član 15, stav 5 Uredbe 2020/464).	Značajno
5.5.4.37	Mobilni peradarnici su dozvoljeni, pod uslovom da se redovno premještaju tokom proizvodnog ciklusa kako bi se obezbijedila vegetacija za ptice i najmanje prije uvođenja nove serije peradi. Gustoća naseljenosti tovne peradi, kako je navedeno u Prilogu I, Dio IV, odjelci 4-9, može se povećati na maksimalno 30 kg žive vage/m2, pod uslovom da površina najnižeg nivoa mobilnog peradarnika ne prelazi 150 m2. (Član 15, stav 6, Uredbe 2020/464)	Značajno
5.5.5	Zahtjevi za vegetaciju i karakteristike otvorenih prostora	
5.5.5.1	Otvoreni prostori za perad moraju biti privlačni pticama i u potpunosti dostupni svim pticama. (Član 16, stav 1, Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.5.2	U peradarnicima gdje su odvojene prostorije određene za smještaj više jata, otvoreni prostori koji odgovaraju svakoj zasebnoj prostoriji su odvojeni kako bi se osigurao ograničeni kontakt s drugim jatima i spriječilo miješanje ptica iz različitih jata. (Član 16, stav 2, Uredbe 2020/464)	Značajno
5.5.5.3	Otvorene površine za perad uglavnom su prekrivene vegetacijom sastavljenom od različitih vrsta biljaka. (Član 16, stav 3 Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.5.4	Dovoljan broj zaštitnih elemenata, skloništa, grmlja ili drveća postavlja se po cijelom otvorenom prostoru kako bi se osiguralo da ptice koriste cijeli otvoreni prostor na održiv način (Član 16, stav 4, Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.5.5	Vegetacija koja se nalazi na otvorenom prostoru održava se kako bi se ograničili potencijalni viškovi hranjivih tvari (Član 16, stav 5 Uredbe 2020/464)	Blago

5.5.5.6	Granice otvorenih površina ne smiju se protezati dalje od 150 m od najbližeg izlaza/ulaza u peradarnik. Međutim, ova udaljenost se može proširiti na 350 m od najbližeg izlaza/ulaza u zgradu, pod uslovom da je dovoljan broj skloništa od nepovoljnih vremenskih uslova i predatora ravnomjerno raspoređen po cijeloj otvorenoj površini, sa najmanje četiri skloništa po hektaru. U slučaju gusaka, ptice moraju moći zadovoljiti svoje potrebe za travom na otvorenoj površini. (Član 16, stav 6, Uredbe 2020/464)	Blago
5.5.5.7	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na praksu smještaja i stočarstva: (a) najmanje jedna trećina površine poda mora biti čvrsta, tj. ne od letvica ili rešetke, i mora biti prekrivena prostirkom kao što su slama, drvena strugotina, pijesak ili treset ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.4a) Uredba 2018/848)	Blago
5.5.5.8	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se u pogledu smještaja i stočarskih praksi: (b) u objektima za kokoši nesilice mora biti na raspolaganju dovoljno velika površina za sakupljanje izmeta ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.4b) Uredba 2018/848)	Blago
5.5.5.9	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na praksu smještaja i stočarstva: (c) zgrade se moraju isprazniti od stoke prije uvođenja nove serije peradi. Tokom ovog vremena, zgrade i oprema se čiste i dezinficiraju. Osim toga, nakon uzgoja svake serije peradi, ogradi se ostavljaju prazni tokom perioda koji odrede države članice kako bi se omogućio ponovni rast vegetacije. Operater mora voditi evidenciju ili dokumentaciju koja potkrepljuje primjenu takvog perioda. Ovi zahtjevi se ne primjenjuju kada se perad ne uzgaja u serijama, ne drži u ogradama i kada joj je dozvoljeno slobodno kretanje tokom cijelog dana ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.4c) Uredba 2018/848)	Značajno
5.5.5.10	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na praksu smještaja i uzgoja: (d) perad mora imati pristup otvorenim površinama najmanje jednu trećinu svog života. Međutim, kokoši nesilice i perad za klanje moraju imati pristup otvorenim površinama najmanje jednu trećinu svog života, osim u slučaju privremenih ograničenja nametnutih na osnovu zakonodavstva Unije ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.4d) Uredba 2018/848)	Blago
5.5.5.11	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na praksu smještaja i stočarstva: (e) kontinuirani pristup otvorenom zraku mora se osigurati tokom cijelog dana od najranijeg mogućeg uzrasta i kad god to fiziološki i fizički uvjeti dozvoljavaju, osim privremenih ograničenja nametnutih na osnovu zakonodavstva Unije ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.4e) Uredba 2018/848)	Značajno
5.5.5.12	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na praksu smještaja i uzgoja: (f) odstupajući od tačke 1.6.5, u slučaju rasplodnih ptica i kokošaka mlađih od 18 sedmica, kada su ispunjeni uslovi utvrđeni u tački 1.7.3 u vezi sa ograničenjima i obavezama vezanim za zaštitu zdravlja ljudi i životinja nametnutim na osnovu zakonodavstva Unije i kada, kao rezultat toga, rasplodne ptice i kokoške mlađe od 18 sedmica nemaju pristup otvorenim površinama, štale se smatraju otvorenim površinama i u takvim slučajevima se ograđuju žičanom mrežom koja ih odvaja od ostalih ptice ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.4f) Uredba 2018/848)	Blago
5.5.5.13	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se u pogledu smještaja i stočarskih praksi: (g) otvoreni prostori za perad moraju omogućavati pticama lak pristup odgovarajućem broju pojilica ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.4g) Uredba 2018/848)	Blago
5.5.5.14	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na smještaj i stočarske prakse: (h) otvorene površine za perad moraju biti uglavnom prekrivene vegetacijom ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.4h) Uredba 2018/848)	Blago
5.5.5.15	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na smještaj i stočarske prakse: (i) tamo gdje je dostupnost hrane za životinje dostupne u tom području ograničena, na primjer zbog dugotrajnog snježnog pokrivača ili suše, dopunsko hranjenje voluminoznom hranom mora biti dio prehrane peradi ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.4i) Uredba 2018/848)	Blago
5.5.5.16	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se u pogledu smještaja i stočarskih praksi: (j) tamo gdje se perad drži u zatvorenom prostoru zbog ograničenja ili obaveza nametnutih na osnovu zakonodavstva Unije, ptice moraju imati stalan pristup dovoljnim količinama grube hrane i odgovarajućeg materijala kako bi zadovoljile svoje etološke potrebe. potrebe ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.4j) Uredba 2018/848)	Značajno
5.5.5.17	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na praksu smještaja i uzgoja: (k) vodene ptice moraju imati pristup potoku, ribnjaku, jezeru ili bazenu kad god to vremenski i higijenski uvjeti dozvoljavaju, kako bi se mogle zadovoljiti njihove specifične potrebe za vrstu i zahtjevi za dobrobit životinja; kada vremenski uvjeti ne dozvoljavaju takav pristup, mora im biti dostupna voda kako bi mogle umočiti glave i očistiti svoje perje ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.4k) Uredba 2018/848)	Značajno
5.5.5.18	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na praksu smještaja i stočarstva: (l) prirodno svjetlo može se dopuniti umjetnim svjetlom kako bi se osiguralo maksimalno vrijeme osvjetljenja od 16 sati dnevno s neprekidnim noćnim odmorom od najmanje osam sati bez umjetnog svjetla. svjetlo ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.4l) Uredba 2018/848)	Značajno
5.5.5.19	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na praksu smještaja i uzgoja: (m) ukupna korisna površina peradarnika za tov peradi u proizvodnoj jedinici ne prelazi 1 600 m ² ; (Prilog II Dio II str. 1.9.4.4m) Uredba 2018/848)	Značajno
5.5.5.20	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na smještaj i stočarsku praksu: n) u jednoj jedinici peradarnika ne smije biti više od 3.000 kokoši nesilica. (Prilog II Dio II str. 1.9.4.4n) Uredba 2018/848)	Značajno
5.6	Dodatne opće odredbe koje se odnose na kuniće	
5.6.1	Ishrana	

5.6.1.1	Minimalni period iz tačke 1.4.1(g) Dijela II Priloga II Uredbe (EU) 2018/848 za hranjenje kunića, po mogućnosti majčinih mlijekom, tokom perioda sisanja je 42 dana od rođenja. (Član 17. Uredbe (EU) 2020/464)	Blago
5.6.1.2	U pogledu ishrane, primjenjuju se sljedeći zahtjevi: (a) najmanje 70% hrane za životinje mora dolaziti sa same farme ili, gdje to nije izvodljivo ili takva hrana nije dostupna, mora se proizvoditi u saradnji s drugim organskim ili proizvodnim jedinicama u konverziji i subjektima u proizvodnji hrane koji koriste hranu za životinje i krmivo iz iste regije; (Prilog II Dio II str. 1.9.5.1a) Uredba 2018/848)	Blago
5.6.1.3	U pogledu hranjenja, primjenjuju se sljedeći zahtjevi: (b) kunići moraju imati pristup pašnjaku kad god su uslovi ispunjeni dozvoliti ; (Prilog II Dio II str. 1.9.5.1b) Uredba 2018/848)	Blago
5.6.1.4	U pogledu ishrane, primjenjuju se sljedeći zahtjevi: (c) sistem smještaja zasniava se na maksimalnom korištenju pašnjaka, u skladu s njihovom dostupnošću u različito doba godine ; (Prilog II Dio II str. 1.9.5.1c) Uredba 2018/848)	Blago
5.6.1.5	U pogledu ishrane, primjenjuju se sljedeći zahtjevi: (d) tamo gdje trava nije dostupna u dovoljnim količinama, mora se obezbijediti vlaknasta hrana poput slame ili sijena. Krmno bilje mora činiti najmanje 60% ishrane. (Prilog II Dio II str. 1.9.5.1d) Uredba 2018/848)	Blago
5.6.2	Sobe i poljoprivredne prakse	
5.6.2.1	Za kuniće, gustoća naseljenosti i minimalna površina prostorija i otvorenih prostora određuju se na osnovu Priloga I, Dijela V Uredbe 2020/464 (Član 18 Uredbe 2020/464).	Blago
5.6.2.2	Tokom perioda ispaše, kunići se drže u mobilnom ograđenom prostoru na pašnjacima ili u stacionarnom ograđenom prostoru s pristupom pašnjaku. (Član 19, stav 1 Uredbe 2020/464)	Blago
5.6.2.3	Tokom preostalog perioda, kunići se mogu držati u stacionarnoj prostoriji s pristupom vanjskom prostoru za trčanje s vegetacijom, po mogućnosti pašnjaku. (Član 19, stav 2 Uredbe 2020/464)	Blago
5.6.2.4	Mobilni pašnjaci se premještaju što je češće moguće kako bi se osiguralo maksimalno korištenje pašnjaka za ispašu, a dizajn takvih objekata omogućava kunićima da pasu na pašnjaku. (Član 19, stav 3 Uredbe 2020/464)	Blago
5.6.2.5		
5.6.2.6	Unutrašnji dizajn stacionarnih i mobilnih ograđenih prostora je sljedeći: a) visina ograđenog prostora je takva da svi kunići mogu stajati s uspravnim ušima; (Član 20. stav 1a Uredbe 2020/464)	Značajno
5.6.2.7	Unutrašnje uređenje stacionarnih i mobilnih prostorija je sljedeće: b) moguće je smjestiti različite grupe kunića i održati integritet mladih životinja kada pređu u fazu tova; (Član 20. stav 1.b Uredbe 2020/464)	Blago
5.6.2.8	Unutrašnji dizajn stacionarnih i mobilnih prostorija je sljedeći: c) moguće je odvojiti mužjake kunića, gravidne ženke kunića i ženke kunića tokom reproduktivnog perioda od grupe radi specifičnih ciljeva dobiti životinja i na određeni vremenski period, uz održavanje vizuelnog kontakta s ostalim kunićima; (Član 20. stav 1c Uredbe 2020/464)	Blago
5.6.2.9	Unutrašnje uređenje stacionarnih i mobilnih prostorija je sljedeće: d) ženka zeca ima mogućnost da se udalji od gnijezda i vrati u njega kako bi se brinula o mladima; (Član 20, stav 1d Uredbe 2020/464)	Blago
5.6.2.10		
5.6.2.11	Unutrašnji dizajn stacionarnih i mobilnih prostorija je sljedeći: e) površina prostorija osigurava: (i) natkriveno sklonište s dovoljnim brojem tamnih skrovišta za sve kategorije kunića; (Član 20. stav 1e(i) Uredbe 2020/464)	Blago
5.6.2.12	Unutrašnji dizajn stacionarnih i mobilnih prostorija je sljedeći: (e) površina prostorija mora osigurati: (ii) pristup gnijezdima za sve ženke kunića najmanje jednom sedmično prije očekivanog datuma porođaja i najmanje do kraja perioda sisanja; (Član 20. stav 1e(ii) Uredbe 2020/464)	Blago
5.6.2.13	Unutrašnji dizajn stacionarnih i mobilnih ograđenih prostora mora biti sljedeći: (e) površina ograđenih prostora mora omogućavati: (iii) pristup dovoljnom broju gnijezda za mlade, s minimalnim brojem od jednog gnijezda po ženki koja doji s mladima; (Član 20. stav 1e(iii) Uredbe 2020/464)	Blago
5.6.2.14	Unutrašnje uređenje stacionarnih i mobilnih prostorija je sljedeće: e) površina prostorija osigurava: (iv) materijale za glodanje zečevima (član 20. stav 1e(iv) Uredbe 2020/464)	Blago
5.6.2.15		Blago
5.6.2.16	Dizajn vanjskog prostora u objektima sa stalnom prostorijom je sljedeći: a) prostor je opremljen podignutim platformama, čiji je broj dovoljan i koje su ravnomjerno raspoređene po minimalnoj površini prostora; (Član 20, stav 2a Uredbe 2020/464)	Blago
5.6.2.17	Izgradnja vanjskog prostora u objektima sa stalnim smještajem je sljedeća: b) prostor je okružen ogradom koja je dovoljno visoka i dovoljno duboko ukopana da spriječi životinje da pobjegnu preskakanjem ograde ili kopanjem ispod nje; (Član 20, stav 2b, Uredbe 2020/464)	Blago
5.6.2.18	Dizajn vanjskog prostora u objektima sa stalnim zatvorenim prostorom je sljedeći: c) ako je vanjski prostor betonski, obezbijeden je lak pristup dijelu vanjskog prostora sa vegetacijom. Bez lakog pristupa ovom prostoru, površina betonskog prostora ne može se uključiti u izračun minimalne površine otvorenog prostora; (Član 20, stav 2c Uredbe 2020/464)	Blago
5.6.2.19		

5.6.2.20	Dizajn vanjskog prostora u objektima sa stalnim smještajem je sljedeći: d) površina prostorija osigurava: (i) natkriveno sklonište s dovoljno tamnih mjesta za skrivanje za sve kategorije kunića; (Član 20. stav 2d(i) Uredbe 2020/464)	Blago
5.6.2.21	Dizajn vanjskog prostora u objektima sa stalnim smještajem je sljedeći: d) površina prostorija osigurava: (ii) materijale za glodanje zečevima. (Član 20. stav 2d(ii) Uredbe 2020/464)	Blago
5.6.3	Zahtjevi za vegetaciju i karakteristike otvorenih prostora	
5.6.3.1	Vegetacija u vanjskom ograđenom prostoru se redovno održava na način koji je privlačan za kuniće. (Član 21, stav 1, Uredbe 2020/464)	Blago
5.6.3.2	Tokom perioda ispaše, redovno se vrši rotacija pašnjaka kojima se upravlja na način koji osigurava optimalnu ispašu kunića. (Član 21, stav 2 Uredbe 2020/464)	Blago
5.6.3.3	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na smještaj i stočarsku praksu: a) smještaj mora imati dovoljno udoban, čist i suh prostor za ležanje/odmor čvrste konstrukcije bez letvica. Prostor za odmor mora imati prostran, suh prostor za ležanje prekriven steljom. Stelja se mora sastojati od slame ili drugog odgovarajućeg prirodnog materijala. Stelja se može poboljšati i obogatiti bilo kojim mineralnim proizvodima dozvoljenim kao gnojivo ili poboljšivač tla za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu Član 24. Uredbe (EZ) br. 2018/848 (Prilog II Dio II str. 1.9.5.2a) Uredba 2018/848)	Značajno
5.6.3.4	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se u pogledu smještaja i stočarskih praksi: (b) kunići se drže u grupama ; (Prilog II Dio II str. 1.9.5.2b) Uredba 2018/848)	Blago
5.6.3.5	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na praksu smještaja i stočarstva: (c) farme moraju držati otporne pasmine prilagođene vanjskom prostoru uslovi ; (Prilog II Dio II str. 1.9.5.2c) Uredba 2018/848)	Blago
5.6.3.6	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se u pogledu smještaja i stočarskih praksi: (d) kunići moraju imati pristup: (i) natkrivenom skloništu s tamnim skrovištem mjesta ; (Prilog II Dio II str. 1.9.5.2d(i)) Uredba 2018/848)	Blago
5.6.3.7	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se u pogledu smještaja i stočarskih praksi: (d) kunići moraju imati pristup: (ii) vanjskom prostoru za trčanje s vegetacijom, po mogućnosti pašnjak ; (Prilog II Dio II str. 1.9.5.2d(ii)) Uredba 2018/848)	Blago
5.6.3.8	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se u pogledu smještaja i stočarskih praksi: (d) kunići moraju imati pristup: (iii) podignutoj platformi na kojoj mogu sjediti, bilo unutra ili izvan ; (Prilog II Dio II str. 1.9.5.2d(iii)) Uredba 2018/848)	Blago
5.6.3.9	Sljedeći zahtjevi primjenjuju se u pogledu smještaja i stočarskih praksi: (d) kunići moraju imati pristup: (iv) materijalu za gnježđenje za sve ženke koje doje. (Prilog II Dio II str. 1.9.5.2d(iv)) Uredba 2018/848)	Blago
5.7	Dodatne opšte odredbe koje se odnose na pčele	
5.7.1	Porijeklo životinja	
5.7.1.1	U slučaju pčelarstva, prioritet se daje vrsti Apis mellifera i njenim lokalni ekotipovi (Prilog II Dio II str. 1.9.6.1) Uredba 2018/848)	Blago
5.7.2	Ishrana	
5.7.2.1	U pogledu hranjenja, primjenjuju se sljedeće odredbe: (a) na kraju proizvodne sezone, košnice moraju imati zalihu meda i polena dovoljnu da pčele prežive zimu ; (Prilog II Dio II str. 1.9.6.2a) Uredba 2018/848)	Blago
5.7.2.2	U pogledu hranjenja primjenjuju se sljedeće odredbe: b) Vještačko hranjenje pčelinjih zajednica dozvoljeno je samo kada je opstanak košnica ugrožen zbog klimatskih uslova. U takvom slučaju, za hranjenje pčelinjih zajednica koristi se organski med, organski polen, organski šećerni sirup ili organski šećer. (Prilog II Dio II str. 1.9.6.2a) Uredba 2018/848)	Značajno
5.7.3	Zdravstvena zaštita	
5.7.3.1	U pogledu zaštite zdravlja, primjenjuju se sljedeće odredbe: a) za zaštitu okvira, košnica i saća, posebno od štetočina, mogu se koristiti samo rodenticidi koji se koriste u klopama i odgovarajući proizvodi i supstance dozvoljeni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu s članovima 9. i 24. Uredbe 2018/848 (Prilog II) Dio II str. 1.9.6.3a) Uredba 2018/848)	Značajno
5.7.3.2	U pogledu zaštite zdravlja, primjenjuju se sljedeće odredbe: (b) upotreba fizičkih sredstava za dezinfekciju pčelinjaka, kao što su upotreba vruće pare i direktno sunčanje, je dozvoljeno ; (Prilog II Dio II str. 1.9.6.3b) Uredba 2018/848)	Značajno
5.7.3.3	U pogledu zaštite zdravlja, primjenjuju se sljedeće odredbe: (c) praksa uništavanja crva dozvoljena je isključivo u svrhu izolacije Varroe . infekcija destruktora (Prilog II Dio II str. 1.9.6.3c) Uredba 2018/848)	Blago
5.7.3.4	U pogledu zaštite zdravlja, primjenjuju se sljedeće odredbe: (d) ako se, uprkos preventivnim mjerama, kolonije razbole ili zaraze, one se moraju odmah liječiti i, ako je potrebno, mogu se staviti u izolaciju. pčelinjaci ; (Prilog II Dio II str. 1.9.6.3d) Uredba 2018/848)	Blago
5.7.3.5	U pogledu zaštite zdravlja primjenjuju se sljedeće odredbe: e) u slučajevima Varroe infekcija destruktora , to dozvoljena je upotreba mravlje, mliječne, sircetne i oksalne kiseline, kao i mentola, timola, eukaliptola ili kamfor (Prilog II Dio II str. 1.9.6.3e) Uredba 2018/848)	Blago

5.7.3.6	U pogledu zaštite zdravlja, primjenjuju se sljedeće odredbe: (f) kada se koristi tretman hemijski sintetiziranim alopatskim lijekovima, uključujući antibiotike, osim proizvoda i supstanci odobrenih za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu s članovima 9. i 24., kolonije koje se tretiraju smještaju se u izolirane pčelinjake tokom trajanja tretmana, a sav vosak se zamjenjuje voskom iz organskih pčelinjaka. Nakon toga, za takve kolonije, period konverzije predviđen tačkom 1.2.2 primjenjuje se u periodu od 12 mjeseci. (Prilog II Dio II str. 1.9.6.3f) Uredba 2018/848)	Značajno
5.7.4	Dobrobit životinja	
5.7.4.1	Sljedeće dodatne opće odredbe primjenjuju se na pčelarstvo: a) uništavanje pčela na saću kao metoda povezana sa sakupljanjem pčelarskih proizvoda je zabranjeno ; (Prilog II Dio II str. 1.9.6.4a) Uredba 2018/848)	Značajno
5.7.4.2	Sljedeće dodatne opće odredbe primjenjuju se na pčelarstvo: (b) sakaćenje pčela, kao što je podrezivanje krila matice, je zabranjeno. (Prilog II Dio II str. 1.9.6.4b) Uredba 2018/848)	Značajno
5.7.5	Sobe i poljoprivredne prakse	
5.7.5.1	U pogledu smještaja i stočarskih praksi, primjenjuju se sljedeće odredbe: (a) pčelinjaci se postavljaju u područja koja osiguravaju izvore nektara i polena koji se uglavnom sastoje od organski proizvedenih usjeva ili, prema potrebi, od spontane vegetacije, ili šuma koje se ne gospodare u skladu s pravilima organske proizvodnje, ili usjeva koji se tretiraju samo s niskim utjecajem na okoliš. metode ; (Prilog II Dio II str. 1.9.6.5a) Uredba 2018/848)	Značajno
5.7.5.2	Sljedeće odredbe primjenjuju se na prostorije i stočarske prakse: (b) pčelinjaci se moraju nalaziti na dovoljnoj udaljenosti od izvora koji mogu dovesti do kontaminacije pčelinjih proizvoda ili lošeg zdravlja pčela ; (Prilog II Dio II str. 1.9.6.5b) Uredba 2018/848)	Značajno
5.7.5.3	Sljedeće odredbe primjenjuju se na prostorije i stočarske prakse: (c) pčelinjak se postavlja tako da se, u radijusu od 3 km od pčelinjaka, izvori nektara i polena uglavnom sastoje od organski proizvedenih usjeva ili spontane vegetacije ili usjeva tretiranih samo metodama s niskim utjecajem na okoliš koje odgovaraju onima utvrđenim u članovima 28. i 30. Uredbe (EU) br. 1305/2013, a koje ne predstavljaju rizik za kvalifikaciju pčelarstva kao organskog. Ovi zahtjevi se ne primjenjuju na područja gdje nema cvjetanja ili gdje su košnice neaktivan ; (Prilog II Dio II str. 1.9.6.5c) Uredba 2018/848)	Značajno
5.7.5.4	Sljedeće odredbe primjenjuju se na prostorije i stočarske prakse: (d) košnice i materijali koji se koriste u pčelarstvu moraju biti izrađeni uglavnom od prirodnih materijala koji ne predstavljaju rizik od kontaminacije okoliša ili pčelinjih proizvoda ; (Prilog II Dio II str. 1.9.6.5d) Uredba 2018/848)	Značajno
5.7.5.5	Sljedeće odredbe primjenjuju se u pogledu smještaja i stočarskih praksi: (e) pčelinji vosak koji se koristi za nove temelje mora biti iz organske proizvodnje. jedinice ; (Prilog II Dio II str. 1.9.6.5e) Uredba 2018/848)	Značajno
5.7.5.6	Sljedeće odredbe primjenjuju se na prostorije i stočarske prakse: (f) u košnicama se mogu koristiti samo prirodni proizvodi poput propolisa, voska i biljnih ulja ; (Prilog II Dio II str. 1.9.6.5f) Uredba 2018/848)	Značajno
5.7.5.7	Sljedeće odredbe primjenjuju se na objekte i poljoprivredne prakse: g) upotreba sintetičkih repelena tokom operacija ekstrakcije meda je zabranjeno ; (Prilog II Dio II str. 1.9.6.5g) Uredba 2018/848)	Značajno
5.7.5.8	Sljedeće odredbe primjenjuju se na objekte i poljoprivredne prakse: h) zabranjeno je dobivanje meda iz saća koje sadrži leglo ; (Prilog II Dio II str. 1.9.6.5h) Uredba 2018/848)	Značajno
5.7.5.9	U pogledu smještaja i stočarskih praksi, primjenjuju se sljedeće odredbe: (i) Pčelarstvo se ne smatra organskim ako se obavlja u regijama ili područjima koje su države članice odredile kao regije ili područja u kojima organsko pčelarstvo nije izvodljivo. (Prilog II Dio II str. 1.9.6.5i) Uredba 2018/848)	Značajno
5.7.5.10	Obaveza vođenja evidencije: Operateri moraju voditi kartu u odgovarajućoj mjeri ili geografske koordinate lokacija košnica, koje se moraju dostaviti kontrolnom organu ili tijelu za certifikaciju, dokazujući da područja dostupna pčelinjoj koloniji ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe. Sljedeće informacije moraju se unijeti u registar pčelinjaka u vezi s hranjenjem: naziv korištenog proizvoda, datumi, količine i košnice u kojima se proizvod koristi. Zapisuje se zona u kojoj se pčelinjak nalazi, zajedno s identifikacijom košnica i periodom kretanja. Sve poduzete mjere, uključujući uklanjanje nadjeva i vađenje meda, evidentiraju se u registru pčelinjaka. Količina i datumi berbe meda također se moraju zabilježiti (Prilog II Dio II str. 1.9.6.6) Uredba 2018/848)	Značajno
6	Pravilnik o proizvodnji prerađene hrane	
6.1	Opšti uslovi za proizvodnju prerađene hrane	
6.1.1	Subjekti koji proizvode prerađenu hranu moraju se posebno pridržavati detaljnih pravila proizvodnje utvrđenih u dijelu IV Priloga II i u provedbenim aktima iz stava 3. ovog člana. (Član 16(1) Uredbe 2018/848)	Blago
6.1.2	Aditivi za hranu i pomoćna sredstva za preradu te druge tvari i sastojci koji se koriste u preradi hrane, kao i druge prakse prerade, poput dimljenja, u skladu su s principima dobre proizvodnje. praksa (Aneks II Dio IV str. 1.1 Uredbe 2018/848) i član 6 Uredbe 2021/1165)	Značajno
6.1.3	Proizvođači prerađene hrane moraju uspostaviti i ažurirati odgovarajuće procedure zasnovane na sistematskoj identifikaciji kritičnih procesa prerade. koraci (Prilog II Dio IV str. 1.2 Uredbe 2018/848)	Značajno
6.1.4	Primjena postupaka iz tačke 1.2 osigurava da se proizvedeni proizvodi uvijek obrađuju u skladu s ovim Uredba (Prilog II Dio IV str. 1.3 Uredbe 2018/848)	Značajno

6.1.5	Operateri se moraju pridržavati postupaka iz tačke 1.2 i, ne dovodeći u pitanje Član 28, provoditi te postupke, a posebno: (a) poduzeti mjere predostrožnosti i voditi evidenciju o njima mjere ; (Prilog II Dio IV str. 1.4a) Uredba 2018/848)	Značajno
6.1.6	Operateri se moraju pridržavati postupaka iz tačke 1.2 i, ne dovodeći u pitanje Član 28, provoditi te postupke, a posebno: (b) provoditi odgovarajuće aktivnosti čišćenja, pratiti njihovu učinkovitost i voditi evidenciju o njima aktivnosti ; (Prilog II Dio IV str. 1.4b) Uredba 2018/848)	Značajno
6.1.7	Operateri se moraju pridržavati postupaka iz tačke 1.2 i, ne dovodeći u pitanje Član 28, provoditi te postupke, a posebno: (c) osigurati da se neorganski proizvodi ne stavljaju na tržište s oznakom koja se odnosi na organsku proizvodnju. (Prilog II Dio IV str. 1.4c) Uredba 2018/848)	Kritično
6.1.8	Tokom pripreme, prerađeni organski , proizvodi iz konverzije i neorganski proizvodi moraju se čuvati odvojeno u vremenu i prostoru. Gdje je organsko , u konverziji ili neorganskih proizvoda , u bilo kojem kombinacija od toga , prerađuju se ili skladište u prerađivačkoj jedinici, operater mora: (a) obavijestiti nadležni organ ili, gdje je to primjereno, kontrolni organ ili kontrolnu ustanovu u skladu s tim (Prilog II Dio IV str. 1.5a) Uredba 2018/848)	Značajno
6.1.9	Tokom pripreme, prerađeni organski , proizvodi iz konverzije i neorganski proizvodi moraju se čuvati odvojeno u vremenu i prostoru. Tamo gdje se koriste organski , proizvodi iz konverzije ili neorganskih proizvoda , u bilo kojem kombinacija od toga , prerađuju se ili skladište u prerađivačkoj jedinici, operater: (b) mora kontinuirano provoditi operacije dok se proizvodnja ne prestane na način da se vremenski i prostorno odvoje od sličnih operacija koje se obavljaju na bilo kojoj drugoj vrsti proizvoda (organski , proizvod iz konverzije) ili neorganski); (Prilog II Dio IV str. 1.5b) Uredba 2018/848)	Značajno
6.1.10	Tokom pripreme, prerađeni organski , proizvodi iz konverzije i neorganski proizvodi moraju se čuvati odvojeno u vremenu i prostoru. Gdje je organsko , u konverziji ili neorganskih proizvoda , u bilo kojem kombinacija od toga , prerađuju se ili skladište u prerađivačkoj jedinici, operater mora: (c) skladištiti organske, proizvode iz konverzije i neorganske proizvode prije i poslije operacija na način koji osigurava njihovo odvajanje u vremenu i prostoru ; (Prilog II Dio IV str. 1.5c) Uredba 2018/848)	Značajno
6.1.11	Tokom pripreme, prerađeni organski , proizvodi iz konverzije i neorganski proizvodi moraju se čuvati odvojeni u vremenu i prostoru. Tamo gdje se koriste organski , proizvodi iz konverzije ili neorganski proizvodi u bilo kojem kombinacija se prerađuju ili skladište u jedinici za preradu, operater mora: d) dostaviti ažuriranu evidenciju svih operacija i količina obrađeno ; (Prilog II Dio IV str. 1.5d) Uredba 2018/848)	Značajno
6.1.12	Tokom pripreme, prerađeni organski , proizvodi iz konverzije i neorganski proizvodi moraju se čuvati odvojeno u vremenu i prostoru. Gdje je organsko , u konverziji ili neorganskih proizvoda u bilo kojem kombinacija se prerađuju ili skladište u prerađivačkoj jedinici, operater mora: (e) poduzeti potrebne mjere kako bi osigurao identifikaciju serije i izbjegao bilo kakvo miješanje ili zamjenu organskih, proizvoda iz konverzije i neorganskih proizvoda; (Prilog II Dio IV str. 1.5e) Uredba 2018/848)	Značajno
6.1.13	Tokom pripreme, prerađeni organski , proizvodi iz konverzije i neorganski proizvodi moraju se čuvati odvojeni u vremenu i prostoru. Ako se organski , proizvodi iz konverzije ili neorganski proizvodi u bilo kojem kombinacija se prerađuju ili skladište u prerađivačkoj jedinici, operater: f) smije rukovati organskim ili proizvodima iz konverzije samo nakon odgovarajućeg čišćenja proizvodne opreme. (Prilog II) Dio IV str. 1.5f) Uredba 2018/848)	Značajno
6.1.14	Proizvodi, supstance i tehnike koje obnavljaju svojstva izgubljena tokom prerade i skladištenja organske hrane, ispravljaju posljedice nemara u preradi organske hrane ili na bilo koji drugi način mogu dovesti u zabludu u pogledu prave prirode proizvoda namijenjenih za prodaju kao organska hrana ne smiju se koristiti (Prilog II Dio IV str. 1.6) Uredba 2018/848)	Značajno
6.2	Detaljni zahtjevi za proizvodnju prerađene hrane	
6.2.1	Dozvoljene tehnike za preradu hrane	
6.2.1.1	U preradi prehrambenih proizvoda u okviru organske proizvodnje, mogu se koristiti samo tehnike koje su u skladu s pravilima utvrđenim u Poglavlju II Uredbe (EU) 2018/848, a posebno s relevantnim detaljnim pravilima koja se primjenjuju na preradu organske hrane utvrđenim u članu 7, s relevantnim odredbama utvrđenim u Poglavlju III te Uredbe i s detaljnim pravilima proizvodnje utvrđenim u dijelu IV Priloga II te Uredbe. (Član 23(1) Uredbe 2020/464)	Značajno
6.2.2	Sastav prerađene hrane	
6.2.2.1	U pogledu sastava prerađene organske hrane, moraju biti ispunjeni sljedeći uslovi: (a) dotični proizvod mora biti proizveden uglavnom od sastojaka poljoprivrednog porijekla ili od proizvoda namijenjenih za upotrebu kao hrana, navedenih u Prilogu I; radi utvrđivanja da li je proizvod proizveden uglavnom od tih proizvoda, dodana voda i so ne smiju se uzimati u obzir račun ; (Prilog II Dio IV str. 2.1a) Uredba 2018/848)	Značajno
6.2.2.2	U pogledu sastava prerađene organske hrane, ispunjeni su sljedeći uslovi: b) organski sastojak nije prisutan zajedno s istim sastojkom u neorganskom obliku ; (Prilog II Dio IV str. 2.1b) Uredba 2018/848)	Značajno
6.2.2.3	U pogledu sastava prerađene organske hrane, ispunjeni su sljedeći uslovi: (c) sastojak iz konverzije nije prisutan zajedno s istim sastojkom u organskoj hrani ili neorganski oblik. (Prilog II Dio IV str. 2.1c) Uredba 2018/848)	Značajno
6.2.3	Upotreba određenih proizvoda i supstanci u preradi hrane	

6.2.3.1	U preradi hrane, s izuzetkom proizvoda i supstanci iz sektora vina, na koje se primjenjuje tačka 2. dijela VI, i s izuzetkom kvasca, na koje se primjenjuje tačka 1.3. dijela VII, dozvoljeni su samo aditivi za hranu, pomoćna sredstva za preradu i neorganski proizvodi sastojci poljoprivrednih proizvoda porijeklo dozvoljeno prema članu 24 ili 25 za upotrebu u organskoj proizvodnji, a mogu se koristiti i proizvodi i supstance iz tačaka 2.2.2 i članova 4 i 7 Uredbe 2021/1165 (Prilog II) . Dio IV str. 2.2.1 Uredbe 2018/848)	Kritično
6.2.3.2	Sljedeći proizvodi i tvari mogu se koristiti u preradi hrane: a) pripravci mikroorganizama i prehrambenih enzima koji se obično koriste u preradi hrane, pod uvjetom da su prehrambeni enzimi koji će se koristiti kao aditivi za hranu odobreni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu s članom 24. Uredbe 2018/848 (Prilog II) Dio IV, str. 2.2.2a Uredbe 2018/848)	Kritično
6.2.3.3	Sljedeći proizvodi i supstance mogu se koristiti u preradi hrane: b) supstance i proizvodi definirani u članu 3(2)(c) i (d)(i) Uredbe (EZ) br. 1334/2008, označeni kao prirodne aromatične supstance ili prirodni aromatični pripravci u skladu s članom 16(2), (3) i (4) Uredbe (EZ) br. 2018/848 (Prilog II Dio IV, str. 2.2.2b Uredbe 2018/848)	Kritično
6.2.3.4	Sljedeći proizvodi i tvari mogu se koristiti u preradi hrane: (c) boje za označavanje mesa i jaja u skladu s članom 17. Uredbe (EZ) br. 1333/2008; (Prilog II Dio IV str. 2.2.2c Uredbe 2018/848)	Kritično
6.2.3.5	Sljedeći proizvodi i tvari mogu se koristiti u preradi hrane: (d) prirodne boje i prirodne tvari za premazivanje za tradicionalno dekorativno bojenje ljuski kuhanih jaja proizvedenih s ciljem stavljanja na tržište u određenom periodu godine ; (Prilog II Dio IV str. 2.2.2d Uredbe 2018/848)	Kritično
6.2.3.6	Sljedeći proizvodi i tvari mogu se koristiti u preradi hrane: e) voda za piće i organski ili neorganska sol (koja sadrži natrij ili kalijum hlorid kao glavni sastojak), koji se obično koristi u preradi hrane ; (Prilog II Dio IV str. 2.2.2e Uredbe 2018/848)	Kritično
6.2.3.7	Upotreba minerala (uključujući elemente u tragovima), vitamina, aminokiselina i mikronutrijenata u preradi hrane dozvoljena je pod uslovom da je njihova upotreba u hrani za normalnu konzumaciju „direktno zakonski obavezna“ u smislu da je direktno obavezna odredbama prava Unije ili nacionalnog prava u skladu sa pravom Unije, s posljedicom da se hrana uopće ne smije stavljati na tržište kao hrana za normalnu konzumaciju, osim ako ti minerali, vitamini, aminokiseline ili mikronutrijenti nisu dodano (Prilog II). Dio IV str. 2.2.2f(i) Uredbe 2018/848)	Kritično
6.2.3.8	Sljedeći proizvodi i tvari mogu se koristiti u preradi hrane: (f) minerali (uključujući elemente u tragovima), vitamini, aminokiseline i mikronutrijenti, pod uvjetom da: (ii) u slučaju hrane koja se stavlja na tržište kao hrana sa specifičnim zdravstvenim ili nutritivnim karakteristikama ili učincima ili u odnosu na potrebe određenih grupa potrošača: — u proizvodima iz tačaka (a) i (b) člana 1(1) Uredbe (EU) br. 609/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća 111, njihova upotreba je dozvoljena prema toj Uredbi i aktima donesenim u skladu s članom 11(1) ove Uredbe u odnosu na te proizvode, ili — u proizvodima obuhvaćenim Direktivom Komisije 2006/125/EZ 112, njihova upotreba je dozvoljena prema toj Direktivi. (Prilog II Dio IV str. 2.2.2f(ii) Uredba 2018/848)	Kritično
6.2.3.9	Samo sredstva za čišćenje i dezinfekciju dozvoljena za upotrebu u obradi prema Član 24. Uredbe 2018/848 i Član 5(3) Uredbe 2021/1165 mogu se koristiti u tu svrhu. Operateri moraju voditi evidenciju o upotrebi ovih proizvoda, uključujući datum ili datume upotrebe svakog proizvoda, naziv proizvoda, aktivne supstance koje sadrži i mjesto takve upotrebe. (Prilog II Dio IV str. 2.2.3 Uredbe 2018/848)	Značajno
6.2.3.10	Za potrebe izračuna iz člana 30(5), primjenjuju se sljedeći zahtjevi: određeni aditivi za hranu dozvoljeni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 24 smatraju se sastojcima poljoprivrednih proizvoda porijeklo (Prilog II Dio IV, str. 2.2.4a Uredbe 2018/848)	Značajno
6.2.3.11	Za potrebe izračuna iz člana 30(5), primjenjuju se sljedeći zahtjevi: (b) preparati i supstance iz tačaka (a), (c), (d), (e) i (f) tačke 2.2.2 ne smatraju se sastojcima poljoprivrednih proizvoda porijeklo (Prilog II Dio IV str. 2.2.4b Uredbe 2018/848)	Značajno
6.2.3.12	Za potrebe izračuna iz člana 30(5), primjenjuju se sljedeći zahtjevi: (c) kvasac i proizvodi od kvasca ubrajaju se među sastojke poljoprivrednog porijekla. (Prilog II Dio IV str. 2.2.4c Uredbe 2018/848)	Značajno
6.3	Pravilnik o proizvodnji prerađene hrane za životinje	
6.3.1	Dozvoljene tehnike za preradu proizvoda od stočne hrane	
6.3.1.1	U preradi hrane za životinje u organskoj proizvodnji, mogu se koristiti samo tehnike koje su u skladu s pravilima utvrđenim u Poglavlju II Uredbe (EU) 2018/848, a posebno s relevantnim specifičnim pravilima koja se primjenjuju na preradu organske hrane za životinje utvrđenim u članu 8, s relevantnim odredbama utvrđenim u Poglavlju III te Uredbe i s detaljnim pravilima proizvodnje utvrđenim u dijelu V Priloga II te Uredbe, koje ne ponovno stvaraju svojstva koja su izgubljena tokom prerade i skladištenja organske hrane za životinje, koje ne ispravljaju posljedice nemara u preradi organske hrane za životinje i koje na drugi način ne dovode u zabludu u pogledu prave prirode proizvoda. (Član 24(1) Uredbe 2020/464)	Značajno
6.3.1.2	Proizvođači prerađene hrane za životinje moraju se posebno pridržavati detaljnih pravila proizvodnje utvrđenih u dijelu V Priloga II i u provedbenim aktima iz stavka 3. ovog članka. (Članak 17. stavak 1. Uredbe 2018/848)	Blago
6.3.2	Opći zahtjevi za proizvodnju prerađene hrane za životinje	

6.3.2.1	Aditivi za stočnu hranu, pomoćna sredstva za preradu i druge tvari i sastojci koji se koriste u preradi hrane za životinje, kao i druge prakse prerade poput dimljenja, u skladu su s principima dobre proizvođačke prakse. (Prilog II Dio V str. 1.1 Uredbe 2018/848)	Značajno
6.3.2.2	Operateri koji proizvode prerađenu hranu za životinje moraju uspostaviti i ažurirati odgovarajuće postupke zasnovane na sistematskoj identifikaciji kritične prerade. koraci (Prilog II Dio V str. 1.2 Uredbe 2018/848)	Značajno
6.3.2.3	Primjena postupaka iz tačke 1.2 osigurava da se proizvedeni proizvodi uvijek obrađuju u skladu s ovim Uredba (Prilog II Dio V str. 1.3 Uredbe 2018/848)	Značajno
6.3.2.4	Operateri se moraju pridržavati postupaka iz tačke 1.2 i provoditi te postupke ne dovodeći u pitanje Član 28, a posebno: (a) poduzimaju mjere predostrožnosti i vode evidenciju o njima mjere ; (Prilog II Dio V str. 1.4a Uredbe 2018/848)	Značajno
6.3.2.5	Operateri se moraju pridržavati postupaka iz tačke 1.2 i provoditi te postupke ne dovodeći u pitanje Član 28, a posebno: (b) moraju provoditi odgovarajuće aktivnosti čišćenja, pratiti njihovu učinkovitost i voditi evidenciju od toga (Prilog II Dio V str. 1.4b Uredbe 2018/848)	Značajno
6.3.2.6	Operateri se moraju pridržavati procedura iz tačke 1.2 i provoditi te procedure bez dovodenja u pitanje člana 28, a posebno: (c) moraju osigurati da se neorganski proizvodi ne stavljaju na tržište s oznakom koja se odnosi na organske proizvodnja (Prilog II Dio V str. 1.4c Uredbe 2018/848)	Kritično
6.3.2.7	Tokom pripreme, prerađeni organski , proizvodi iz konverzije i neorganski proizvodi se odvojen od svakog drugo u vremenu ili prostor (Prilog II Dio V str. 1.5 Uredbe 2018/848)	Značajno
6.3.2.8	Ako je organski , u fazi konverzije ili neorganski proizvodi, u bilo kojoj njihovoj kombinaciji, prerađuju se ili skladište u prerađivačkoj jedinici, operater: a) mora o tome obavijestiti kontrolni organ ili tijelo za certifikaciju (Prilog II Dio V str. 1.5a Uredbe 2018/848)	Značajno
6.3.2.9	neorganski proizvodi, u bilo kojoj njihovoj kombinaciji, prerađuju ili skladište u prerađivačkoj jedinici, operater: (b) mora kontinuirano provoditi operacije dok se vremenski ili prostorno potpuno ne odvoje od sličnih operacija koje se izvode na bilo kojoj drugoj vrsti proizvoda (organski , proizvodi iz konverzije) ili neorganski) (Prilog II Dio V str. 1.5b Uredbe 2018/848)	Značajno
6.3.2.10	Gdje je organsko , u fazi konverzije ili neorganski proizvodi, u bilo kojoj njihovoj kombinaciji, prerađuju se ili skladište u prerađivačkoj jedinici, operater: (c) skladišti organske , proizvode iz konverzije i neorganske proizvode prije i poslije operacija na način što osigurava njihovu odvojenost u vremenu i prostoru (Prilog II Dio V str. 1.5 c Uredbe 2018/848)	Značajno
6.3.2.11	Ako je organski , u fazi konverzije ili neorganski proizvodi , u bilo kojoj njihovoj kombinaciji, prerađuju se ili skladište u prerađivačkoj jedinici, operater: d) mora dostaviti ažurirani registar svih aktivnosti i količina obrađeno (Prilog II Dio V str. 1.5 d Uredbe 2018/848)	Značajno
6.3.2.12	Gdje je organsko , u fazi konverzije ili neorganskih proizvoda , u bilo kojem njihova kombinacija , prerađuju se ili skladište u prerađivačkoj jedinici, operater: (e) poduzima potrebne mjere kako bi osigurao identifikaciju serija i izbjegao bilo kakvo miješanje ili zamjenu proizvoda iz konverzije i neorganskih proizvoda; (Prilog II Dio V str. 1.5e Uredbe 2018/848)	Značajno
6.3.2.13	Ako je organski , u fazi konverzije ili neorganski proizvodi , u bilo kojoj njihovoj kombinaciji, prerađuju se ili skladište u prerađivačkoj jedinici, operater: f) smije rukovati organskim ili proizvodima iz konverzije samo nakon odgovarajućeg čišćenja proizvodne opreme. (Prilog II Dio V str. 1.5f Uredbe 2018/848)	Značajno
6.4	Propisi o proizvodnji vina	
6.4.1	Područje primjene	
6.4.1.1	Proizvodni subjekti u sektoru vina moraju se posebno pridržavati detaljnih pravila proizvodnje utvrđenih u Prilogu II, Dio VI. (Član 18(1) Uredbe 2018/848)	Blago
6.4.1.2		
6.4.1.3	Osim ako nije drugačije izričito određeno u ovom dijelu, Uredbe Komisije (EZ) br. 606/2009 (1) i (EZ) br. 607/2009 (2) primjenjuju se primjenjuje se (Prilog II Dio VI str. 1.2 Uredbe 2018/848)	Značajno
6.4.2	Upotreba određenih proizvoda i supstanci	
6.4.2.1	Proizvodi vinskog sektora proizvode se od organskih sirovina (Prilog II Dio VI str. 2.1 Uredbe 2018/848)	Kritično
6.4.2.2	Za potrebe tačke 2.2. Dijela VI Priloga II Uredbe (EU) 2018/848, samo proizvodi i supstance navedene u dijelu D Priloga V ove Uredbe mogu se koristiti za proizvodnju i konzerviranje organskih vinskih proizvoda iz dijela II Priloga VII Uredbe (EU) br. 1308/2013, pod uslovom da je njihova upotreba u skladu s relevantnim odredbama prava Unije, posebno u granicama i pod uslovima utvrđenim u Uredbi (EU) br. 1308/2013 i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/934 i, gdje je primjenjivo, s nacionalnim odredbama zasnovanim na pravu Unije. (Član 9 Uredbe 2021/1165)	Kritično
6.4.2.3	Samo proizvodi i tvari dozvoljeni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu s članom 24. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Uredbom (EZ) br. 606/2009, a posebno Prilogom IA potonje Uredbe, mogu se koristiti u proizvodnji proizvoda vinskog sektora, uključujući i tokom enoloških praksi, procesa i tretmana (Prilog II, Dio VI, str. 2.2 Uredbe (EZ) br. 2018/848).	Kritično
6.4.2.4	Operateri moraju voditi evidenciju o upotrebi svih proizvoda i supstanci koje se koriste u proizvodnji vina te za čišćenje i dezinfekciju, uključujući datum ili datume upotrebe svakog proizvoda, naziv proizvoda, aktivne supstance koje se u njemu nalaze i, gdje je primjenjivo, mjesto takvog ... upotreba (Prilog II Dio VI str. 2.3 Uredbe 2018/848)	Blago

6.4.3	Enološki prakse i ograničenja	
6.4.3.1	enološki Prakse , procesi i tretmani su zabranjeni: a) djelimična koncentracija hlađenjem u skladu s Dijelom I, Odjeljkom B.1, tačkom c) Priloga VIII Uredbe (EU) br. 1308/2013; (Prilog II, Dio VI, str. 3.2a Uredbe 2018/848)	Značajno
6.4.3.2	Enološke prakse, procesi i tretmani su zabranjeni: b) uklanjanje sumpor-dioksida fizičkim procesima u skladu s tačkom 8. Priloga IA Uredbe (EZ) br. 606/2009; (Prilog II Dio VI str. 3.2b Uredbe 2018/848)	Značajno
6.4.3.3	Enološke prakse, procesi i tretmani su zabranjeni: c) elektrodijaliza radi osiguranja tartarne stabilizacije vina u skladu s tačkom 36. Priloga IA Uredbe (EZ) br. 606/2009; (Prilog II Dio VI str. 3.2c Uredbe 2018/848)	Značajno
6.4.3.4	Enološke prakse, procesi i tretmani su zabranjeni: d) djelimični dealkoholizacija vina u skladu s tačkom 40. Priloga IA Uredbe (EZ) br. 606/2009; (Prilog II Dio VI str. 2.2d Uredbe 2018/848)	Značajno
6.4.3.5	Enološke prakse, procesi i tretmani su zabranjeni: e) upotreba smola za izmjenu kationa radi osiguranja tartarne stabilizacije vina u skladu s tačkom 43. Priloga IA Uredbe (EZ) br. 606/2009. (Prilog II Dio VI str. 3.2e Uredbe 2018/848)	Značajno
6.4.3.6	Enološke prakse, procesi i tretmani su dozvoljeni pod sljedećim uslovima: a) u slučaju termičke obrade u skladu sa tačkom 2. Priloga IA Uredbe (EZ) br. 606/2009, pod uslovom da temperatura ne prelazi 75 °C (Prilog II Dio VI str. 3.3a Uredbe 2018/848)	Značajno
6.4.3.7	Enološke prakse, procesi i tretmani su dozvoljeni pod sljedećim uslovima: b) u slučaju centrifugiranja i filtracije, sa ili bez inertnog sredstva za filtriranje u skladu sa tačkom 3. Priloga IA Uredbe (EZ) br. 606/2009, pod uslovom da prečnik pora nije manji od 0,2 mikrometra. (Prilog II Dio VI str. 3.3a Uredbe 2018/848)	Značajno
6.4.3.8	Sve promjene uvedene nakon 1. augusta 2010. godine u vezi s enološki prakse , procesi i tretmani predviđeno Uredbom (EZ) br. 1234/2007 ili Uredbom (EZ) br. 606/2009 može se koristiti u organskoj proizvodnji vina tek nakon što su te mjere uključene u ovaj Odjeljak 3 kako je dozvoljeno i, gdje je to potrebno, nakon što je provedena procjena u skladu s članom 24. ovog Uredba (Aneks II Dio VI str. 3.3b Uredbe 2018/848)	Značajno
6,5	Pravilnik o proizvodnji kvasca za prehrambene ili stočne svrhe	
6.5.1	Opći zahtjevi	
6.5.1.1	Operateri koji proizvode kvasac za upotrebu kao hrana ili hrana za životinje moraju se posebno pridržavati detaljnih pravila proizvodnje utvrđenih u Prilogu II, Dio VII. (Član 19, stav 1, Uredbe 2018/848)	Blago
6.5.1.2	Za proizvodnju organskog kvasca koriste se samo organski proizvedeni supstrati. Međutim, do 31. decembra 2024. godine dozvoljeno je dodavanje do 5% neorganskog kvasca. kvasac ekstrakt ili autolizat na supstrat (izračunato kao suhi materija) za proizvodnju organskih kvasac je dozvoljeno ako operateri su nemogućnost nabavke kvasca ekstrakt ili autolizat iz organskog proizvodnja . (Prilog II Dio VII str. 1.1 Uredbe 2018/848)	Značajno
6.5.1.3	Organski kvasac ne smije biti prisutan u organskoj hrani ili stočnoj hrani zajedno s neorganskim kvasac (Prilog II Dio VII str. 1.2 Uredbe 2018/848)	Značajno
6.5.1.4	Sljedeći proizvodi i tvari mogu se koristiti za proizvodnju i pripremu organskog kvasca: a) pomoćna sredstva za preradu dozvoljena za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu s članom 24. Uredbe 2018/848 i članom 8. Uredbe 2021/1165 (Prilog II Dio VII str. 1.3a Uredbe 2018/848)	Kritično
6.5.1.5	Sljedeći proizvodi i tvari mogu se koristiti za proizvodnju i pripremu organskog kvasca: b) proizvodi i tvari iz Dijela IV, tačke 2.2.2, slova a), b) i e). (Prilog II Dio VII str. 1.3b Uredbe 2018/848)	Kritično
6.5.1.6	Samo sredstva za čišćenje i dezinfekciju dozvoljena za upotrebu u obradi prema Član 24. Uredbe 2018/848 može se koristiti za ovo svrha (Prilog II Dio VII str. 1.4 Uredbe 2018/848)	Značajno
6.5.1.7	Operateri moraju voditi evidenciju o svim proizvodima i supstancama koje se koriste u proizvodnji kvasca te za čišćenje i dezinfekciju, uključujući datum ili datume upotrebe svakog proizvoda, naziv proizvoda, aktivne supstance koje sadrži i mjesto takvog ... upotreba (Prilog II Dio VII str. 1.5 Uredbe 2018/848)	Značajno
6.6	Odrebe za proizvode koji ne spadaju u kategorije proizvoda iz članova 12–19	
6.6.1	U nedostatku specifičnih pravila proizvodnje iz stava 1: (a) subjekti se, u pogledu proizvoda iz stava 1, moraju pridržavati pravila utvrđenih u članovima 5 i 6, pravila utvrđenih u članu 7, prema potrebi, i općih pravila proizvodnje utvrđenih u članovima 9 do 11; (Član 21(2a) Uredbe 2018/848)	Značajno
7	Sakupljanje, pakovanje, transport i skladištenje	
7.1	Pakovanje proizvoda i njihov transport do drugih entiteta ili jedinica	
7.1.1	Operateri moraju osigurati da se organski i proizvodi iz konverzije sakupljaju, pakiraju, prevoze i skladište u skladu s odredbama iz Priloga III Uredbe (EZ) br. 848/2018. (Član 23(1) Uredbe (EZ) br. 2018/848)	Značajno
7.1.2	istovremeno sakupljati organske , proizvode iz konverzije i neorganske proizvode . samo ako poduzimaju se odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo miješanje ili zamjena organskih , proizvoda iz konverzije i neorganskih proizvoda te kako bi se osigurala identifikacija organskih i proizvoda iz konverzije. Operater mora kontrolnom tijelu ili tijelu za certifikaciju staviti na raspolaganje informacije o danima, satima, ruti i datumu berbe, kao i vremenu prijema proizvoda. (Prilog III, str. 1, Uredba 2018/848)	Značajno
7.1.3		

7.1.4	Operateri osiguravaju da se organski proizvodi i proizvodi iz konverzije prevoze drugim operaterima ili subjektima, uključujući veletrgovce i maloprodajne trgovce, samo u odgovarajućoj ambalaži, kontejnerima ili vozilima zatvorenim na način da se izmjena, uključujući zamjenu sadržaja, ne može izvršiti bez neovlaštenog otvaranja ili oštećenja pečata, te da su opremljeni etiketama koje sadrže – bez obzira na druge oznake koje zahtijeva pravo Unije – sljedeće (Prilog III str. 2.1.1 Uredbe 2018/848): a) ime i adresu operatera i, ako su to različiti subjekti, vlasnika ili prodavača proizvoda ; (Prilog III str. 2.1.1a Uredbe 2018/848) b) naziv proizvoda ; (Prilog III str. 2.1.1b Uredbe 2018/848) c) naziv ili kod kontrolnog tijela ili tijela za certifikaciju kojem je operater određen predmet ; (Prilog III str. 2.1.1c Uredbe 2018/848) i d) gdje je primjenjivo, identifikacijska oznaka serije robe u skladu sa sistemom označavanja odobrenim na nacionalnom nivou ili dogovorenim sa kontrolnim organom ili tijelom za certifikaciju, koji omogućava povezivanje serije robe sa evidencijom iz člana 34. stav 5. (Prilog III str. 2.1.1d Uredbe 2018/848)	Značajno
7.1.5		
7.1.6		
7.1.7		
7.1.8		
7.1.9		
7.1.10	Operateri osiguravaju da su krmne smjese odobrene za organsku proizvodnju i koje se prevoze drugim operaterima ili farmama, uključujući veletrgovce i maloprodajne trgovce, označene, pored bilo koje druge oznake koju zahtijeva pravo Unije, sljedećim informacijama: a) informacije navedene u tački 2.1.1 (Prilog III, str. 2.1.2a Uredbe 2018/848) b) gdje je to primjereno, kao postotak suhe tvari:(i) ukupan postotak organske hrane za životinje; (Prilog III, str. 2.1.2b(i) Uredbe 2018/848) (ii) ukupan postotak hrane za životinje iz konverzije ; (Prilog III, str. 2.1.2b(ii) Uredbe 2018/848) (iii) ukupan postotak hrane za životinje koja nije obuhvaćena tačkama (i) i (ii); (Prilog III, str. 2.1.2b(iii) Uredbe 2018/848) (iv) ukupan postotak hrane za životinje poljoprivrednog porijekla porijeklo ; (Prilog III str. 2.1.2b(iv) Uredbe 2018/848) c) gdje je primjenjivo, nazivi organskih krmiva ; (Prilog III str. 2.1.2c Uredbe 2018/848) d) gdje je primjenjivo, nazivi krmiva iz konverzije; i (Prilog III str. 2.1.2d Uredbe 2018/848) e) u slučaju krmnih smjesa koje možda nisu označene u skladu s članom 30(6), naznaka da se takva hrana može koristiti u organskoj proizvodnji u skladu s ovom Uredbom. (Prilog III str. 2.1.2e Uredbe 2018/848)	Značajno
7.1.11		
7.1.12		
7.1.13		
7.1.14		
1.7.2015.		
7.1.16		
1.7.2017.	Bez obzira na Direktivu 66/401/EEZ, subjekti moraju osigurati da etiketa na pakovanju mješavine sjemena krmnog bilja koja sadrži organsko i sjeme iz konverzije različitih biljnih vrsta i neorgansko sjeme različitih biljnih vrsta , odobreno pod relevantnim uvjetima utvrđenim u tački 1.8.5. dijela I. Priloga II. ove uredbe, pruža precizne informacije o komponentama smjese, izražene kao postotak težine svake od komponentnih vrsta i, gdje je primjenjivo, svake od komponentnih sorti (Prilog III, str. 2.1.3. Uredbe 2018/848)	Blago
1.7.2018.	Pored relevantnih zahtjeva utvrđenih u Aneksu IV Direktive 66/401/EEZ, ove informacije moraju uključivati, pored informacija potrebnih u prvom paragrafu ove tačke, i popis vrsta u smjesi koje su označene kao organske ili iz konverzije. (Aneks III, str. 2.1.3, Uredba 2018/848)	Blago
1.7.2019.	Minimalni ukupni postotak težine organskog sjemena i sjemena u konverziji uključenog u smjesu je najmanje 70%. (Prilog III, tačka 2.1.3 Uredbe 2018/848)	Značajno
1.7.2020.	Gdje je smjesa sadrži neorganske sjemena , na etiketi se mora nalaziti i sljedeća izjava: "Smjesa se smije koristiti samo u okviru odobrenja i na teritoriji države članice nadležnog tijela koje je odobrilo upotrebu ove smjese u skladu s tačkom 1.8.5. Priloga II. Uredbe (EU) 2018/848 o organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda. (Prilog III. str. 2.1.3. Uredbe 2018/848)"	Blago
7.1.21	Informacije iz Priloga III, tačke 2.1.1 i 2.1.2 Uredbe 2018/848 mogu se uključiti u prateći dokument samo ako se takav dokument može jasno povezati s ambalažom, kontejnerom ili transportnim vozilom koje sadrži proizvod. Prateći dokument sadrži informacije o dobavljaču ili prevozniku. (Prilog III, tačka 2.1.3 Uredbe 2018/848)	Značajno
7.1.22	Zatvaranje ambalaže, kontejnera ili vozila nije potrebno ako se transport odvija direktno između dva subjekta, od kojih oba podliježu sistemu ekološke kontrole (Prilog III, str. 2.2a Uredbe 2018/848)	Blago
7.1.23	Zatvaranje ambalaže, kontejnera ili vozila nije potrebno ako transport uključuje samo organske proizvode ili samo proizvode u konverziji (Prilog III, str. 2.2b Uredbe 2018/848)	Blago
7.1.24	Zatvaranje ambalaže, kontejnera ili vozila nije potrebno ako su uz ove proizvode priloženi dokumenti koji sadrže informacije potrebne u skladu s tačkom 2.1 (Prilog III, str. 2.2c Uredbe 2018/848).	Blago

7.1.25	Zatvaranje ambalaže, kontejnera ili vozila nije potrebno ako su i pošiljatelj i primatelj obavezni čuvati dokumentaciju o ovim transportnim operacijama i staviti je na raspolaganje kontrolnom organu ili tijelu za certifikaciju na zahtjev (Prilog III, str. 2.2d Uredbe 2018/848).	Blago
7.2	Detaljni propisi o transportu hrane za životinje do drugih proizvodnih ili prerađivačkih jedinica ili skladišnih objekata	
7.2.1	Tokom transporta hrane za životinje do drugih proizvodnih ili prerađivačkih jedinica ili skladišnih objekata, subjekti moraju osigurati da su ispunjeni sljedeći uslovi: a) tokom transporta, organska hrana za životinje je efikasno fizički odvojena od hrane iz perioda konverzije hrana za životinje i neorganska hrana hrana za životinje ; (Prilog III, str. 3a Uredbe 2018/848)	Kritično
7.2.2	Tokom transporta hrane za životinje do drugih proizvodnih ili prerađivačkih jedinica ili skladišnih objekata, operateri moraju osigurati da su ispunjeni sljedeći uslovi: b) vozila ili kontejneri u kojima su se nalazili neorganski proizvodi bio prevezeno hoće smije se koristiti za prijevoz organskih ili proizvoda iz konverzije samo ako (Prilog III str. 3b Uredbe 2018/848): (i) prije prijevoza organskih ili proizvoda iz konverzije provedene su odgovarajuće operacije čišćenja, čija je učinkovitost provjerena, a operateri moraju čuvati evidenciju o njima operacije ; (Prilog III str. 3b(i) Uredbe 2018/848) (ii) operateri moraju osigurati da su poduzete sve odgovarajuće mjere u skladu s rizicima procijenjenim u skladu s kontrolnim aranžmanima i, gdje je to potrebno, moraju osigurati da se neorganski proizvodi ne mogu stavljati na tržište s oznakom koja se odnosi na organsko proizvodnja ; (Prilog III str. 3b(ii) Uredbe 2018/848) (iii) operater mora čuvati evidenciju o ovim transportnim operacijama i staviti je na raspolaganje kontrolnom organu ili kontrolnoj ustanovi; (Prilog III str. 3b(iii) Uredbe 2018/848)	Značajno
7.2.3	Prilikom transporta hrane za životinje do drugih proizvodnih ili prerađivačkih jedinica ili skladišnih objekata, subjekti moraju osigurati da su ispunjeni sljedeći uslovi: c) transport gotove organske hrane za životinje ili hrane za životinje u konverziji je vremenski i prostorno odvojen od transporta ostalih gotovih proizvoda; (Prilog III, str. 3c Uredbe 2018/848)	Značajno
7.2.4	Tokom transporta hrane za životinje do drugih proizvodnih ili prerađivačkih jedinica ili skladišnih objekata, operateri moraju osigurati da su ispunjeni sljedeći uslovi: d) tokom transporta, evidentira se količina proizvoda na početku i svaka pojedinačna količina isporučena tokom isporuke. (Prilog III, str. 3d Uredbe 2018/848)	Značajno
7.2.5		
7.2.6		
7.3	Prijevoz žive ribe	
7.3.1	Žive ribe se prevoze u odgovarajućim rezervoarima sa čistom vodom koja zadovoljava njihove fiziološke potrebe u pogledu temperature i rastvorenih materija. kisik (Prilog III, tačka 4.1 Uredbe 2018/848)	Značajno
7.3.2	Prije transporta organske ribe i ribljih proizvoda, rezervoari se moraju temeljito očistiti, dezinficirati i isprati (Prilog III, tačka 4.2 Uredbe 2018/848)	Značajno
7.3.3	Preduzimaju se mjere opreza kako bi se ograničio stres. Tokom transporta, gustoća životinja ne dostiže nivoe koji se smatraju štetnim za vrstu (Prilog III, tačka 4.3 Uredbe 2018/848).	Značajno
7.3.4	U vezi s aktivnostima iz tačaka 4.1, 4.2 i 4.3, vodi se odgovarajuća dokumentacija. održava se (Prilog III, tačka 4.4 Uredbe 2018/848)	Značajno
7.4	Prihvatanje proizvoda od drugih subjekata	
7.4.1	Prilikom prihvatanja organskih proizvoda ili proizvoda u konverziji, operater provjerava zatvaranje ambalaže, kontejnera ili vozila, gdje je to potrebno, i prisustvo oznake predviđene u odjeljku 2 (Prilog III, str. 5. Uredbe 2018/848).	Značajno
7.4.2	Subjekt će uporediti informacije na etiki iz Odjeljka 2 s informacijama u pratećim dokumentima. Rezultat ove provjere mora biti jasno naznačen u dokumentaciji iz Člana 34. stav 5. (Prilog III, str. 5. Uredbe 2018/848).	Značajno
7,5	Detaljni propisi u vezi s prijemom proizvoda iz trećih zemalja	
7.5.1	Ako se organski proizvodi ili proizvodi iz konverzije uvoze iz treće zemlje, prevoze se u odgovarajućoj ambalaži ili kontejnerima, zatvorenim na način koji sprječava zamjenu sadržaja i opremljenim identifikacijskim oznakama izvoznika i svim drugim oznakama i brojevima koji služe za identifikaciju serije proizvoda i, gdje je primjenjivo, certifikatom o kontroli za uvoz iz trećih zemalja (Prilog III, str. 6. Uredbe 2018/848).	Značajno
7.5.2	Prilikom prijema organskog ili proizvoda iz konverzije uvezenog iz treće zemlje, fizička ili pravna osoba kojoj se isporučuje uvezena pošiljka i koja je prima na daljnju preradu ili stavljanje u promet provjerava zatvaranje ambalaže ili kontejnera i, u slučaju proizvoda uvezenih u skladu s članom 45(1)(b)(iii) , provjeriti da certifikat o inspekciji iz tog člana pokriva vrstu proizvoda sadržanog u pošiljci. Rezultat ove provjere mora biti jasno naznačen u dokumentaciji iz člana 34(5) (Prilog III, str. 6. Uredbe 2018/848).	Značajno
7.6	Skladištenje proizvoda	
7.6.1	Prostori za skladištenje proizvoda upravljaju se tako da se osigura identifikacija serije i izbjegne miješanje ili kontaminacija proizvodima ili supstancama koje nisu u skladu s propisima o organskoj proizvodnji. Organski i proizvodi iz konverzije moraju biti jasno prepoznatljivi u svakom trenutku. (Prilog III, str. 7.1, Uredba 2018/848)	Kritično
7.6.2	Tokom prelaznog perioda, u organskim biljnim i životinjskim proizvodnim jedinicama ili u takvim jedinicama ne smiju se skladištiti nikakvi inputi ili supstance osim onih dozvoljenih za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 9. i članom 24. (Prilog III, str. 7.2 Uredbe 2018/848) .	Značajno

7.6.3	Skladištenje alopatrih veterinarskih lijekova, uključujući antibiotike, na farmama i farmama akvakulture dozvoljeno je pod uslovom da ih je propisao veterinar u vezi s liječenjem iz Priloga II, Dio II, tačka 1.5.2.2 i Dio III, tačka 3.1.4.2, slovo a), te da se čuvaju na nadziranom mjestu i da su uneseni u evidenciju iz člana 34, stav 5. (Prilog III, str. 7.3 Uredbe 2018/848).	Značajno
7.6.4	Tamo gdje operateri rukuju organskim ili proizvodima iz konverzije ili neorganskim proizvodima u bilo kojem kombinacija od toga , a organski ili proizvodi iz konverzije skladište se u skladištima u kojima se skladište i drugi poljoprivredni proizvodi ili prehrambeni proizvodi, organski ili proizvodi iz konverzije moraju se držati odvojeno od ostalih poljoprivrednih proizvoda ili prehrambeni proizvodi ; (Prilog III, str. 7.4a Uredbe 2018/848)	Značajno
7.6.5	Tamo gdje operateri rukuju organskim ili proizvodima iz perioda konverzije ili neorganskih proizvoda u bilo kojem kombinacija ... i da se organski ili proizvodi iz konverzije skladište u skladištima u kojima se skladište i drugi poljoprivredni proizvodi ili prehrambeni proizvodi, poduzimaju se sve mjere kako bi se osigurala sljedivost pošiljki i kako bi se izbjeglo miješanje ili zamjena organskih , proizvoda iz konverzije i neorganskih proizvoda (Prilog III, str. 7.4b Uredbe 2018/848).	Značajno
7.6.6	Tamo gdje operateri rukuju organskim ili proizvodima iz konverzije ili neorganskim proizvodima u bilo kojem kombinacija istih , a organski ili proizvodi iz konverzije skladište se u skladišnim objektima u kojima se skladište i drugi poljoprivredni proizvodi ili prehrambeni proizvodi, prije skladištenja organskih ili proizvoda iz konverzije provedene su odgovarajuće operacije čišćenja, čija je učinkovitost provjerena, a operateri vode evidenciju o njima operacije (Prilog III str. 6 Uredbe 2018/848) (Prilog III str. 7.4c Uredbe 2018/848)	Značajno
7.6.7	Samo sredstva za čišćenje i dezinfekciju dozvoljena za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu Član 24. Uredbe 2018/848 može se koristiti u tu svrhu. (Prilog III, tačka 7.5. Uredbe 2018/848)	Kritično
8	Obaveze i radnje u slučaju sumnje na neispunjavanje propisa	
8.1		
8.2	U slučaju da subjekt posumnja da proizvod koji je proizveo, pripremio ili uvezao ili koji je primio od drugog subjekta nije u skladu s ovom Uredbom, taj subjekt, u skladu s članom 28(2): a) identificira i odvoji dotični proizvod; (čl. 27a Uredbe 2018/848)b) provjeri može li se sumnja na neusklađenost potvrditi; (čl. 27b Uredbe 2018/848)c) ne stavlja proizvod na tržište kao organski ili proizvod iz konverzije i ne koristi ga u organskoj proizvodnji, osim ako se sumnja na neusklađenost može isključiti; (čl. 27c Uredbe 2018/848)d) u slučaju da je sumnja na neusklađenost potvrđena ili se ne može isključiti, odmah obavještava nadležni organ ili, gdje je primjenjivo, nadležni kontrolni organ ili kontrolnu organizaciju, dostavljajući, gdje je to primjereno, dostupne informacije; (Član 27d Uredbe 2018/848)e) u potpunosti saradivati s relevantnim nadležnim organom ili, gdje je to primjereno, relevantnim kontrolnim organom ili tijelom za certifikaciju u provjeri i identifikovanju uzroka sumnje na neusklađenost. (Član 27e Uredbe 2018/848)	Značajno
8.3		
8.4		
8.5		
8.6		
9	Mjere opreza za sprječavanje prisustva nedozvoljenih proizvoda i supstanci	
9.1		
9.2	Kako bi se spriječila kontaminacija proizvodima ili supstancama koje nisu odobrene u skladu s prvim podstavkom članka 9. stavka 3. za upotrebu u organskoj proizvodnji, subjekti poduzimaju sljedeće mjere opreza u svakoj fazi proizvodnje, pripreme i distribucije: (a) uvode i održavaju mjere koje su proporcionalne i adekvatne za utvrđivanje rizika od kontaminacije organske proizvodnje i proizvoda neodobrenim proizvodima ili supstancama, uključujući sistematsku identifikaciju kritičnih tačaka ; (Članak 28. stavak 1.a Uredbe 2018/848)	Značajno
9.3	Kako bi se spriječila kontaminacija proizvodima ili supstancama koje nisu odobrene u skladu s prvim podstavkom članka 9. stavka 3. za upotrebu u organskoj proizvodnji, subjekti poduzimaju sljedeće mjere opreza u svakoj fazi proizvodnje, pripreme i distribucije: (b) uvode i održavaju proporcionalne i adekvatne mjere za sprječavanje rizika od kontaminacije organske proizvodnje i proizvoda neodobrenim proizvodima ili supstancama (članak 28. stavak 1. b Uredbe 2018/848)	Značajno
9.4	Kako bi se spriječila kontaminacija proizvodima ili supstancama koje nisu odobrene u skladu s prvim podstavkom člana 9(3) za upotrebu u organskoj proizvodnji, subjekti poduzimaju sljedeće mjere predostrožnosti u svakoj fazi proizvodnje, pripreme i distribucije: (c) redovno preispituju i prilagođavaju takve mjere (član 28(1c) Uredbe 2018/848)	Blago
9.5	Kako bi se spriječila kontaminacija proizvodima ili supstancama koje nisu odobrene u skladu s prvim podstavkom članka 9. stavka 3. za upotrebu u organskoj proizvodnji, subjekti poduzimaju sljedeće mjere opreza u svakoj fazi proizvodnje, pripreme i distribucije: (d) moraju se pridržavati ostalih relevantnih zahtjeva ove Uredbe kako bi osigurali odvajanje organskih , proizvoda iz konverzije i neorganskih proizvoda (članak 28. stavak 1. d. Uredbe 2018/848).	Značajno
9.6		

9,7	U slučaju da subjekt posumnja da, zbog prisutnosti u proizvodu namijenjenom za upotrebu ili stavljanje na tržište kao organski ili proizvod iz konverzije, proizvoda ili tvari koja nije odobrena za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu s prvim podstavkom članka 9. stavka 3., proizvod nije u skladu s ovom Uredbom, subjekt će: a) identificirati i odvojiti dotični (e) proizvod(e) ; (članak 28. stavak 2.a Uredbe 2018/848)	Značajno
9,8	U slučaju da subjekt posumnja da, zbog prisutnosti u proizvodu namijenjenom za upotrebu ili stavljanje na tržište kao organski ili proizvod iz konverzije, proizvoda ili tvari koja nije odobrena za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu s prvim podstavkom članka 9. stavka 3., proizvod nije u skladu s ovom Uredbom, subjekt mora: b) provjeriti može li se sumnja potkrijepiti (članak 28. stavak 2. točke b) Uredbe 2018/848)	Značajno
9,9	U slučaju da subjekt posumnja da, zbog prisutnosti u proizvodu namijenjenom za upotrebu ili stavljanje na tržište kao organski ili proizvod iz konverzije, proizvoda ili tvari koja nije odobrena za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu s prvim podstavkom članka 9. stavka 3., proizvod nije u skladu s ovom Uredbom, subjekt: (c) neće staviti proizvod na tržište kao organski ili proizvod iz konverzije i neće ga koristiti u organskoj proizvodnji, osim ako se sumnja može isključiti (članak 28. stavak 2. c Uredbe 2018/848)	Značajno
9.10	U slučaju da subjekt posumnja da, zbog prisutnosti u proizvodu namijenjenom za upotrebu ili stavljanje na tržište kao organski ili proizvod iz konverzije proizvoda ili tvari koja nije odobrena za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu s prvim podstavkom članka 9. stavka 3., proizvod nije u skladu s ovom Uredbom, subjekt mora: (d) ako je sumnja opravdana ili se ne može isključiti, odmah obavijestiti relevantno nadležno tijelo ili, gdje je primjenjivo, relevantno kontrolno tijelo ili kontrolnu ustanovu, dostavljajući, gdje je to primjereno, dostupne elemente ; (članak 28. stavak 2. d. Uredbe 2018/848)	Značajno
9.11	U slučaju da subjekt posumnja da, zbog prisutnosti u proizvodu namijenjenom za upotrebu ili stavljanje na tržište kao organski ili proizvod iz konverzije, proizvoda ili tvari koja nije odobrena u skladu s prvim podstavkom članka 9. stavka 3. za upotrebu u organskoj proizvodnji, taj proizvod nije u skladu s ovom Uredbom, subjekt mora: (e) u potpunosti surađivati s relevantnim nadležnim tijelom ili, gdje je to primjereno, relevantnim kontrolnim tijelom ili kontrolnom organizacijom u identificiranju i provjeri razloga za prisutnost neodobrenih proizvoda ili tvari. (Članak 28. stavak 2.e) Uredbe 2018/848)	Značajno
10	OZNAČAVANJE	
10.1	Upotreba termina vezanih za organsku proizvodnju	
10.1.1	Za potrebe ove Uredbe, smatra se da proizvod nosi izraz koji se odnosi na organsku proizvodnju ako su u deklaraciji, reklamnom materijalu ili komercijalnim dokumentima takav proizvod, njegovi sastojci ili krmiva korištena u njegovoj proizvodnji opisani izrazima koji kupcu sugeriraju da su proizvod, njegovi sastojci ili krmiva proizvedeni u skladu s ovom Uredbom. (Član 30. stav 1. Uredbe 2018/848)	Značajno
10.1.2	Nijedan termin, uključujući termine korištene u zaštitnim znakovima ili nazivima kompanija, ili praksa ne smiju se koristiti u označavanju ili oglašavanju ako je vjerovatno da će potrošača ili korisnika dovesti u zabludu sugerirajući da su proizvod ili njegovi sastojci u skladu s ovom Uredbom. (Član 30, stav 2 Uredbe 2018/848)	Značajno
10.1.3	Proizvodi proizvedeni tokom perioda konverzije ne smiju se označavati ili reklamirati kao organski ili proizvodi iz perioda konverzije. (Član 30, stav 3 Uredbe 2018/848). Međutim, biljni reproduktivni materijal, prehrambeni proizvodi biljnog porijekla i proizvodi za stočnu hranu biljnog porijekla proizvedeni u periodu konverzije koji su u skladu sa članom 10, stav 4, mogu se označavati i reklamirati kao proizvodi iz perioda konverzije korištenjem riječi "u periodu konverzije" ili odgovarajućeg termina, zajedno sa terminima iz stava 1.	Značajno
10.1.4		
10.1.5	Izrazi iz stavova 1 i 3 ne smiju se koristiti u vezi s proizvodom koji, prema pravu EU, mora biti označen ili reklamiran kao proizvod koji sadrži GMO, koji se sastoji od GMO ili je proizveden upotrebom GMO-a. (Član 30, stav 4 Uredbe 2018/848)	Značajno
10.1.6		
10.1.7		
10.1.8	U vezi s prerađenom hranom, termini koji se odnose na organsku proizvodnju iz člana 30(1) Uredbe... 2018/848 može se koristiti: (a) u prodajnom opisu i na popisu sastojaka, gdje je takav popis obavezan prema zakonodavstvu Unije, pod uvjetom da:(i) prerađena hrana ispunjava pravila proizvodnje utvrđena u dijelu IV Priloga II i pravila utvrđena u skladu s članom 16(3) (član 30(5a(i) Uredbe 2018/848);(ii) najmanje 95% težine sastojaka poljoprivrednog porijekla je organsko (član 30(5a(ii) Uredbe 2018/848), i(iii) u slučaju aroma, one se koriste samo za prirodne aromatične tvari i prirodne aromatične pripravke označene u skladu s članom 16(3), 2, 3 i 4 Uredbe (EZ) br. 1334/2008 i gdje su svi sastojci arome i pomoćne tvari u aromi organski (član 30, stav 5a(iii) Uredbe 2018/848);	Značajno

10.1.9	U pogledu prerađene hrane, termini koji se odnose na organsku proizvodnju iz člana 30(1) Uredbe 2018/848 mogu se koristiti: b) samo u popisu sastojaka, pod uvjetom da:(i) manje od 95% težine poljoprivrednih sastojaka je organsko i pod uvjetom da ti sastojci ispunjavaju pravila proizvodnje utvrđena ovom Uredbom; (član 30(5b(i)) Uredbe 2018/848) i(ii) prerađena hrana ispunjava pravila proizvodnje utvrđena u tačkama 1.5, 2.1(a), 2.1(b) i 2.2.1 Dijela IV Priloga II, s izuzetkom pravila o ograničenom upotreba neorganskih proizvoda poljoprivredni sastojke navedene u tački 2.2.1. dijela IV Priloga II i s pravilima utvrđenim u skladu s članom 16(3); (član 30(5b(ii)) Uredbe 2018/848)	Značajno
1.10.2010.	U pogledu prerađene hrane, termini koji se odnose na organsku proizvodnju iz člana 30(1) Uredbe 2018/848 mogu se koristiti: c) u prodajnom opisu i na popisu sastojaka, pod uvjetom da:(i) glavni sastojak su proizvodi lova ili ribolova (član 30(5c(i)) Uredbe 2018/848);(ii) termin iz stava 1 jasno povezuje u prodajnom opisu s drugim sastojkom koji je organski i razlikuje se od glavnog sastojka; (član 30(5c(ii)) Uredbe 2018/848);(iii) svi ostali sastojci poljoprivrednog porijekla su organski; (član 30(5c(iii)) Uredbe 2018/848); i(iv) prerađena hrana je u skladu s pravilima proizvodnje utvrđenim u Prilogu II, Dio IV, tačke 1.5, 2.1(a), 2.1(b). b) i tačka 2.2.1, s izuzetkom odredbi o ograničenom upotreba neorganskih proizvoda poljoprivredni sastojke navedene u tački 2.2.1. dijela IV Priloga II i odredbe utvrđene u skladu s članom 16. stavom 3. (Član 30. stav 5c(iv) Uredbe 2018/848)	Značajno
1.10.2011.		
1.10.2012.		
1.10.2013.		
1.10.2014.		
1.10.2015.		
1.10.2016.		
1.10.2017.		
1.10.2018.		
1.10.2019.	Popis sastojaka iz tačaka (a), (b) i (c) prvog podstavka mora naznačiti koji su sastojci organski. Reference na organsku proizvodnju mogu se pojavljivati samo u vezi s organskim sastojcima. (Član 30(5c) Uredbe 2018/848)	Blago
1.10.2020.	Popis sastojaka iz tačaka (b) i (c) prvog podstavka uključuje ukupan postotak organskih sastojaka u odnosu na ukupnu količinu sastojaka poljoprivrednog porijekla. (Član 30(5c) Uredbe 2018/848)	Blago
1.10.2021.	Izrazi iz stava 1. koji se koriste u popisu sastojaka iz tačaka (a), (b) i (c) prvog podstava ovog stava, te oznaka postotka iz trećeg podstava ovog stava, moraju biti u istoj boji i imati istu veličinu i format fonta kao i ostale oznake u popisu sastojaka. (Član 30., stav 5c Uredbe 2018/848)	Blago
1.10.22.	Što se tiče prerađene hrane za životinje, termini iz stava 1 mogu se koristiti u prodajnom opisu i u popisu sastojaka, pod uvjetom da: (a) prerađena hrana za životinje ispunjava pravila proizvodnje utvrđena u dijelovima II, III i V Priloga II i posebna pravila utvrđena u skladu s članom 17(3); (član 30(6a) Uredbe 2018/848); (b) svi sastojci poljoprivrednog porijekla sadržani u prerađenoj hrani za životinje su organski (član 30(6b) Uredbe 2018/848); i (c) najmanje 95% suhe tvari proizvoda je organsko. (član 30(6c) Uredbe 2018/848).	Značajno
1.10.23.		
1.10.2024.		
1.10.25.		
10.2	Označavanje proizvoda i supstanci koje se koriste u biljnoj proizvodnji	
10.2.1		
10.3	Obavezne oznake	
10.3.1		
10.3.2	Tamo gdje su proizvodi opisani terminima iz člana 30(1), uključujući proizvode označene kao proizvodi iz konverzije u skladu s članom 30(3): a) etiketa također mora sadržavati kod kontrolnog tijela ili kontrolne organizacije kojoj podliježe subjekt koji je izvršio posljednju fazu proizvodnje ili pripreme (član 32(1a) Uredbe 2018/848); i	Značajno
10.3.3	Tamo gdje su proizvodi opisani terminima iz člana 30(1), uključujući proizvode označene kao proizvodi iz konverzije u skladu s članom 30(3): b) u slučaju prethodno pakirane hrane, logotip organske proizvodnje Europske unije iz člana 33 također se mora nalaziti na ambalaži, osim u slučajevima iz člana 30(3), člana 30(5)(b) i (c). (Član 32(1b) Uredbe 2018/848)	Značajno

10.3.4	Prilikom korištenja logotipa Evropske unije za organsku proizvodnju, oznaka mjesta gdje su uzgojene poljoprivredne sirovine od kojih se proizvod sastoji mora se postaviti u istom vidnom polju kao i logotip – ova oznaka mora imati jedan od sljedećih oblika, prema potrebi: a) "poljoprivreda EU", kada je poljoprivredna sirovina uzgojena u Uniji; (član 32. stav 2.a) Uredbe 2018/848); i b) "poljoprivreda izvan EU", kada je poljoprivredna sirovina uzgojena u trećim zemljama; (član 32. stav 2.b) Uredbe 2018/848) c) "poljoprivreda EU/poljoprivreda izvan EU", kada je dio poljoprivrednih sirovina uzgojen u Uniji, a dio u trećoj zemlji. (član 32. stav 2.c) Uredbe 2018/848)	Značajno
10.3.5		
10.3.6		
10.3.7		
10.4	Logo Evropske unije za organsku proizvodnju	
10.4.1		
10.4.2	Logotip organske proizvodnje Evropske unije slijedi model utvrđen u Aneksu V Uredbe 2018/848 i odredbe sadržane u njemu. (Član 33(4) Uredbe 2018/848)	Blago
11	Certifikat	
11.1		
11.2		
11.3		
11.4		
11,5		
11.6		
11,7	Entiteti provjeravaju certifikate svojih dobavljača. (Član 35, stav 6, Uredbe 2018/848)	Značajno
12	Grupa entiteta	
12.1	Svaka grupa subjekata: (a) sastoji se isključivo od članova koji su uzgajivači ili proizvođači algi ili životinja iz akvakulture i koji također mogu obavljati aktivnosti u preradi, pripremi ili stavljanju na tržište hrane ili hrane za životinje; (član 36. stav 1a), b) i e) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.2	Svaka grupa subjekata: (b) (i) sastoji se isključivo od članova za koje troškovi individualne certifikacije predstavljaju više od 2% vrijednosti prometa svakog člana ili standardne proizvodnje u organskoj proizvodnji i čija godišnja vrijednost prometa u organskoj proizvodnji ne prelazi 25.000 EUR ili čija standardna proizvodnja u proizvodnji (član 36. stav 1b(i) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.3	Svaka grupa subjekata: (b) (ii) sastoji se isključivo od članova od kojih svaki ima posjed od maksimalno: — pet hektara; — 0,5 hektara u slučaju staklenika; ili — 15 hektara – samo u slučaju trajnih pašnjaka; (Član 36. stav 1b(ii) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.4	Svaka grupa subjekata: (c) ima sjedište u državi članici ili u trećoj zemlji; (Član 36(1c) Uredbe 2018/848)	Značajno
12,5	Svaka grupa subjekata: (d) ima pravni subjektivitet (član 36. stav 1. tačka d Uredbe 2018/848)	Značajno
12.6	Svaka grupa subjekata: (e) sastoji se isključivo od članova koji obavljaju proizvodne aktivnosti ili bilo koje pomoćne aktivnosti iz tačke (a) u neposrednoj blizini jedni drugih u istoj državi članici ili istoj trećoj zemlji (Član 36(1e) Uredbe 2018/848)	Značajno
12,7	Svaka grupa subjekata: (f) uspostavlja zajednički sistem za stavljanje na tržište proizvoda koje proizvodi grupa; (član 36, stav 1f Uredbe 2018/848) i	Značajno
12,8	Svaka grupa subjekata: (g) uspostavlja sistem internih kontrola koji se sastoji od dokumentovanog skupa kontrolnih aktivnosti i procedura prema kojima je određena osoba ili tijelo odgovorno za provjeru usklađenosti svakog člana grupe s ovom Uredbom. (Čl. 36, stav 1g Uredbe 2018/848);	Značajno
12,9	Sistem interne kontrole	
12/10	Sistem interne kontrole uključuje dokumentovane procedure za: (i) registraciju članova grupe; (Član 36 stav 1g(i) Uredbe 2018/848;)	Značajno
12/11	Sistem interne kontrole uključuje dokumentovane procedure za: (ii) interne kontrole, uključujući godišnje interne kontrole na licu mjesta kod svakog člana grupe i sve dodatne kontrole zasnovane na analizi rizika, u svakom slučaju planirane od strane rukovodioca sistema interne kontrole i koje provode inspektori sistema interne kontrole, čije su uloge definisane u tački h) stava 1 člana 36. Uredbe 2018/848 (član 36. stav 1g(ii) Uredbe 2018/848)	Značajno

12/12	Sistem interne kontrole uključuje dokumentovane procedure za: (iii) odobravanje novih članova u postojećoj grupi ili, gdje je primjenjivo, odobravanje novih proizvodnih jedinica ili novih aktivnosti postojećih članova nakon odobrenja rukovodioca sistema interne kontrole na osnovu izvještaja interne revizije (član 36, stav 1g(iii) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.13	Sistem interne kontrole uključuje dokumentovane procedure za: (iv) obuku inspektora sistema interne kontrole, koja se održava najmanje jednom godišnje i prati je procjena znanja koje su učesnici stekli (član 36, stav 1g(iv) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.14	Sistem interne kontrole uključuje dokumentovane procedure za: (v) obuku članova grupe o procedurama sistema interne kontrole i zahtjevima ove Uredbe (član 36, stav 1g(v) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.15	Sistem interne kontrole uključuje dokumentovane procedure za: (vi) kontrolu dokumenata i evidencija (Član 36. stav 1g(vi) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.16	Sistem interne kontrole uključuje dokumentovane procedure u vezi sa: (vii) mjerama koje treba preduzeti u slučajevima neusklađenosti otkrivene tokom internih kontrola, uključujući i naknadne radnje preduzete u vezi sa tim mjerama (član 36, stav 1g(vii) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.17	Sistem interne kontrole uključuje dokumentovane procedure za: (viii) internu sljedivost, koja ukazuje na porijeklo proizvoda isporučenih u okviru zajedničkog sistema za marketing proizvoda grupe i omogućava sljedivost svih proizvoda svih članova u svim fazama, kao što su proizvodnja, prerada, priprema ili stavljanje na tržište, uključujući procjenu i unakrsnu provjeru proizvodnog kapaciteta svakog člana grupe (član 36, stav 1g(viii) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.18	Svaka grupa subjekata: (h) imenuje menadžera sistema interne kontrole i najmanje jednog inspektora sistema interne kontrole, koji mogu biti članovi grupe. Njihove pozicije se ne mogu kombinovati. Broj inspektora sistema interne kontrole mora biti odgovarajući i proporcionalan, posebno vrsti, strukturi, veličini, proizvodima i aktivnostima grupe, kao i obimu organske proizvodnje unutar grupe. Inspektori sistema interne kontrole odgovorni su za proizvode i aktivnosti grupe. (Član 36, stav 1h, Uredba 2018/848)	Značajno
12.19	U svrhu procjene uspostavljanja, funkcionisanja i održavanja sistema interne kontrole grupe subjekata, nadležni organ ili, gdje je to primjereno, kontrolni organ ili kontrolno tijelo utvrđuje barem da li: (a) dokumentovani postupci sistema interne kontrole koji su uspostavljeni ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) 2018/848; (EU) 2018/848 (član 2(2a) Uredbe 2021/771)	Značajno
12.20	U svrhu procjene uspostavljanja, rada i održavanja sistema interne kontrole grupe subjekata, nadležni organ ili, gdje je primjenjivo, kontrolni organ ili kontrolno tijelo utvrđuje barem da li: (b) se spisak članova grupe subjekata, zajedno s informacijama potrebnim za svakog člana, stalno ažurira i prilagođava opsegu certifikata; (Član 2. stav 2b Uredbe 2021/771)	Značajno
12.21	U svrhu procjene uspostavljanja, rada i održavanja sistema interne kontrole grupe subjekata, nadležni organ ili, gdje je to primjereno, kontrolni organ ili kontrolno tijelo utvrđuje barem da li: (c) svi članovi grupe subjekata ispunjavaju kriterije utvrđene u tačkama (a), (b) i (e) člana 36(1) Uredbe (EU) 2018/848 tokom cijelog svog učešća u grupi subjekata ; (Član 2(2c) Uredbe 2021/771)	Značajno
12.22	U svrhu procjene uspostavljanja, funkcionisanja i održavanja sistema interne kontrole grupe subjekata, nadležni organ ili, gdje je primjenjivo, kontrolni organ ili tijelo za certifikaciju mora utvrditi barem da li: (d) su broj, obuka i kompetencije inspektora sistema interne kontrole proporcionalni i adekvatni i da inspektori sistema interne kontrole nemaju sukob interesa; (Član 2, stav 2d Uredbe 2021/771)	Značajno
12.23	U svrhu procjene uspostavljanja, rada i održavanja sistema interne kontrole grupe subjekata, nadležni organ ili, gdje je to primjereno, kontrolni organ ili kontrolno tijelo utvrđuje barem da li: (e) su interne kontrole svih članova grupe subjekata i njihovih aktivnosti i proizvodnih jedinica ili objekata, uključujući otkupne centre i centre za prijem, provedene najmanje jednom godišnje i da li su dokumentirane; (Član 2, stav 2e Uredbe 2021/771)	Značajno
12.24	U svrhu procjene uspostavljanja, funkcionisanja i održavanja sistema interne kontrole grupe subjekata, nadležni organ ili, gdje je to primjereno, kontrolni organ ili kontrolno tijelo utvrđuje barem da li: (f) su novi članovi ili nove proizvodne jedinice i nove aktivnosti postojećih članova, uključujući nove centre za otkup i prijem, primljeni tek nakon njihovog odobrenja od strane rukovodioca sistema interne kontrole na osnovu izvještaja o internoj reviziji, u skladu sa dokumentovanim procedurama sistema interne kontrole koje su uspostavljene; (Član 2, stav 2f Uredbe 2021/771)	Značajno
12.25	U svrhu procjene uspostavljanja, rada i održavanja sistema interne kontrole grupe subjekata, nadležni organ ili, gdje je to primjereno, kontrolni organ ili tijelo za certifikaciju utvrđuje barem da li: (g) rukovodilac sistema interne kontrole preduzima odgovarajuće mjere u slučaju neusklađenosti, uključujući i daljnje mjere, u skladu s dokumentovanim procedurama sistema interne kontrole koje su uspostavljene; (Član 2, stav 2g Uredbe 2021/771)	Značajno
12.26	U svrhu procjene uspostavljanja, funkcionisanja i održavanja sistema interne kontrole grupe subjekata, nadležni organ ili, gdje je primjenjivo, kontrolni organ ili kontrolno tijelo utvrđuje barem da li: (h) su izvještaji koje je rukovodilac sistema interne kontrole podnio nadležnom organu ili, gdje je primjenjivo, kontrolnom organu ili kontrolnom tijelu odgovarajući i dovoljni; (Član 2, stav 2h Uredbe 2021/771)	Značajno

12.27	U svrhu procjene uspostavljanja, funkcionisanja i održavanja sistema interne kontrole grupe subjekata, nadležni organ ili, gdje je to primjereno, kontrolni organ ili kontrolno tijelo utvrđuje barem da li: i) je interna sljedivost svih proizvoda i članova grupe subjekata osigurana procjenom količina i unakrsnom provjerom učinka svakog člana grupe subjekata; (Član 2, stav 2i Uredbe 2021/771)	Značajno
12.28	U svrhu procjene uspostavljanja, rada i održavanja sistema interne kontrole grupe subjekata, nadležni organ ili, gdje je to primjereno, kontrolni organ ili kontrolno tijelo utvrđuje barem da li: (j) članovi grupe subjekata dobijaju odgovarajuću obuku o procedurama sistema interne kontrole i zahtjevima Uredbe (EU) 2018/848. (Član 2(2j) Uredbe 2021/771)	Značajno
12.29	Šef sistema interne kontrole	
12.30	Rukovodilac sistema interne kontrole: (i) provjerava podobnost svakog člana grupe u odnosu na kriterije utvrđene u tačkama a), b) i e); stav 1 člana 36 Uredbe 2018/848) (član 36 stav 1h(i) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.31	Rukovodilac sistema internih kontrola: (ii) osigurava postojanje pisanog i potpisanog sporazuma o članstvu između svakog člana i grupe, prema kojem se članovi obavezuju da: (Član 36, stav 1h(ii) Uredbe 2018/848): - pridržavaju se odredbi ove Uredbe (Član 36, stav 1h(ii) Uredbe 2018/848) - učestvuju u sistemu internih kontrola i pridržavaju se procedura sistema internih kontrola, uključujući obavljanje zadataka i odgovornosti koje im dodijeli rukovodilac sistema internih kontrola i obavezu vođenja evidencije (Član 36, stav 1h(ii) Uredbe 2018/848) - omogućuje pristup proizvodnim jedinicama i prostorijama i budu prisutni tokom internih kontrola koje provode inspektori sistema internih kontrola i službenih kontrola koje provodi nadležni organ ili, gdje je to primjereno, kontrolni organ ili kontrolno tijelo, stave im na raspolaganje sve dokumente i evidencije i supotpisuju izvještaje o kontroli (Član 36, stav 1h(ii) Uredbe 2018/848) - usvajanje i sprovođenje mjera u slučajevima neusklađenosti u skladu s odlukom rukovodioca sistema interne kontrole ili nadležnog organa ili, gdje je primjenjivo, kontrolnog organa ili tijela za certifikaciju u određenom roku (član 36. stav 1. tačka (ii) Uredbe 2018/848) - odmah obavješćavanje rukovodioca sistema interne kontrole o sumnji na neusklađenost (član 36. stav 1. tačka (ii) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.32		
12.33		
12.34		
12.35		
12.36		
12.37	Rukovodilac sistema interne kontrole: (iii) razvija procedure sistema interne kontrole i relevantne dokumente i evidencije, ažurira ih i stavlja ih na raspolaganje inspektorima sistema interne kontrole i, gdje je to primjenjivo, članovima grupe (član 36, stav 1h(iii) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.38	Rukovodilac sistema interne kontrole: (iv) priprema spisak članova grupe i ažurira ga (član 36, stav 1h(iv) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.39	Rukovodilac sistema interne kontrole: (v) dodjeljuje zadatke i odgovornosti inspektorima sistema interne kontrole (član 36. stav 1. tačka (v) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.40	Rukovodilac sistema interne kontrole: (vi) je veza između članova grupe i nadležnog organa ili, gdje je primjenjivo, kontrolnog organa ili tijela za certifikaciju, uključujući podnošenje zahtjeva za odstupanja (Član 36, stav 1h(vi) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.41	Rukovodilac sistema interne kontrole: (vii) godišnje provjerava izjave o odsustvu sukoba interesa inspektora sistema interne kontrole (član 36, stav 1h(vii) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.42	Rukovodilac sistema interne kontrole: (viii) određuje datume kontrola i osigurava njihovo pravilno izvršenje u skladu s rasporedom rukovodioca sistema interne kontrole iz tačke (g), drugi podstav , tačka (ii) (Član 36, stav 1h(viii) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.43	Rukovodilac sistema interne kontrole: (ix) pruža inspektorima sistema interne kontrole odgovarajuću obuku i provodi godišnju procjenu kompetencija i kvalifikacija inspektora sistema interne kontrole (član 36, stav 1h(ix) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.44	Rukovodilac sistema interne kontrole: (x) odobrava nove članove ili nove proizvodne jedinice ili nove aktivnosti postojećih članova (Član 36. stav 1. tačka (x) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.45	Rukovodilac sistema interne kontrole: (xi) odlučuje o mjerama koje treba preduzeti u slučaju nepoštivanja mjera interne kontrole utvrđenih na osnovu dokumentovanih procedura u skladu sa tačkom g) i osigurava praćenje tih mjera (član 36, stav 1h(xi) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.46	Rukovodilac sistema interne kontrole: (xii) odlučuje o podugovaranju aktivnosti, uključujući podugovaranje zadataka inspektora sistema interne kontrole, i potpisuje relevantne ugovore ili naloge (član 36, stav 1h(xii) Uredbe 2018/848)	Značajno

12.47	Inspektor sistema interne kontrole:	
12.48	Inspektor sistema interne kontrole: (i) provodi interne kontrole članova grupe u skladu s rasporedom i procedurama koje predstavi rukovodilac sistema interne kontrole (član 36, stav 1h(i) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.49	Inspektor sistema interne kontrole: (ii) priprema nacrt izvještaja o internoj kontroli na osnovu obrasca i dostavlja ih u razumnom roku rukovodiocu sistema interne kontrole (član 36, stav 1h(ii) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.50	Inspektor sistema interne kontrole: (iii) podnosi pisanu i potpisanu izjavu o nepostojanju sukoba interesa prilikom imenovanja i ažurira je godišnje (član 36, stav 1h(iii) Uredbe 2018/848)	Značajno
12.51	Inspektor sistema interne kontrole: (iv) učestvuje u obuci (član 36. stav 1. tačka h (iv) Uredbe 2018/848)	Značajno
13	Dodatne odredbe u vezi s radnjama koje trebaju poduzeti subjekti i grupe subjekata	
13.1		
13.2	Pored obaveza utvrđenih u članu 15. Uredbe (EU) 2017/625, subjekti i grupe subjekata dužni su: (a) voditi evidenciju kako bi dokazali svoju usklađenost s ovom Uredbom; (Član 39(1a) Uredbe (EU) 2018/848)	Značajno
13.3	Pored obaveza utvrđenih u članu 15. Uredbe (EU) 2017/625, operateri i grupe operatera moraju: (b) davati sve deklaracije i razmjenjivati informacije koje su potrebne za potrebe službenih kontrola; (Član 39(1b) Uredbe (EU) 2018/848)	Značajno
13.4	Pored obaveza utvrđenih u članu 15. Uredbe (EU) 2017/625, subjekti i grupe subjekata dužni su: (c) poduzeti odgovarajuće praktične mjere kako bi osigurali usklađenost s ovom Uredbom; (Član 39(1c) Uredbe (EU) 2018/848)	Značajno
13.5		
13.6	Pored obaveza utvrđenih u članu 15. Uredbe (EU) 2017/625, operateri i grupe operatera moraju: (d) dostaviti, u izjavi koja se potpisuje i ažurira kad god je to potrebno: (i) potpuni opis organske ili proizvodne jedinice u konverziji i operacija koje će se provoditi u skladu s ovom Uredbom; (Član 39(1d)(i) Uredbe (EU) 2018/848)	Značajno
13.7	Pored obaveza utvrđenih u članu 15. Uredbe (EU) 2017/625, subjekti i grupe subjekata dužni su: (d) navesti, u izjavi koja se potpisuje i ažurira po potrebi: (ii) odgovarajuće praktične mjere koje treba poduzeti kako bi se osigurala usklađenost s ovom Uredbom; (Član 39(1d)(ii) Uredbe 2018/848)	Značajno
13.8	Pored obaveza utvrđenih u članu 15. Uredbe (EU) 2017/625, subjekti i grupe subjekata moraju: (d) osigurati, u izjavi koja mora biti potpisana i ažurirana po potrebi: (iii) obavezu da: — pismeno i bez nepotrebnog odlaganja obavijeste kupce proizvoda i razmijene relevantne informacije s nadležnim tijelom ili, gdje je to primjereno, kontrolnim tijelom ili kontrolnom organizacijom, u slučaju opravdane sumnje na neusklađenost, sumnje na neusklađenost koja se ne može isključiti ili neusklađenosti koja utiče na integritet proizvoda, — prihvate prenos kontrolnih evidencija u slučaju promjene kontrolnog tijela ili kontrolnog tijela ili, u slučaju povlačenja iz organske proizvodnje, čuvaju kontrolne evidencije najmanje pet godina od strane posljednjeg kontrolnog tijela ili kontrolnog tijela, — bez odlaganja obavijeste nadležno tijelo ili tijelo ili organizaciju imenovanu u skladu s članom 34. stavom 1. ove Uredbe, 4, u slučaju povlačenja iz organske proizvodnje, i — prihvate razmjenu informacija između ovih tijela ili organizacija u slučaju da podizvođače kontroliraju različita kontrolna tijela ili certifikacijska tijela. (Član 39, stav 1d(iii) Uredbe 2018/848)	Značajno
14	Provjera dokumentacije za naplatu	
14.1	Provjera sljedivosti mora obuhvatiti najmanje sljedeće elemente, potkrijepljene relevantnim dokumentima, uključujući evidenciju zaliha i finansijske evidencije: a) ime i adresu dobavljača i, ako je drugačija, vlasnika ili prodavca ili izvoznika proizvoda; (Član 1. stav 4a) Uredbe 2021/771)	Kritično
14.2	Provjera sljedivosti mora obuhvatiti najmanje sljedeće elemente, potkrijepljene relevantnim dokumentima, uključujući evidenciju zaliha i finansijske evidencije: b) ime i adresu primaoca i, ako je drugačija, kupca ili uvoznika proizvoda; (Član 1, stav 4b) Uredbe 2021/771)	Značajno
14.3	Provjera sljedivosti mora obuhvatiti najmanje sljedeće elemente, potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom, uključujući evidenciju zaliha i finansijsku dokumentaciju: c) certifikat dobavljača u skladu s članom 35(6) Uredbe (EU) 2018/848; (Član 1(4c) Uredbe (EU) 2021/771)	Značajno
14.4	Provjera sljedivosti mora obuhvatiti najmanje sljedeće elemente, potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom, uključujući evidenciju zaliha i finansijsku dokumentaciju: d) informacije iz tačke 2.1.1. Priloga III. Uredbe (EU) 2018/848; (Član 1. stav 4d) Uredbe (EU) 2021/771)	Značajno
14.5	Provjera sljedivosti mora uključivati najmanje sljedeće elemente, potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom, uključujući evidenciju zaliha i finansijske evidencije: e) odgovarajuću identifikaciju serije. (Član 1, stav 4e) Uredbe 2021/771)	Značajno
14.6	Gdje je primjenjivo, provjera bilansiranja mase treba da obuhvati najmanje sljedeće elemente, potkrijepljene relevantnim dokumentima, uključujući evidenciju zaliha i finansijske evidencije: a) vrstu i količinu proizvoda isporučenih jedinici i, gdje je primjenjivo, kupljene materijale, kao i upotrebu takvih materijala i, gdje je primjenjivo, sastav proizvoda; (Član 1, stav 5a) Uredba 2021/771)	Značajno

14,7	Gdje je primjenjivo, kontrola bilansiranja mase mora obuhvatiti najmanje sljedeće elemente, potkrijepljene relevantnim dokumentima, uključujući evidenciju zaliha i finansijsku dokumentaciju: b) vrstu i količinu proizvoda uskladištenih u objektima; (Član 1, stav 5b) Uredbe 2021/771)	Značajno
14,8	Gdje je primjenjivo, kontrola bilansiranja mase mora obuhvatiti najmanje sljedeće elemente, potkrijepljene relevantnim dokumentima, uključujući evidenciju zaliha i finansijsku dokumentaciju: c) vrstu i količinu proizvoda koje je jedinica subjekta ili grupe subjekata izdala prostorijama primaoca ili njegovim skladištima; (Član 1, stav 5c) Uredbe 2021/771)	Značajno
14,9	Gdje je primjenjivo, provjera bilansiranja mase mora uključivati najmanje sljedeće elemente, potkrijepljene relevantnim dokumentima, uključujući evidenciju zaliha i finansijske evidencije: d) za subjekte koji kupuju i prodaju proizvod(e) bez fizičkog kontakta s proizvodom (ima), vrstu i količine proizvoda koji su kupljeni i prodani, te dobavljače, a ako su to različiti subjekti, prodavače ili izvoznike i kupce, a ako su to različiti subjekti, primatelje; (Član 1. stav 5d) Uredbe 2021/771)	Kritično
14/10	Gdje je primjenjivo, provjera bilansiranja mase mora uključivati najmanje sljedeće elemente, potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom, uključujući evidenciju zaliha i finansijske evidencije: e) prinos proizvoda dobivenih, ubranih ili dobivenih u prethodnoj godini; (Član 1. stav 5e) Uredbe 2021/771)	Značajno
14/11	Gdje je primjenjivo, provjera bilansiranja mase mora uključivati najmanje sljedeće elemente, potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom, uključujući evidenciju zaliha i finansijske evidencije: f) stvarni prinos proizvoda dobivenih, ubranih ili dobijenih u tekućoj godini; (Član 1. stav 5f) Uredbe 2021/771)	Značajno
14/12	Gdje je primjenjivo, provjera bilansiranja mase mora uključivati najmanje sljedeće elemente, potkrijepljene relevantnim dokumentima, uključujući evidenciju zaliha i finansijske evidencije: g) broj ili težinu stoke držane u tekućoj i prethodnoj godini; (Član 1, stav 5g) Uredbe 2021/771)	Značajno
14.13	Gdje je primjenjivo, provjera bilansiranja mase mora uključivati najmanje sljedeće elemente, potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom, uključujući evidenciju zaliha i finansijske evidencije: h) svaki gubitak, povećanje ili smanjenje količine proizvoda u bilo kojoj fazi proizvodnje, pripreme i distribucije; (Član 1, stav 5h) Uredba 2021/771)	Značajno
14.14	Gdje je primjenjivo, provjera bilansiranja mase mora uključivati najmanje sljedeće elemente, potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom, uključujući evidenciju zaliha i finansijske evidencije: i) organski proizvodi ili proizvodi iz konverzije koji se na tržištu prodaju kao neorganski . (Član 1. stav 5. podtočka i) Uredbe 2021/771)	Blago
15	Izvoz organskih proizvoda	
15.1	Proizvod se može izvoziti iz Unije kao organski proizvod i nositi logotip organske proizvodnje Evropske unije ako je u skladu s pravilima o organskoj proizvodnji prema ovoj Uredbi. (Član 44. stav 1. Uredbe 2018/848)	Značajno
16	Uvoz organskih proizvoda i proizvoda u konverziji	
16.1		
16.2	Proizvod se može uvesti iz treće zemlje radi stavljanja na tržište Unije kao organski ili proizvod iz konverzije ako su ispunjena sljedeća tri uslova: (a) proizvod je proizvod iz člana 2(1); (član 45(1a) Uredbe 2018/848) (b) primjenjuje se jedno od sljedećeg: (član 45(1b) Uredbe 2018/848) (i) proizvod je u skladu s poglavljima II, III i IV ove Uredbe, a svi subjekti i grupe subjekata iz člana 36, uključujući izvoznike u dotičnoj trećoj zemlji, bili su podvrgnuti kontrolama od strane kontrolnih tijela ili kontrolnih tijela priznatih u skladu s članom 46 i od tih tijela ili tijela dobili su certifikat kojim se potvrđuje da svi subjekti, grupe subjekata i izvoznici ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe; (Član 45, stav 1b(i) Uredbe 2018/848) ili (ii) kada proizvod dolazi iz treće zemlje priznate u skladu s članom 47, taj proizvod ispunjava uvjete utvrđene u relevantnom trgovinskom sporazumu; (Član 45, stav 1b(ii) Uredbe 2018/848) ili (iii) kada proizvod dolazi iz treće zemlje priznate u skladu s članom 48, taj proizvod ispunjava ekvivalentna pravila proizvodnje i kontrole te treće zemlje i uvozi se s certifikatom o inspekciji kojim se potvrđuje takva usklađenost, a koji su izdali nadležni organi, kontrolni organi ili kontrolna tijela te treće zemlje; (Član 45(1b)(iii) Uredbe 2018/848) i (c) subjekti u trećim zemljama mogu u bilo kojem trenutku dostaviti uvoznicima i nacionalnim tijelima u Uniji i u tim trećim zemljama informacije kojima se identificiraju subjekti koji ih snabdijevaju i kontrolna tijela ili kontrolna tijela tih dobavljača, s ciljem osiguranja sljedivosti dotičnih organskih ili proizvoda iz konverzije. Ove informacije će također biti dostupne kontrolnim organima ili kontrolnim tijelima uvoznika. (Član 45(1c) Uredbe 2018/848)	Značajno
16.3		
16,4		
16,5		
16,6		
16,7		
16,8		
16,9		
16/10	Za svaku pošiljku koja podliježe službenim kontrolama na graničnim kontrolnim mjestima, primjenjuje se stav 1. pored zahtjeva za prethodno obavještanje nadležnih organa na graničnim kontrolnim mjestima o dolasku pošiljki u skladu s članom 56(3)(a) Uredbe (EU) 2017/625.	Značajno

16/11	Prethodne obavijesti u skladu sa stavom 1. podnose se u skladu sa minimalnim rokovima utvrđenim u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/1013(7).	Značajno
16/12		
16.13	Uvoznik i prvi primalac popunjavaju potvrdu o inspekciji u TRACES sistemu na sljedeći način: u polju 23 koje se odnosi na specifične carinske postupke, uvoznik unosi sve informacije u TRACES sistem, osim informacija koje se odnose na provjeru koju je izvršio nadležni organ (član 4. stav 1.a) Uredbe 2021/2307).	Značajno
16.14	Uvoznik i prvi primalac popunjavaju certifikat o inspekciji u TRACES-u na sljedeći način: u polju 24 koje se odnosi na prvog primaoca, uvoznik navodi informacije u TRACES-u ako informacije nije dostavio kontrolni organ ili kontrolna ustanova u trećoj zemlji prije provjere pošiljke i ovjere certifikata o inspekciji od strane nadležnog organa (Član 4. stav 1. tačka b) Uredbe 2021/2307).	Značajno
16.15	Uvoznik i prvi primalac popunjavaju potvrdu o inspekciji u TRACES sistemu na sljedeći način: polje 31 koje se odnosi na izjavu prvog primaoca popunjava u TRACES sistemu prvi primalac po prijemu pošiljke nakon njenog puštanja u slobodni promet (član 4. stav 1. c) Uredbe 2021/2307).	Značajno
16.16	U slučaju kada odluka donesena u vezi s pošiljkom u skladu s članom 6(3) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 ukazuje na to da se pošiljka pušta u slobodni promet, uvoznik mora navesti broj potvrde o inspekciji u deklaraciji za puštanje u slobodni promet iz člana 158(1) Uredbe (EU) br. 952/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća(8) (član 4(2) Uredbe (EU) 2021/2307)	Značajno
16.17	Ako je pošiljka podijeljena u različite serije pod carinskim nadzorom i prije puštanja u slobodni promet u skladu s članom 6(6) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306, uvoznik je dužan popuniti i dostaviti izvod potvrde o inspekciji putem TRACES-a za svaku seriju u skladu s modelom i napomenama navedenim u Prilogu ovoj uredbi. Isto vrijedi i ako je pošiljka podijeljena u različite serije u skladu s članom 7(3) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 nakon što je potvrda o inspekciji provjerena i ovjerena (član 4(3) Delegirane uredbe (EU) 2021/2307).	Značajno
16.18	U slučaju da odluka donesena za seriju zabilježenu u izvodu iz certifikata o inspekciji u skladu s članom 6(6) i članom 7(4) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 ukazuje na to da se serija pušta u slobodni promet, broj izvoda iz certifikata o inspekciji mora se navesti u deklaraciji za puštanje u slobodni promet iz člana 158(1) Uredbe (EU) br. 952/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća (član 4(3) Uredbe (EU) 2021/2307).	Značajno
16.19	Prilikom prijema serije, primalac popunjava polje 13 izvoda iz potvrde o inspekciji u TRACES sistemu, potvrđujući da su, prilikom prijema serije, ambalaža ili kontejner i, gdje je primjenjivo, potvrda o inspekciji u skladu s tačkom 6. Priloga III Uredbe (EU) 2018/848 (Član 4. stav 3. Uredbe 2021/2307).	Značajno
16.20	Izvod iz certifikata o inspekciji sastavlja se na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice u kojoj se serija pušta u slobodan promet. Države članice mogu dozvoliti da se izvod iz certifikata sastavlja na drugom službenom jeziku Unije i, gdje je to primjereno, da se uz njega priloži ovjereni prijevod (član 4(4) Uredbe 2021/2307).	Značajno
16.21	Na zahtjev relevantnog nadležnog organa, kontrolnog organa ili kontrolne organizacije, uvoznik, prvi primalac ili primalac moraju predložiti certifikat o inspekciji ili, gdje je primjenjivo, izvod iz certifikata o inspekciji u kojem su imenovani. (Član 5. Uredbe 2021/2307)	Značajno
16.22		
16.23	U slučaju da uvoznik prijavljuje pošiljku za puštanje u slobodan promet, mora se navesti potpuni opis organske ili proizvodne jedinice u konverziji i operacija iz člana 39(1)(d)(i) Uredbe (EU) 2018/848 . uključuju : (a) prostorije; (Član 6. a) Uredbe (EU) 2021/2307)	Značajno
16.24	U slučaju da uvoznik prijavljuje pošiljku za puštanje u slobodni promet, potpuni opis organske ili proizvodne jedinice u konverziji i operacija iz člana 39(1)(d)(i) Uredbe (EU) 2018/848 uključuje : (b) operacije, uz naznaku tačaka puštanja u slobodni promet u Uniji; (član 6(b) Uredbe (EU) 2021/2307)	Značajno
16.25	U slučaju da uvoznik prijavljuje pošiljku za puštanje u slobodan promet, potpuni opis organske ili proizvodne jedinice u konverziji i operacija iz člana 39(1)(d)(i) Uredbe (EU) 2018/848 uključuje: (c) sve ostale objekte koje uvoznik namjerava koristiti za skladištenje uvezenih proizvoda dok se ne isporuče prvom primaocu; i (član 6(c) Uredbe 2021/2307)	Značajno
16.26	U slučaju da uvoznik prijavljuje pošiljku za puštanje u slobodan promet, potpuni opis organske ili proizvodne jedinice u konverziji i operacija iz člana 39(1)(d)(i) Uredbe (EU) 2018/848 mora uključivati: (d) obavezu da je osigurano da su svi objekti koji će se koristiti za skladištenje uvezenih proizvoda podložni kontroli kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove ili, ako se ti objekti nalaze u drugoj državi članici ili regiji, kontrolne ustanove ili kontrolne ustanove priznate za kontrolne svrhe u toj državi članici ili regiji. U slučaju prvog primaoca i primaoca, opis mora uključivati objekte koji se koriste za prijem pošiljki i njihovo skladištenje. (Član 6(d) Uredbe (EU) 2021/2307)	Značajno
16.27	Potvrda o inspekciji u papirnom obliku ovjerena vlastoručnim potpisom u skladu s članom 11(2) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 i izvod iz potvrde o inspekciji u papirnom obliku ovjeren vlastoručnim potpisom u skladu s članom 11(5) te uredbe moraju pratiti robu do prostorija prvog primaoca ili primaoca (član 7(1) Uredbe (EU) 2021/2307).	Značajno

16.28	Po prijemu papirnog certifikata o inspekciji iz stava 1, prvi primalac provjerava da li se informacije sadržane u ovom certifikatu podudaraju s informacijama sadržanim u TRACES certifikatu. Ako informacije o broju paketa iz polja 13 certifikata o inspekciji ili informacije u poljima 16 i 17 ovog certifikata nisu sadržane u papirnom certifikatu o inspekciji ili ako se te informacije razlikuju od informacija sadržanih u TRACES certifikatu, prvi primalac uzima u obzir informacije sadržane u TRACES certifikatu. (Član 7. stav 2. Uredbe 2021/2307)	Značajno
16.29	Nakon provjere iz stava 2, prvi primalac će rukom potpisati papirni certifikat o inspekciji u polju 31 i poslati ga uvozniku navedenom u polju 12. (Član 7. stav 3. Uredbe 2021/2307)	Značajno
16.30	Uvoznik je dužan čuvati papirni certifikat o inspekciji iz stava 3 radi inspekcije od strane inspeksijskog organa ili tijela za certifikaciju u periodu od najmanje dvije godine. (Član 7, stav 4 Uredbe 2021/2307)	Značajno
16.31	U slučaju izvoda iz certifikata o inspekciji u papirnom obliku iz stava 1, primalac je dužan potpisati ovaj izvod u papirnom obliku rukom u polju 13 po prijemu serije. (Član 7, stav 5 Uredbe 2021/2307)	Značajno
16.32	Primalac serije dužan je čuvati izvod iz certifikata o inspekciji u papirnom obliku, iz stava 5, za inspekciju od strane kontrolnih organa ili tijela za certifikaciju u periodu od najmanje dvije godine. (Član 7, stav 6 Uredbe 2021/2307)	Značajno
16.33	Prvi primalac ili, gdje je primjenjivo, uvoznik može napraviti papirnu kopiju certifikata o inspekciji iz stava 3 u svrhu obavještanja kontrolnih organa i kontrolnih tijela u skladu s članom 5. Sve takve kopije moraju biti označene oznakom "KOPIJA" putem otiska ili žiga. (Član 7, stav 7 Uredbe 2021/2307)	Značajno
16.34	Primalac ili, gdje je primjenjivo, uvoznik može napraviti papirnu kopiju izvoda iz certifikata o inspekciji iz stava 5. u svrhu obavještanja kontrolnih organa i kontrolnih tijela u skladu s članom 5. Sve takve kopije moraju biti označene oznakom "KOPIJA" putem otiska ili žiga. (Član 7. stav 8. Uredbe 2021/2307)	Značajno
17	Podugovaranje	
17.1	Prije stavljanja bilo kojeg proizvoda na tržište kao "organskog" ili "proizvoda iz konverzije" ili prije perioda konverzije, subjekti i grupe subjekata iz člana 36. koji proizvode, pripremaju, distribuiraju ili skladište organske proizvode ili proizvode iz konverzije, uvoze takve proizvode iz treće zemlje ili ih izvoze u treću zemlju ili stavljaju takve proizvode na tržište, dužni su obavijestiti nadležne organe države članice u kojoj obavljaju svoje aktivnosti i u kojoj njihovo poslovanje podliježe sistemu kontrole o svojim aktivnostima. (Član 34(1) Uredbe 2018/848)	Značajno
17.2	U slučajevima kada subjekti ili grupe subjekata podugovaraju bilo koji dio svojih aktivnosti s trećim stranama, i subjekti ili grupe subjekata i treće strane kojima su aktivnosti podugovarane moraju se pridržavati stava 1, osim ako subjekt ili grupa subjekata nije u obavještenju iz stava 1 izjavila da odgovornost za organsku proizvodnju ostaje na subjektu ili grupi subjekata i da nije prenesena na podizvođača. (Član 34. stav 3. Uredbe 2018/848)	Značajno
17.3	Subjekti, grupe subjekata i podizvođači dužni su voditi evidenciju o različitim aktivnostima provedenim u skladu s ovom Uredbom. (Član 34. stav 5. Uredbe 2018/848)	Značajno
18 godina	Morska sol i ostale soli za hranu ili stočnu hranu	
18.1	Opći zahtjevi	
18.1.1	Organska sol se proizvodi iz mora, naslaga kamene soli, prirodne slane vode ili slanih jezera. Ne može se proizvoditi u hemijskoj industriji, postrojenjima za desalinizaciju, procesima flotacije potaše ili sintetičkim hemijskim reakcijama. (Prilog II, Dio VII) Uredba 2018/848)	Značajno
18.1.2	Poslovanje se odvija na mjestima koja nisu izložena kontaminaciji proizvodima ili supstancama koje nisu dozvoljene za upotrebu u organskoj proizvodnji. (Prilog II, dio VII Uredbe 2018/848)	Značajno
18.1.3	Subjekt podnosi procjenu utjecaja na okoliš inspeksijskom tijelu ili tijelu za certifikaciju. Sadržaj procjene utjecaja na okoliš zasniva se na Aneksu IV Direktive 2011/92/EU Evropskog parlamenta i Vijeća. (Aneks II, Dio VII Uredbe 2018/848)	Značajno
18.1.4	Tehnike organske proizvodnje soli moraju spriječiti ili svesti na minimum svako zagađenje okoliša i, gdje je to primjereno, doprinijeti očuvanju biodiverziteta i održivom korištenju resursa. (Prilog II, Dio VII Uredbe 2018/848)	Značajno
18.1.5	Proizvođači soli hoće uspostaviti i održavati prikladno procedure na osnovu sistematske identifikacije kritičnih koraka u preradi. Primjena ovih postupaka osigurava da je sol uvijek u skladu s ovom Uredbom. (Prilog II, Dio VII) Uredba 2018/848)	Značajno
18.1.6	Proizvođač soli mora se pridržavati perioda konverzije od najmanje dvije godine prije nego što počne proizvoditi organsku sol. Tokom cijelog perioda konverzije moraju se primjenjivati pravila o organskoj proizvodnji utvrđena u Uredbi 2018/848 . (Prilog II, Dio VII) Uredba 2018/848)	Značajno
18.2	Detaljni zahtjevi za proizvodnju organske soli	
18.2.1		
18.2.1.1	Sljedeće prakse, prerada i tretman su zabranjeni: - rudarenje kamene soli korištenjem eksplozivi (Prilog II, dio VII Uredbe 2018/848)	Kritično
18.2.1.2	Sljedeće prakse, obrada i tretmani su zabranjeni: ekstrakcija rastvora pod zemljom ili rastvaranjem ih na površini (Prilog II, dio VII Uredbe 2018/848)	Kritično
18.2.1.3	Sljedeće prakse, prerada i tretmani su zabranjeni: - modernizacija soli flotacijom , elektrostatikom odvajanje , termoadhezivno razdvajanje ili odvajanje teških medija (Prilog II, dio VII Uredbe 2018/848)	Kritično
18.2.1.4	Sljedeće prakse, obrada i tretmani su zabranjeni: - rekristalizacija (Prilog II, dio VII Uredbe 2018/848)	Kritično
18.2.1.5	Sljedeće prakse, prerada i tretmani su zabranjeni: - direktno sušenje soli ispušnim plinovima iz nafte, drveta i uglja sistemi (Prilog II, dio VII Uredbe 2018/848)	Kritično

18.2.1.6	Sljedeće prakse, obrada i tretmani su zabranjeni : - proizvodnja vještačkih isparena sol u otvorenim posudama (Prilog II, dio VII Uredbe 2018/848)	Kritično
18.2.1.7	Sljedeće prakse, obrada i tretmani su zabranjeni: - upotreba plastičnih uložaka kao kontaktnog sloja na dnu bazena za isparavanje i kristalizaciju (Prilog II, dio VII Uredbe 2018/848)	Kritično
18.2.2	Aditivi za hranu, pomoćna sredstva za preradu i druge supstance i sastojci ne smiju se koristiti u proizvodnji soli, osim joda, koji se može dodati ako je to direktno propisano nacionalnim zakonom u skladu sa zakonom EU (Prilog II, dio VII Uredbe 2018/848).	Kritično
18.2.3	Samo proizvodi za čišćenje i dezinfekciju odobreni za upotrebu u organskoj proizvodnji soli u skladu s članom 24. Uredbe 2018/848 (Prilog II, dio VII) su koristi se za proizvodnju soli . Uredba 2018/848)	Kritično

Kraj dokumenta